



Mbekanyamushumo ya u Khwinisa  
Luambo ya Gireidi ya R


Grade R Language  
Improvement Programme

# Nyendedzi ya Nyito Activity Guide

Kotara ya 4  
Term 4



Tshivenda I English



Nyendedzi ya Nyito netshedzwa |aisentsi fhasi ha Creative Commons Attribution 4.0 License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Iyi |aisentsi i tendela vhashumisi-hafhu uri vha i phaðaladze, tanganyise, shandule, na u fhata nthha ha tshishumiwa tshi re kha tshivhumbeo tshinwe na tshinwe nahone ndi zwa u sa bindudza, tenda ndivhuwo dza netshedzwa musiki. Arali vha tanganyisa, shandula kana u fhata nthha ha tshishumiwa, vha tea u netshedza |aisentsi kha tshishumiwa tsho khwinifhadzwaho fhasi ha milayo i fanaho.

Mudzudzanyi Muhulwane: Vho Siân Rees

U pindulela kha Tshivenda: Vho Maanda Khukhusela, Andy Pfano Motloung na Mpho Makwarela

U dzudzanya na u vhalulula nga Tshivenda: Vho Maanda Khukhusela na Mpho Makwarela

U dzudzanya na u vhalulula nga Luisimani: Vho Magdel Palm

Muoli: Vho Jiggs Snaddon-Wood

Muthaiphie: Vho Heath White

Dizaini ya ngomu na khavara: Vho Jacqui Botha

*This Activity Guide is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).*

*This license allows re-users to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for non-commercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.*

*Series editor: Siân Rees*

*Tshivenda translation: Maanda Khukhusela, Andy Pfano Motloung and Mpho Makwarela*

*Tshivenda editing and proofreading: Maanda Khukhusela and Mpho Makwarela*

*English editing and proofreading: Magdel Palm*

*Illustrations: Jiggs Snaddon-Wood*

*Typesetting: Jacqui Botha*

*Cover and text design: Jacqui Botha*



# ★ Zwi re ngomu

Mulaedza u bva kha Thoho ya Muhasho ..... 5

## **MARANGAPHANDA**

Gaidi ya Mushumo ya Themo ya 4 .....	6
U Funza Luambo lwa Hayani nga mbekanyamushumo ya ḋuvha liñwe na liñwe ya Gireidi ya R.....	8
Mutevheñhadu wa vhege mbili wa Luambo lwa Hayani .....	10
Mishumo ya mbekanyamushumo yo disendeka na CAPS .....	14

## **DINA NA ZWIPUKA ZWAWE**

Nganea.....	18
Luimbo na ndivho ya maipfi u bva kha nganea.....	20
Vhege ya 1 .....	22
Vhege ya 2 .....	36

## **MUTHOGOMELI NA NDELAZWIXELE YAWE**

Nganea.....	50
Luimbo na ndivho ya maipfi u bva kha nganea.....	52
Vhege ya 1 .....	54
Vhege ya 2 .....	68

## **MUENI WA MBAVHALA**

Nganea.....	82
Luimbo na ndivho ya maipfi u bva kha nganea.....	84
Vhege ya 1 .....	86
Vhege ya 2 .....	100

## **NGANEA YA ZANELE**

Nganea.....	112
Luimbo na ndivho ya maipfi u bva kha nganea.....	114
Vhege ya 1 .....	116
Vhege ya 2 .....	130

## **U LINGA**

Themo ya 4: Rekhodo ya tshiedziso ya u linga ha tshifhinga tshothe (mutevhe wa zwine zwa fanelu u sedzwa).....	146
Themo ya 4: Rubiriki ya 1 na 2 ya U thetshelesa na u amba .....	148
Themo ya 4: Rubiriki ya 1-3 ya Mibvumo, u Vhala na utalela .....	150
Themo ya 4: Rubiriki ya 1-3 ya Ndīvhō i Rangelaho u ḋwala na Muñwalo.....	152

Kha vha ite suko la u tamba .....

154

U ita kubugu kuñuku.....

164



# ★ Contents

Foreword .....	5
----------------	---

## INTRODUCTION

The Term 4 Activity Guide .....	7
Teaching Home Language in the Grade R daily programme .....	9
The Home Language two-week cycle .....	11
Programme activities are CAPS aligned .....	15

## DINA AND HER ANIMALS

Story.....	19
Song and vocabulary from the story.....	21
Week 1.....	23
Week 2.....	37

## KEEPER AND HIS NURSERY

Story.....	51
Song and vocabulary from the story.....	53
Week 1.....	55
Week 2.....	69

## BUSHBUCK'S VISITOR

Story.....	83
Song and vocabulary from the story.....	85
Week 1.....	87
Week 2.....	101

## ZANELE'S STORY

Story.....	113
Song and vocabulary from the story.....	115
Week 1.....	117
Week 2.....	131

## ASSESSMENTS

Term 4: Exemplar record of continuous assessment (checklist) .....	147
Term 4: Listening and speaking rubric 1 and 2 .....	149
Term 4: Phonics, reading and viewing rubric 1 to 3 .....	151
Term 4: Emergent writing and handwriting rubric 1 to 3 .....	153

How to make playdough and a little book .....	155
-----------------------------------------------	-----

Activity pages .....	164
----------------------	-----



# ★ Mulaedza u bva kha Thoho ya Muhasho



**GAUTENG PROVINCE**  
EDUCATION  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**GGT 2030**  
GROWING GAUTENG TOGETHER

Dear Teacher/Practitioner

Welcome to the training of the Grade R teachers/practitioners. The Gauteng Department of Education (GDE) has prioritized Early Childhood Development as its Strategic Goal 1. This is to ensure that we can lay a solid foundation and seamless transitioning of learners to Grade 1.


The Grade R Mathematics and Language Improvement Project has been developed to provide the much-needed classroom based support for the Grade R teachers/practitioners in Gauteng. It is about classroom practices with exciting techniques and methodology most appropriate for Grade R Teaching and Learning. This is in response to a study that reported that 65% of children across South Africa have not mastered the skills required to be able to succeed in Literacy and Numeracy when entering Grade 1. This project is intended to support the Grade R practitioners/teachers to address this challenge.

The Department's expectation is that you are ready to learn and be a more empowered Grade R teacher/practitioner. Your commitment to the training process and thereafter the implementation of lessons learnt in your classroom will contribute to the improvement of Grade R learner readiness for Grade 1.

We trust that this intervention will help enhance your potential, innovation and creativity as you lay an important foundation for learning of our children. This project would not have been possible without the support of our partners. The GDE is grateful for the support of the GEDT, Zenex Foundation and USAID who contributed to this initiative.

I trust you will learn a great deal from this training programme and improve the learning experience of the young children in your care.

Yours Sincerely



MR EDWARD MOSUWE  
HEAD OF DEPARTMENT  
DATE: 3/6/2020



# ★ Marangaphanda

## Gaidi ya Mushumo ya Themo ya 4

Gaidi ya Mushumo ya Themo ya 4 ya Luambo lwa Hayani i netshedza tshivhumbeo tsha u funza Gireidi ya R Luambo lwa Hayani kha themo ya u thoma. Mishumo yo disendeka kha dzinganea na u dzudzanywa u ya nga mutevhethadu wa u funza wa vhege mbili wa nganea iñwe na iñwe.

Kha vha Ძhogomele zwi tevhelaho:

- ★ Mutevhe wa zwine vha tea u dzudzanya kha mutevhethadu muñwe na muñwe wa nganea wa vhege mbili
- ★ Mutevhethadu wa vhege mbili une wa Ძanganisa mishumo ya Ძuvha Ძiñwe na Ძiñwe, lwa vhege mbili
- ★ Siañari ᲁ u linga ha tshifhinga tshoñthe hune ho disendeka kha mishumo ya themo ine ya nga shumiswa u rekhoda mvelaphanda ya mugudi muñwe na muñwe nga tshifhinga tsha themo
- ★ Rubiriki ya u linga
- ★ Masiñari a mishumo ane a itea khophi, zwibugwana na thempleithi dza maledere.

## Zwiko

Iyi ndi nyangaredzo ya dzinganea, therò dici elanaho na maledere o sedzwaho a Themo ya 4.

Nganea	Thero	Maledere/mibvumo yo sedzwaho
Dina na zwipuka zwawe	Zwiñoni	h na i
Muñhogomeli na ndelazwixele yawe	Phukha dza ñaka	r na v
Mueni wa Mbavhala	Phukha ya ñaka nthihi	m na t
Nganea ya Zanele	Mitambo	f na s

Vha ño tea u fhañta zwiko zwavho vhone vhañe nga zwiñuku u itela u funza mbekanyamushumo. Zwiñwe zwi netshedzwa vhone sa tshipida tsha mbekanyamushumo, zwiñwe vha tea u tou zwi kuvhanganya nahone zwiñwe vha nga tou ñiitela vhone vhañe. Ri vha humbudza uri vha pulane ngudo dzavho mathomoni a vhege iñwe na iñwe na u lugisa zwishumiswa zwe ño tea u fhañta zwiko zwavho vhone vhañe. Kha vha vhe na vhuñanzi ha uri tshiñwe na tshiñwe tsho dzudzanya hu sa athu u thoma dzingudo, u itela uri vha kone u vha na tshifhinga tshinzhi na vhagudi.

## Buto ᲁa Zwiko zwa Luambo

Kha Gaidi ya Mushumo wa themo iñwe na iñwe vha ño Ძanganeda buto ᲁa zwiko ji re na:

- ★ zwipopai zwa nganea iñwe na iñwe
- ★ thevhekano ya zwifanyiso ya nganea iñwe na iñwe
- ★ Bugu Khulu ya nganea iñwe na iñwe
- ★ mitambo na khanganyiso (zwine zwa ño ñodou geriwa na u lugiselwa).



# ★ Introduction

## The Term 4 Activity Guide

The Home Language Term 4 Activity Guide offers a structure for teaching Home Language in the fourth term of Grade R. The activities are based on stories and structured according to a two-week teaching cycle for each story.

Look out for the following:

- ★ a list of what you need to prepare for each two-week story cycle
- ★ a two-week cycle that maps out activities for every day
- ★ a continuous assessment page which is based on the term's activities and can be used to record each learner's progress during the term
- ★ assessment rubrics
- ★ photocopiable activity pages, little books and letter templates.

## Resources

Here is an overview of the stories, related themes and focus letters/sounds for Term 4.

Story	Theme	Focus letters/sounds
Dina and her animals	Birds	h and l
Keeper and his nursery	Wild animals	r and v
Bushbuck's visitor	One wild animal	m and t
Zanele's story	Sport	f and s

You will need to build up your own resources over time to teach the programme. Some are given to you as part of the programme, some you need to collect and some you can make yourselves. We suggest that you plan your lessons at the beginning of each week and prepare all the materials you will need in advance. Make sure everything is set up before you start your lessons, so you can make the most of your time with learners.

## Language resource pack

With each Term Activity Guide you will receive a resource pack containing:

- ★ puppets for each story
- ★ sequence pictures for each story
- ★ a Big Book for each story
- ★ games and puzzles (which will need to be cut up and prepared).



## Zwiko zwine zwa fanela u kuvhanganywa kana u rengwa

- ★ Dzisifhereswenda na zwiambaro zwi elanaho na nganea uri zwi shumiswe nga tshifhinga tsha u ḥalutshedza nganea, u shumiswa ha zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana na ḥitambwa
- ★ khandiso dzo ḥumanaho na nganea iñwe na iñwe: bugu dza zwifanyiso, mabammbiri a khungedzelo, mimagazini na dziphositora
- ★ Zwithu kana garaña dza zwifanyiso dza mutevhe wa ndivho ya maipfi dza nganea iñwe na iñwe
- ★ Zwithu zwa mabogisi a maledere, bege, madaisi mavhili na zwivhali, fulaga ya Afurika Tshipembe
- ★ Khirayoni dza pfurañotshi khulwane, dzipennde na bulatsho dza u pennda, zwigero, gułuu, gułuu ya zwa vhutsila, peni dza u swaya na peni dza u swaya kha bodo
- ★ Suko la u tamba kana vumba
- ★ Bammbiri la A4, khadibogisi na bammbiri la filipitshati, bammbiri la muvhala
- ★ Zwishumiswa zwa matshetshelelo a vhutsila na mishumo ya u fhaña: phuleithi dza mabammbiri, mbeu dza zwinoni kana muvango wa dzimbeu, zwithivho zwa tsimbi na zwa pułasitički, mabogisi a makumba, mitibo ya dzidzhege, felež kana zwipiđa zwa labi, rolo ya thishu, forogo dza pułasitički, huphusi, khadibogisi, gurannda, thanda dza aisikhirimu, lułekere, bola ya wulu kana bola ḥukhu ya mivhala, midzio ya yogathi, bammbiri la thishu, zwitsimbi, tshitirou, riboni kana mudali, wulu (mutswu, mutswuku, mudala, wa ḥada, wa lutombo)

## Ndugiselo ya nganea iñwe na iñwe

- ★ Kha vha kuvhanganye dzisifhereswenda dza u ḥalutshedza nganea, ḥitambwa na u qita u shumiswa ha zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana.
- ★ Kha vha ite khophi dza masiačari a mushumo dza mugudi muñwe na muñwe.
- ★ Kha vha lugise mitambo na khanganyiso vha zwi vhulunge kha phakhetha kana kha mudzio.
- ★ Kha vha vhumbe suko la u tamba na mimethe ya suko la u tamba (risipi yo katelwa na masiačari a mushumo).
- ★ Kha vha ite khophi vha pete kubugwana kwa mugudi muñwe na muñwe (dzindaela kha masiačari a mushumo).
- ★ Kha vha ite mabogisi a maledere mavhili a nganea iñwe na iñwe. Kha vha ḥadze midzio ya aisikhirimu i si naho tshithu nga zwithu (kana zwifanyiso zwa zwithu) zwine zwa thoma nga mubvumo wo tiwaho. Sa tsumbo, bogisi la s li do vha lo faredza zwithu zwine madzina azwo a thoma nga mubvumo wo wa /s/. Kha vha shumise mitevhe ya maipfi u itela u vha thusa uri vha nange zwithu zwi re kha mabogisi. Kha vha ḥeibeje bogisi la maledere iñwe na iñwe vha tshi khou shumisa dzithemplethi dza maledere. Ndi muhumbulo wavhuđi u oledzela dzithemplethi kha felež, kha bulo kana kha sendephepha u itela uri vhana vha kone u phuphuledza tshivhumbeo tsha ḥedere.


## U Funza Luambo Iwa Hayani nga mbekanyamushumo ya duvha iñwe na iñwe ya Gireidi ya R

Tshifhinga tsho sedzwaho tsha Luambo Iwa Hayani tshi katela kiłasi yothe na mishumo ya tshigwada tshiṭuku duvha iñwe na iñwe. Mishumo i dzudzanywa nga ndila dzo fhambanaho:

- ★ Mudededzi u ranga phanda a phanda ha kiłasi.
- ★ Mudededzi u dzula na tshigwada tshiṭuku u itela sumbedza na u shela mulenzhe nga vhuronwane a na vhagudi.
- ★ Mudededzi u ḥalutshedza mushumo na u humbeli vhagudi uri vha shumese vho diimisa nga vhothe kha zwigwada.

Mutevhethađu wa vhege mbili u ḥanganyisa mishumo ya duvha iñwe na iñwe, Iwa vhege mbili. Mishumo i olelwa u fhaña kha na u khwañhisa luambo Iwa nganea, na u bveledza maipfi a ḥitheresi a ndeme kha maipfi a monaho na nganea a ndeme. Tshivhumbeo tsha mutevhethađu wa vhege mbili muñwe na muñwe tshi a dovhoholwa. Maitele aya a a vha o doweleaho na u vhuedza vhadededzi na vhagudi vhuvhili havho. Vhadededzi vha a vha na fulufhelo la u funza nga ndila iyi nahone vhagudi vha a pfa vha vho tsireledzwaho musi vha tshi diñha uri ndi zwifhio zwine zwa lavhelelwa khavho.





## Resources to collect or buy

- ★ props and costumes related to the story to use during storytelling, pretend play and role play
- ★ printed materials connected to each story: picture books, shopping flyers, magazines and posters
- ★ objects or picture cards for the vocabulary list for each story
- ★ objects for letter boxes, a bag, die and counters, South African flag
- ★ playdough or clay
- ★ jumbo wax crayons, paints and paintbrushes, scissors, glue, craft glue, kokis and whiteboard markers
- ★ A4 paper, coloured paper, cardboard and flipchart paper
- ★ scrap materials for art and construction activities: paper plates, bird seed or mixed seeds, plastic and metal bottle tops, egg boxes, jar lids, felt or fabric pieces, empty toilet rolls, plastic forks, hoops, recycled cardboard, newspaper, ice-cream sticks, elastic bands, small pompoms or coloured balls, small yoghurt containers, tissue paper, empty tins, straws, ribbon or string, wool (green, yellow, blue, red and black)

## Preparation for each story

- ★ Collect props for storytelling, role play and pretend play.
- ★ Photocopy the activity pages for each learner.
- ★ Prepare the games and puzzles and store in a packet or container.
- ★ Make playdough and playdough mats (recipe included with the activity pages).
- ★ Photocopy and fold a little book for each learner (instructions in the activity pages).
- ★ Make two letter boxes for each story: Fill empty ice-cream containers with objects (or pictures of objects) that start with a specific sound. For example, the **s** box will contain objects whose names begin with the sound /s/. Use the word lists to help you choose items for the boxes. Label each letter box using the letter templates. It is a good idea to trace the templates onto felt, foam or sandpaper so that learners can feel the shape of the letter.

## Teaching Home Language in the Grade R daily programme

The Home Language focus time includes whole class and small group activities every day. Activities are organised in different ways:

- ★ The teacher leads from the front of the class.
- ★ The teacher sits with a small group to guide and engage carefully with learners.
- ★ The teacher explains an activity and asks learners to work more independently in groups.

The two-week cycle on the next page maps out activities for every day, for two weeks. The activities are designed to build on and reinforce the language of the story, and develop important literacy concepts within a meaningful story context. The structure is repeated for each two-week cycle. This routine becomes familiar and benefits both teachers and learners. Teachers become confident to teach in this way and learners feel secure when they know what is expected of them.



## Mutevhethadu wa Vhege ya mbili wa Luambo lwa Hayani

### Vhege ya 1

Mishumo ya kilasi yothe	Musumbuluwo	Lavhuvhili	Lavhuraru	Lavhuna	Lavhutau
<b>Mishumo yo disendekaho kha nganea</b>	<b>U ṭalutshedza nganea na u fhaṭa ndivho ya maipfi</b>	<b>U ṭalutshedza nganea na u imba</b>	<b>U ṭalutshedza nganea na litambwa</b>	<b>U vhekanya zwifanyiso</b>	<b>U ita, u ola na u nwala</b>
	Vhagudi vha pfa nganea lwa u tou thoma ngeno vha tshi khou guda ndivho ya maipfi maswa.	Vhagudi vha thetshela hafhu nganea na u imba luimbo lu elanaho na nganea.	Vhagudi vha dzhia mishumo yo fhambanaho na u shumisa luambo lwa nganea vhone vhaṇe, musi nganea i tshi anetshelwa.	Vhagudi vha talutshedza hafhu nganea nga u shumisa zwifanyiso.	Vhagudi vha imela mihibulo yavho zwi tshi kwama nganea nga u vhumba tshithu, u ola tshifanyiso kana u shelha mulenzhe kha u vhala nga u sielisana.
<b>Mishumo ya maleđere na mibvumo</b>	<b>U ḏivhadza mubvumo u bva kha nganea</b>	<b>U vhumba ḥedere</b>	<b>Mabogisi a maleđere</b>	<b>U thetshela mibvumo yo sedzwaho</b>	<b>U ḫanganyisa na u khethekanya</b>
	Vhagudi vha a gudiswa mubvumo wo sedzwaho na u u tumana na maipfi a bvaho kha nganea.	Vhagudi vha vhumba ḥedere lo sedzwaho vha tshi khou shumisa zwishumiswa two fhambanaho na tshenzhemo ya zwipfi yo pfumaho.	Vhagudi vha vhona , u fara na u amba nga zwithu na zwifanyiso zwine zwa thoma nga mubvumo wo sedzwaho.	Vhagudi vha topola mibvumo yo sedzwaho kha maipfi.	Vhagudi vha ḫanganyisa mibvumo u itela u vhumba maipfi maswa na u ḫthukhukanya maipfi uri a vhe mibvumo.
<b>Mishumo ya tshigwada tshiṭuku</b>	<b>Musumbuluwo</b>	<b>Lavhuvhili</b>	<b>Lavhuraru</b>	<b>Lavhuna</b>	<b>Lavhutau</b>
	Stella u a sumbedza uri ndi ifhio mishumo ya tshigwada tshiṭuku ine ya tshimbidzwa nga mudededzi ḫuvha jiñwe na jiñwe.				
<b>Tshigwada tsha lutombo</b>	<b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelahoho u nwala ha vhagudi</b> 	<b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b>	<b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muñe</b>	<b>Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha misipa havhuđi na muñwalo</b>	<b>Mushumo wa 5: U ḫiita u nga u khoutamba</b>
	Vhagudi vha rekhoda mihibulo yavho nga kha nyolo na ndivho i rangelaho u nwala.	Vhana vha ita khanganyiso dza maipfi na u tambo mitambo ya luambo.	Vhagudi vha vhala nga vhothe na u diphina nga dzibugu na dzirwe khandiso.	Vhana vha ita mishumo ya u sudzuluwa ha misipa havhuđi na u guda u vhumba maleđere.	Vhagudi vha fhaṭa kha luambo lwa nganea na theru nga kha u ḫiita u nga vha khoutamba.
<b>Tshigwada tshidala</b>	<b>Mushumo wa 5: U ḫiita u nga u khoutamba</b>	<b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelahoho u nwala ha vhana</b> 	<b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b>	<b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muñe</b>	<b>Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha misipa havhuđi na muñwalo</b>
<b>Tshigwada tsha ṭada</b>	<b>Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha misipa havhuđi na muñwalo</b>	<b>Mushumo wa 5: U ḫiita u nga u khoutamba</b>	<b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelahoho u nwala ha vhana</b> 	<b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b>	<b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muñe</b>
<b>Tshigwada tshitswuku</b>	<b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muñe</b>	<b>Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha misipa havhuđi na muñwalo</b>	<b>Mushumo wa 5: U ḫiita u nga u khoutamba</b>	<b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelahoho u nwala ha vhana</b> 	<b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b>
<b>Tshigwada tsha phephulu</b>	<b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b>	<b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muñe</b>	<b>Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha misipa havhuđi na muñwalo</b>	<b>Mushumo wa 5: U ḫiita u nga u khoutamba</b>	<b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelahoho u nwala ha vhana</b> 



★ a ★ b ★ c

# The Home Language two-week cycle

## Week 1

Whole class activities	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
Story-based activities	Storytelling and building vocabulary	Storytelling and singing	Storytelling and role play	Sequencing pictures	Make, draw and write
	Learners hear the story for the first time while learning new vocabulary.	Learners listen to the story again and sing a song related to the story.	Learners take on different roles and use the story language themselves, while the story is narrated.	Learners retell the story by using pictures.	Learners represent their ideas about the story by making an object, drawing a picture or participating in shared writing.
Letter and sound activities	Introducing a sound from the story	Forming the letter	Letter boxes	Listening for focus sounds	Blending and segmenting
	Learners are introduced to a focus sound linked to words from the story.	Learners form the focus letter using different materials which give them a rich sensory experience.	Learners see, hold and talk about objects and pictures that start with the focus sound.	Learners identify focus sounds in words.	Learners blend sounds to make words and break up words into sounds.
Small group activities	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
Stella indicates which small group activities are teacher-guided each day.					
The blue group	<b>Activity 1:</b> Drawing and emergent writing 	<b>Activity 2:</b> Puzzles and games	<b>Activity 3:</b> Independent reading	<b>Activity 4:</b> Fine motor skills and handwriting	<b>Activity 5:</b> Pretend play
	Learners record their ideas through drawing and emergent writing.	Learners do puzzles and play language games.	Learners read independently and enjoy books and other printed material.	Learners do fine motor activities and practise forming letters.	Learners build on the story language and theme through pretend play.
The green group	<b>Activity 5:</b> Pretend play	<b>Activity 1:</b> Drawing and emergent writing 	<b>Activity 2:</b> Puzzles and games	<b>Activity 3:</b> Independent reading	<b>Activity 4:</b> Fine motor skills and handwriting
The yellow group	<b>Activity 4:</b> Fine motor skills and handwriting	<b>Activity 5:</b> Pretend play	<b>Activity 1:</b> Drawing and emergent writing 	<b>Activity 2:</b> Puzzles and games	<b>Activity 3:</b> Independent reading
The red group	<b>Activity 3:</b> Independent reading	<b>Activity 4:</b> Fine motor skills and handwriting	<b>Activity 5:</b> Pretend play	<b>Activity 1:</b> Drawing and emergent writing 	<b>Activity 2:</b> Puzzles and games
The purple group	<b>Activity 2:</b> Puzzles and games	<b>Activity 3:</b> Independent reading	<b>Activity 4:</b> Fine motor skills and handwriting	<b>Activity 5:</b> Pretend play	<b>Activity 1:</b> Drawing and emergent writing 





## Vhege ya 2

Mishumo ya kilasi yothe	Musumbuluwo	Łavhuvhili	Łavhuraru	Łavhuna	Łavhutānu
<b>Mishumo yo disendekaho kha nganea</b>	<b>Huriwe u vhekanya zwifanyiso</b>	<b>U vhala nga u sielisana – Bugu Khulu</b>	<b>U guda u thetshesela</b>	<b>U vhala na u ita</b>	<b>U ita, u ola na u nwala</b>
	Vhagudi vha ṭanganyisa ndivho yavho ya nganea nga u vhekanya zwifanyiso vho diimisa nga vhothe.	Vhagudi vha thetshesela nganea i ḍivheaho tshire tsha khou vhaliba musi mudededzi a tshi sumbedza kuitele kwa u vhala.	Vhagudi vha thetshesela nga vhuronwane na u tevhedza ndaela dzi ambiwaho.	Vhagudi vha ṭalutshedza tswayo dzo nwaliwaho na tshifanyiso.	Vhagudi vha sumbedza mihibulo yavho nga ha nganea nga u vhumba tshithu, u ola tshifanyiso kana u shela mulenzhe kha u vhala nga u sielisana.
<b>Mishumo ya maleđere na mibvumo</b>	<b>U ḋivhadza mubvumo u bva kha nganea</b>	<b>U vhumba ḋedere</b>	<b>Mabogisi a maleđere</b>	<b>U thetshesela mibvumo yo sedzwaho</b>	<b>U ṭanganyisa na u khethekanya</b>
	Vhagudi vha a gudiswa mubvumo wo sedzwaho na u u ṭumana na maipfi a bvaho kha nganea.	Vhagudi vha vhumba ḋedere lo sedzwaho vha tshi khou shumisa zwishumiswa zwe fhambanaho na tshenzhemo ya zwipfi yo pfumaho.	Vhagudi vha vhona, u fara na u amba nga zwithu na zwifanyiso zwine zwa thoma nga mubvumo wo sedzwaho.	Vhagudi vha topola mibvumo yo sedzwaho kha maipfi.	Vhagudi vha ṭanganyisa mibvumo u itela u vhumba maipfi maswa na u ṭhukhukanya maipfi uri a vhe mibvumo.
<b>Mishumo ya tshigwada tshitiku</b>	<b>Musumbuluwo</b>	<b>Łavhuvhili</b>	<b>Łavhuraru</b>	<b>Łavhuna</b>	<b>Łavhutānu</b>
	Stella u a sumbedza uri ndi ifhio mishumo ya tshigwada tshitiku ine ya tshimbidzwa nga mudededzi ḋuvha līnwe na līnwe.				
<b>Tshigwada tsha lutombo</b>	<b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u nwala ha vhagudi</b>	<b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b>		<b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muñe</b>	<b>Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha misipha havhuđi na muñwalo</b>
	Vhagudi vha rekhoda mihibulo yavho nga kha nyolo na ndivho i rangelaho u nwala.	Vhana vha ita khanganyiso na u tambo mitambo ya luambo.	Vhagudi vha vhala nga vhothe na u ḅiphina nga dzibugu na dzirñwe khandiso.	Vhana vha ita mishumo ya u sudzuluwa ha misipha havhuđi na u guda u vhumba maleđere.	Vhagudi vha fhaṭa kha luambo lwa nganea na theru nga kha u ḋiita u nga vha khou tambo.
<b>Tshigwada tshidala</b>	<b>Mushumo wa 5: U ḋiita u nga u khou tambo</b>	<b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u nwala ha vhana</b>		<b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b>	<b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muñe</b>
<b>Tshigwada tsha ṭada</b>	<b>Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha misipha havhuđi na muñwalo</b>	<b>Mushumo wa 5: U ḋiita u nga u khou tambo</b>		<b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u nwala ha vhana</b>	<b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b>
<b>Tshigwada tshitswuku</b>	<b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muñe</b>	<b>Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha misipha havhuđi na muñwalo</b>		<b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u nwala ha vhana</b>	<b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b>
<b>Tshigwada tsha phephulu</b>	<b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b>		<b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muñe</b>	<b>Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha misipha havhuđi na muñwalo</b>	<b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u nwala ha vhana</b>





★ a ★ b ★ c

## Week 2

Whole class activities	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
Story-based activities	<b>More sequencing pictures</b> Learners consolidate their story knowledge by sequencing pictures more independently.	<b>Shared reading – Big Book</b> Learners listen to a familiar story being read as the teacher models the reading process.	<b>Learning to listen</b> Learners listen carefully and follow verbal instructions.	<b>Read and do</b> Learners interpret written and picture cues.	<b>Make, draw and write</b> Learners represent their ideas about the story by making an object, drawing a picture or participating in shared writing.
Letter and sound activities	<b>Introducing a sound from the story</b> Learners are introduced to a focus sound linked to words from the story.	<b>Forming the letter</b> Learners form the focus letter using different materials which give them a rich sensory experience.	<b>Letter boxes</b> Learners see, hold and talk about objects and pictures that start with the focus sound.	<b>Listening for focus sounds</b> Learners identify focus sounds in words.	<b>Blending and segmenting</b> Learners blend sounds to make words and break up words into sounds.
Small group activities	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
	Stella indicates which small group activities are teacher-guided each day.				
The blue group	<b>Activity 1:</b> Drawing and emergent writing Learners record their ideas through drawing and emergent writing.	<b>Activity 2:</b> Puzzles and games Learners do puzzles and play language games.	<b>Activity 3:</b> Independent reading Learners read independently and enjoy books and other printed material.	<b>Activity 4:</b> Fine motor skills and handwriting Learners do fine motor activities and practise forming letters.	<b>Activity 5:</b> Pretend play Learners build on the story language and theme through pretend play.
The green group	<b>Activity 5:</b> Pretend play	<b>Activity 1:</b> Drawing and emergent writing	<b>Activity 2:</b> Puzzles and games	<b>Activity 3:</b> Independent reading	<b>Activity 4:</b> Fine motor skills and handwriting
The yellow group	<b>Activity 4:</b> Fine motor skills and handwriting	<b>Activity 5:</b> Pretend play	<b>Activity 1:</b> Drawing and emergent writing	<b>Activity 2:</b> Puzzles and games	<b>Activity 3:</b> Independent reading
The red group	<b>Activity 3:</b> Independent reading	<b>Activity 4:</b> Fine motor skills and handwriting	<b>Activity 5:</b> Pretend play	<b>Activity 1:</b> Drawing and emergent writing	<b>Activity 2:</b> Puzzles and games
The purple group	<b>Activity 2:</b> Puzzles and games	<b>Activity 3:</b> Independent reading	<b>Activity 4:</b> Fine motor skills and handwriting	<b>Activity 5:</b> Pretend play	<b>Activity 1:</b> Drawing and emergent writing




## Mishumo ya mbekanyamushumo yo disendeka na CAPS

Thebuļu iyi i sumbedza uri mishumo ya mutesvethadu wa vhege mbili i fhaṭisa hani zwikili zwo tiwaho zwa luambo zwa CAPS, na u sumbedza uri vha nga shumisa hani mishumo iyi u linga mvelaphanda ya mugudi zwi tshi hanedzana na ndila dza u linga dza CAPS.

Mutesvethadu wa vhege mbili	Mishumo ya kiłasi yothe yo disendekaho nga nganea	Zwikili zwa Luambo zwa CAPS	Mutesvetha wa zwine zwa fanelu u sedzwa zwa u Linga	Rubiriki ya u Linga
			(zwo vhumbiwa u bva kha ndila dza u linga dza CAPS)	
Vhege ya 1: Musumbuluwo	U ṭalutshedza nganea na u fhaṭa ndivho ya maipfi	U thetshesela na u amba	U thetshesela zwitori zwipfufhi zwi tshi mu diphela na u džena nga khorasi nga tshifhinga tsho teaho U vhudzisa dzimbudziso	
Lavhuvhili	U ṭalutshedza nganea na u imba	U thetshesela na u amba	U imba nyimbo dici leluwaho na u ita nyito (a tshi khou thuswa)	
Lavhuraru	U ṭalutshedza nganea na litambwa	U thetshesela na u amba	U tambo tshipida tsha nganea, luimbo kana tshidade	
Lavhuna	U vhekanya zwifanyiso	U thetshesela na u amba		Rubiriki ya 1 ya u Thetshesela na u Amba: U ṭalutshedza zwitori na u ṭalutshedza hafhu zwitor nga maipfi awe
Lavhutanu	U ita, u ola na u ḥwala	U thetshesela na u amba  Ndivho i rangelaho u ḥwala	U shela mulenzhe nga mihibulo nga ndila ya nyolo na u shela mulenzhe nga mafhungo kha muñwalo wa kiłasini. U ola kana u pennda zwifanyiso u fhirisa milaedza.	
Vhege ya 2: Musumbuluwo	Huriwe u vhekanya zwifanyiso	U thetshesela na u amba  U vhala na u ḥalela		Rubiriki ya 2 ya u Thetshesela na u Amba: U dzudzanya sethe dza zwifanyiso nga ndila ine zwa vhumba nganea na ḥandulukano kwayo ya zwiwo musi zwi tshi ambiwa na u zwi ḥumana na nganea tsho sikwaho
Lavhuvhili	U vhala nga u sielisana – Bugu Khulu	U vhala na u ḥalela	U "vhala" marivalwa o hudziwaho a fanaho na zwirendo, dzibugu khulu na dziphositaro(phositaro) sa kiłasi yothe vha na mudededzi (u Vhala khathihii).	
Lavhuraru	U thetshesela na u ita	U thetshesela na u amba	U thetshesela ndaela dici leluwaho na u ita nyito khadzo	
Lavhuna	U vhala na u ita	U vhala na u ḥalela	U divha dzina ḥawe na marive madzina a vharwe vhagudi	
Lavhutanu	U ita, u ola na u ḥwala	U thetshesela na u amba  Ndivho i rangelaho u ḥwala	U shela mulenzhe nga mihibulo nga ndila ya nyolo na u shela mulenzhe nga mafhungo kha muñwalo wa kiłasini. U ola kana u pennda zwifanyiso u fhirisa milaedza.	





## Programme activities are CAPS aligned

This table shows how the activities of the two-week cycle build specific CAPS language skills, and shows how you can use these activities to assess learner progress against CAPS assessment criteria.

Two-week cycle	Whole class story-based activities	CAPS language skills	Assessment checklist	Assessment rubric
			(derived from the CAPS assessment criteria)	
Week 1: Monday	Storytelling and building vocabulary	Listening and speaking	Listens to short stories with enjoyment and joins in choruses at the appropriate time Asks questions	
Tuesday	Storytelling and singing	Listening and speaking	Sings simple songs and does actions (with help)	
Wednesday	Storytelling and role play	Reading and viewing	Acts out part of a story, song or rhyme	
Thursday	Sequencing pictures	Listening and speaking		<b>Listening and Speaking Rubric 1:</b> Tells stories and retells stories in own words
Friday	Make, draw and write	Listening and speaking Emergent writing	Contributes ideas by means of drawings and contributes sentences to a class piece of writing Draws or paints pictures to convey messages	
Week 2: Monday	More sequencing pictures	Listening and speaking Reading and viewing		<b>Listening and Speaking Rubric 2:</b> Arranges a set of pictures in such a way that they form a story and a logical sequence of events when verbalised and relates the story created
Tuesday	Shared reading – Big Book	Reading and viewing	“Reads” enlarged texts such as poems, Big Books and posters as a whole class with the teacher	
Wednesday	Learning to listen	Listening and speaking	Listens to simple instructions and acts on them	
Thursday	Read and do	Reading and viewing	Recognises own name and some names of other learners	
Friday	Make, draw and write	Listening and speaking Emergent writing	Contributes ideas by means of drawings and contributes sentences to a class piece of writing Draws or paints pictures to convey messages	



Mutevhethadu wa vhege mbili	Maledere othe a kiasi na mishumo ya mibvumo	Zwikili zwa Luambo zwa CAPS	Mutevhe wa zwine zwa fanelu sedzwa zwa u Linga	Rubiriki ya u Linga
Vhege ya 1 na 2: Musumbuluwo	U divhadza mubvumo u bv'a kha nganea	Mibvumo		<b>Rubiriki ya 1 ya Mibvumo, ya u Vhala, na ya u talela:</b> U divha nga ndila ya u thetshelesa na nga u vhona dzi'we dzithemba na dzipfaldothe
Lavuhvili	U vhumba ledere	Mu'walo	U vhumba majedere nga ndila dzo fhambanaho a tshi khou shumisa nyolo ya minwe, bulatsho dza a pennda, khirayoni dza pfurajotshi na zwi'we. U thoma kha tshaula a tshi khou tevhela sia lone	<b>Rubiriki ya 1 ya Ndivho i Rangelaho u Nwala na Mu'walo:</b> U bveledza zwikili zwa misipha mituku na zwikili zwa u sudzuluwa ha misipha havhudzi
Lavhuraru	Mabogisi a maledere	Mibvumo	U divha nga ndila ya u thetshelesa na nga u vhona dzi'we themba na pfaldothe dza u thoma nga maanda mathomoni a ipfi	<b>Rubiriki ya 1 ya Mibvumo, ya u Vhala, na ya u talela:</b> U divha nga ndila ya u thetshelesa na nga u vhona dzi'we dzithemba na dzipfaldothe
Lavhuna	U thetshelesa mibvumo yo sedzwaho	Mibvumo		<b>Rubiriki ya 2 ya Mibvumo, ya u Vhala, na ya u talela:</b> U thoma u divha uri maipfi o vhumbiwa nga mibvumo: u netshedza mubvumo wa u thoma wa dzina jawe
Lavhutanu	U tanganyisa na u khethekanya	Mibvumo	U khethekanya maipfi a madungo manzhi a vha madungo: u shumisa u vhanda zwanda kana u lila ha ngoma kha dungo liri'we na liri'we kha ipfi kana u topola tshivhalo tsha madungo (u vhanda zwanda) kha madzina a vhana klasini	
Mutevhethadu wa vhege mbili	Mishumo ya tshigwada tshituku	Zwikili zwa Luambo zwa CAPS	Mutevhe wa zwine zwa fanelu sedzwa zwa u Linga	Rubiriki ya u Linga
Vhege ya 1 na 2: Musumbuluwo	U ola na ndivho i rangelaho u nwala	Ndivho i rangelaho u nwala	U lingedza u nwala maledere a tshi khou shumisa masongesonge, u nwatalatza, na zwi'we. "u vhala" mu'walo wawe: "u vhala" zwine masongesonge a amba  U fara khirayoni nga ndila yone a tshi khou shumisa kufarele kwa penisela kwu tanganedzeaho	<b>Rubiriki ya 2 ya Ndivho i rangelaho u Nwala na Mu'walo:</b> U ola zwifanyiso a tshi khou dzhia muhumbulo muhulwane wa zwitor, dzinyimbo kana tshidade <b>Rubiriki ya 3:</b> U pafesesa uri u nwala na u ola zwo fhambana: u diita u nga u khou nwala ho sumbedzwa nga u shumisa masongesonge
Lavuhvili	Khanganyiso dza maipfi na mitambo	Mibvumo U thetshelesa na u amba	U shumisa luambo u humbula na u amba zvi pfalaho: u fananyisa zwithu zwine zwa tshimbileana na u vhambedza zwithu zwi sa fani.	<b>Rubiriki ya 1 ya Mibvumo, ya u Vhala, na ya u talela:</b> U divha nga ndila ya u thetshelesa na nga u vhona dzi'we dzithemba na dzipfaldothe
Lavhuraru	U vhala nga wothe	U vhala na u talela	U "vhala" dzibugu nga etha u itela u ditakadza laiburari kana kha khone ya u vhala ya klasirumu  U fara bugu nga ndila yone a i imisele nthi na u vula masi'ari nga ndila yone	<b>Rubiriki ya 3 ya Mibvumo, ya u Vhala, na ya u talela:</b> U vhumba nganea tshawe nga "u vhala" zwifanyiso
Lavhuna	Zwikili zwa u sudzuluwa ha misipha havhudzi na mu'walo	Mu'walo	U vhumba majedere nga ndila dzo fhambanaho a tshi khou shumisa nyolo ya minwe, bulatsho dza a pennda, khirayoni dza pfurajotshi na zwi'we. U thoma kha tshaula a tshi khou tevhela sia lone  U kopa maledere a divheaho kha dzina jawe u sumbedza mu'walo: u kopa dzina jawe  U bveledza ndango ya u sudzuluwa ha misipha havhudzi a tshi khou shumisa tshigero u gera zwifanyiso zwa mutalo mudenya, zwivhumbeo, na zwi'we	<b>Rubiriki ya 1 ya Ndivho i rangelaho u Nwala na Mu'walo:</b> U bveledza zwikili zwa misipha mituku na zwikili zwa u sudzuluwa ha misipha havhudzi
Lavhutanu	U diita u nga u khou tambo	U thetshelesa na u amba Ndivho i rangelaho u nwala	Ma'walo a matambwa kha nyimele dza matambwa: u dzhia mulaedza wa lutingo, u nwala ndati'iso ya zwa vhuendi na zwi'we  U kopa khandiso i bvaho kha vhupo musi a tshi khou tambo	



Two-week cycle	Whole class letters and sounds activities	CAPS language skills	Assessment checklist	Assessment rubric
<b>Week 1 and 2:</b> Monday	Introducing a letter from the story	Phonics		<b>Phonics, Reading and Viewing</b> <b>Rubric 1:</b> Recognises aurally and visually some consonants and vowels
Tuesday	Forming the letter	Handwriting	Forms letters in various ways using finger-painting, paintbrushes, wax crayons, etc. starting at the right point and following the correct direction	<b>Emergent Writing and Handwriting</b> <b>Rubric 1:</b> Develops small muscle skills and fine motor skills
Wednesday	Letter boxes	Phonics	Recognises aurally and visually some initial consonants and vowels especially at the beginning of a word	<b>Phonics, Reading and Viewing</b> <b>Rubric 1:</b> Recognises aurally and visually some consonants and vowels
Thursday	Listening for focus sounds	Phonics		<b>Phonics, Reading and Viewing</b> <b>Rubric 2:</b> Begins to recognise that words are made up of sounds: gives the beginning sound of own name
Friday	Blending and segmenting	Phonics	Divides multisyllabic words into syllables: uses clapping or drum beats on each syllable in the word or identifies the number of syllables (claps) in the names of the learners in the class	
Two-week cycle	Small group activities	CAPS language skills	Assessment checklist	Assessment rubric
<b>Week 1 and 2:</b> Monday	Drawing and emergent writing	Emergent writing	Makes an attempt to write letters using squiggles, scribbles, etc. and "reads" own writing: "reads" what squiggles say Holds crayons correctly using an acceptable pencil grip	<b>Emergent Writing and Handwriting</b> <b>Rubric 2:</b> Draws pictures capturing main idea of the stories, songs or rhymes <b>Rubric 3:</b> Understands that writing and drawing are different: pretend writing represented using squiggles
Tuesday	Puzzles and games	Phonics Listening and speaking	Uses language to think and reason: matches things that go together and compares things that are different	<b>Phonics, Reading and Viewing</b> <b>Rubric 1:</b> Recognises aurally and visually some consonants and vowels
Wednesday	Independent reading	Reading and viewing	"Reads" independently books for pleasure in the library or classroom reading corner Holds the book the right way up and turns pages correctly	<b>Phonics, Reading and Viewing</b> <b>Rubric 3:</b> Makes up own story by "reading" the pictures
Thursday	Fine motor skills and handwriting	Handwriting	Forms letters in various ways using finger-painting, paintbrushes, wax crayons, etc. starting at the right point and following the correct direction Copies known letters in own name to represent writing: copies own name Develops fine motor control using scissors to cut out bold outlined pictures, shapes, etc.	<b>Emergent Writing and Handwriting</b> <b>Rubric 1:</b> Develops small muscle skills and fine motor skills
Friday	Pretend play	Listening and speaking Emergent writing	Role-plays writing in play situations: takes a telephone message, writes a traffic fine, etc. Copies print from the environment while playing	



# ★ Dina na zwipuka zwawe

## Nganea

Dina ndi musidzanyana ane a funa zwipuka nga maanda nahone na ene zwipuka zwi a mu funa. U dzula na mme, khotsi na khaladzi awe muvhunduni muṭuku. Vha na mbudzi, khuhu mbili na tshimange. Dina u ṭhogomela zwipuka zwavho zwoṭhe. Musi a sa athu u ya tshikoloni na musi o no vhuya tshikoloni, Dina u funesa u zwi ɳea zwiliwa na u tamba na zwipuka. U dovha a ɳea zwiliwa zwiṇoni zwa ḋaka zwine zwa ḋa zwa dzula tsini nae.

Lińwe ḫuvha Dina o vha a tshi khou tamba na khonani dzawe tshikoloni. O mbo ḋi pfa vhana vha tshi khou zhamba na u sea vha kha luńwe lurumbu lwa mudavhi. Dina o mbo ḋi vha sedzes a vhona zwithu zwo vhifhaho. Tshigwada tsha vhana tsho vha tshi tshi khou pora nga matombo mańwe maihva e a vha a tshi khou tshela zwiliwa mavuni.


Dina o vha a tshi khou zhambelela musi o livha khavho a tshi ri, "Ni songo ita zwenezwo! Ni songo ita zwenezwo kha maihva! Ni khou a huvhadza." Khonani dza Dina dzo mbo ḋi gidimela mudavhini dzi nae. Vhana avho vha levhaho vho mbo ḋi vha vhona vha tshi khou ḋa vha mbo ḋi shavha nga luvhilo.

Musi maihva ayo o tshuwaho o pfa phosho yoṭhe o mbo ḋi lingedza u fhufha. Dina na khonani dzawe vho mbo ḋi wana uri maihva mavhili ha tsha kona u fhufha ngauri phapha dza dzo tshinyadzwa. Dina o mbo ḋi kotama a doba maihva nga vhulenda. Maihva o vha o tshuwa nga maanda. Dina o mbo ḋi ri, "A songo tshuwa. Ndi ḋo a ɳea ṭhogomelo yavhuđi na u thusa uri a vhe khwine." Dina o mbo ḋi dzhia tsheo ya u ḫuwa hayani na maihva.



Musi a hayani vhusiku honoho Dina o vhudza vhabebi vhawé zwa bvelela tshikoloni. Vho vha vho sinyuwa musi vha tshi pfa uri vhana vho huvhadza maihva. Dina o mbo ḋi vhea maihva nga ngomu zwibogisini zwiṭuku hune o a vhetshela uri a dudelwe na uri a tsireledzee. O mbo ḋi a ɳea zwiliwa na u a ɳea mađi. Nga murahu ha mađuvha a si gathi phapha dza dzo tshinyadzwaho dzo mbo ḋi fhola nahone Dina o mbo ḋi a bvisela nnđa a a tendela a fhufha.

Khonani dza Dina dzo vha dzo takala musi dzi tshi pfa uri maihva o mbo ḋi fhola nahone o kona u fhufha. Dzo amba dza ri, "Ri a ḫihudza nga inwi, Dina. Ni na vhulenda vhuhulu kha zwipuka."



Dina o vha vhudza uri, "Ndi a funa zwipuka. Zwipuka zwi na mushumo kha rińe nahone zwi tou vha khonani dzashu. Ri fanela u zwi tsireledza na u zwi ṭhogomela."

**Aya ndi one magumo a nganea.**





# ★ Dina and her animals

## Story

Dina is a young girl who loves animals very much and animals love her too. She lives with her mother, father and brother in a little village. They have a goat, two chickens and a cat. Dina cares for all their animals. Before and after school, Dina loves to spend time feeding and playing with the animals. She even feeds the wild birds that sit close to her.

One day Dina was playing with her friends at school. She heard children shouting and laughing on the other side of the playground. Dina looked over at them and she saw something terrible. A group of children were throwing stones at some doves who were looking for food on the ground.

"Don't do that!" shouted Dina as she ran towards the children. "Don't do that to the doves! You're hurting them." Dina's friends ran across the playground with her. The unkind children saw them coming and they quickly ran away.

When the frightened doves heard all the noise they tried to fly away. Dina and her friends saw that two of the doves could not fly away because their wings had been hurt. Dina bent down and gently picked up the doves. The doves were very scared. "Don't be scared," said Dina. "I'll take good care of you and help you get better." Dina decided to take the doves home with her.


At home that night Dina told her mom and dad what had happened at school. They were angry that the children had hurt the doves. Dina put the doves in small boxes where she kept them warm and safe. She fed them and gave them water. After a few days their wings healed and Dina took them outside and let them fly away.



Dina's friends were happy to hear that the two doves were better and could fly. "We're proud of you, Dina," they said. "You're very kind to animals."

"I love animals," Dina told them. "Animals are useful to us and they are our friends. We must protect them and look after them."

***And that is the end of the story.***






★ \* ★ \* C \*  
a \* b \*

## Luimbo

Zwiñoni zwiñanu  
Zwi n̄tha ha muri  
Tshinwe tsha ri "muthu khou la"  
Tshinwe tsha ri "O fara tshigidi"  
Tshinwe tsha ri "a ri shavhe"  
Tshinwe "a ri dzumbame"  
Tshinwe tsha ri "khoula u khou thuntsha"  
(Pew pew!)  
Zwoþe zwa ri "A ri vha shavha riþe, a ri vha shavha rine, prrrr shone!"

(Imbani nga tshuni ya "Kha vha i shashe, kha vha i shashe vho diraiva".)



## Ndivho ya maipfi u bva kha nganea

Maipfi a ndeme:	tshipuka	vhulenda	þhogomela	huvhala	tshinoni tsha daka	liivha
Maipfi o engedzwaho:	dudela	tsireledzea	pora	tombo	tshinyadza	fhufha
	tshuwiswa	ofha	tsireledza	lufhafha	sinyuwa	vhulenda





\* a \* b \* c

## Song


Dina was a kind girl, a kind girl, a kind girl,  
Dina was a kind girl, who saved two little doves

She took them home to care for them, care for them, care for them  
She took them home to care for them and fed them every day

They soon grew strong and healthy, healthy, healthy  
They soon grew strong and healthy and then they flew away

We must care for animals, animals, animals  
We must care for animals, they help us in many ways

(Sing to the tune of "Mary had a little lamb" or use your own tune.)



## Vocabulary from the story

Key-words:	animal	kind	care for	hurt	wild bird	dove
Extra words:	warm	safe	throw	stone	heal	fly
	frightened	scared	protect	wing	angry	gentle





### Zwine vha do toda:

- Nganea: *Dina na zwipuka zwawe*
- Zwipopai: *Dina, zwipuka (mbudzi, tshimange, dzikhuu), khonani ya Dina, rwanwa a si na vhuthu, maihva*
- Dzisifhereswenda: *bogisi, zwiñiwa zwa zwiñoni*
- Zwithu kana garaña dza zwifanyiso dza maríwe maipfi a bvaho kha mutevhe wa ndivho ya maipfi



## Vhege ya 1 Duvha la 1

### Mishumo ya kiłasi yothe

Kha vha ambe tshidade *Ndi dzinginyisa minwe yanga* uri vhana vha de metheni u itela nganea.

### U ḥalutshedza nganea na u fhaña ndivho ya maipfi

#### 1 Vha sa athu vha ḥalutshedza nganea

- 1.1 Kha vha vhudze vhagudi thoho ya nganea na u ḥivhadza vhaanewa vha tshi khou shumisa zwipopai.
- 1.2 Kha vha ṭumane nganea na vhutshilo ha vhagudi: "No no vhuya na vhona zwiñoni zwiñwe na zwiñwe fhethu hune na dzula hone kana tshikoloni naa? Ni a zwi ḥivha uri ndi zwiñoni zwa lushaka lufhio naa? Ni na dziñwe phukha dzine na dici ḥogomela hayani naa?"
- 1.3 Kha vha ri: "Ri sa athu thoma, ndi khou ṭodou ni vhudza ḥalutshedzo dza maríwe maipfi ane ra do a wana nganeani." Kha vha rere nga maipfi mahulwane a bvaho kha mutevhe wa ndivho ya maipfi, na u sumbedza vhagudi tshithu kana tshifanyiso kana u ita nyito u itela u vha sumbedza zwine ipfi la amba zwone. Sa tsumbo: Arali vha na bugu i ambaho nga ha zwiñoni, vha nga vha sumbedza tshifanyiso tsha liivha, vha sumba na phapha dzaño na miñwe miraño ya muvhili wało (mithenga, mulomo).

#### 2 Musi vha tshi ḥalutshedza nganea

- 2.1 Kha vha ḥalutshedze nganea nga ndila i nyanyulaho na u shumisa maipfi o fhambanaho. Kha vha ite nyito na u shumisa zwipopai na dzisifhereswenda.
- 2.2 Kha vha humbele vhagudi uri vha bule zwi ḥaho kha nganea na u ita uri vha shele mulenzhe nga kha mbudziso dici ḥodaho phindulo i fhiraho nthihi, dici fanaho na: "Ni humbula uri Dina o dípfisa hani musi a tshi vhona vhana vha tshi khou pora maihva nga matombo? Ni humbula uri Dina u do ita mini uri a thuse maihva?"

#### 3 Nga murahu ha musi vho no ḥalutshedza nganea

- 3.1 Kha vha vhudzise vhagudi: "Ndi zwifhio zwe na zwi takalela nga nganea? Ndi zwifhio zwine a no ngo zwi takalela? Ndi tshifhio tshipida tshanu tsha khwinesa? Ndi dzifhio mbudziso dzine na vha nadzo nga nganea? Ni humbula uri Dina o vha muhali naa? Ni humbula uri no vha ni tshi do ita mini arali no vhona vhana vha tshi khou pora zwiñoni nga matombo?"

### U ḥivhadza mubvumo u bva kha nganea

- 1 Kha vha humbele vhagudi vha dzule metheni vha vha thetshelene nga vhuronwane. Kha vha ambe maipfi aya a bvaho kha nganea: "huvhadza, ha, hayani, honoho, hune. Ni a kona u pfa mubvumo wo sedzwaho: **huvhadza, hayani, honoho, hune naa?** Ee, ni khou amba zwone! Yothe i na mubvumo wa /h/."
- 2 "Thetshelene nga vhuronwane, aya ndi maríwe a maipfi manzhi a thomaho nga /h/: harafu, hemmbe, habu, hamula, harika, holo, harane, haka, halwa, hatsi, hañara." (Kha vha ombedzele mubvumo wa mathomoni musi vha tshi ambe maipfi aya).
- 3 Kha vha ambe mubvumo wa /h/ nga ndila i pfalaho vha vhudze vhagudi uri vha sedze mulomo wavho nga vhuronwane.
- 4 Kha vha humbele vhagudi uri vha ambe mubvumo wa /h/: "**h-h-h**". Kha vha ite uri izwi zwi takadze: Kha vha zwi ambele fhasi, zwi pfalese, kha luvhondo, kha silini na kha vhone vhañe.

### Mishumo ya tshigwada tshituku

Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vha do vha vha tshi khou shuma nga zwigwada zwiñuku ḥuvha liñwe na liñwe. Kha vha ḥalutshedze na u sumbedza uri mushumo muriwe na muríwe u itiswa hani na u ḥalutshedza u sielisana ḥuvha liñwe na liñwe. Kha vha ḥalutshedze kuitele kwa u khwinisa.

### Ndi dzinginyisa minwe yanga

Ndi dzinginyisa minwe yanga  
Ndi dzinginyisa zwikunwe zwanga  
Ndi dzinginyisa mahaña anga  
Ndi dzinginyisa ninga yanga  
Zwino (vhandani zwanja zwino)  
U dzinginyea hothe hu bva kha nne  
Nahone ndi a fhumula nda ri tshete!



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Story: *Dina and her animals*
- Puppets: Dina, animals (goat, cat, chickens), Dina's friends, unkind child, doves
- Props: a box, birdfeed
- Objects or picture cards for some of the words from the vocabulary list



## Week 1 Day 1

### Whole class activities

Say the rhyme *I wiggle my fingers* to bring learners to the mat for story time.

### Storytelling and building vocabulary

#### 1 Before you tell the story

- 1.1 Tell learners the title of the story and introduce the characters using the puppets.
- 1.2 Relate the story to learners' lives: "Have you seen any birds where you live or at school? Do you know what kind of birds they are? Do you have any animals at home that you care for?"
- 1.3 Say: "Before we begin, I want to tell you the meaning of some new words which we will find in the story." Discuss the keywords from the vocabulary list, and show learners an object or a picture to show them what a word means. For example: If you have a book about birds, you can show them a picture of a dove, and point to its wings and other parts of its body (feathers, beak).

#### 2 While you tell the story

- 2.1 Tell the story in a lively way and use different voices. Do actions and make use of the puppets and props.
- 2.2 Ask learners to predict what happens next in the story and involve them through open-ended questions, such as: "How do you think Dina felt when she saw the children throwing stones at the doves? What do you think Dina will do to help the doves?"

#### 3 After you tell the story

- 3.1 Ask learners: "What did you like about the story? What didn't you like? What was your best part? What questions do you have about the story? Do you think Dina was brave? What do you think you would do if you saw children throwing stones at birds?"

### Introducing a sound from the story

- 1 Ask learners to sit on the mat and listen carefully to you. Say these words from the story: "huvhadza, ha, hayani, honoho, hune. Can you hear the focus sound: **huvhadza, hayani, honoho, hune?** Yes, you are right! They all have the sound /h/."
- 2 "Listen carefully, here are some more words with **h**: harafu, hemmbe, habu, hamula, harika, holo, harane, haka, halwa, hatsi, hanara." (Emphasise the focus sound as you say these words.)
- 3 Say the sound /h/ clearly and tell learners to watch your mouth.
- 4 Ask learners to say the sound /h/: "**h-h-h**". Make this fun: Say it softly, loudly, to the wall, to the ceiling and to each other.


### Small group activities

Explain that learners will be working in small groups each day. Explain and show how each activity is done and explain the daily rotation. Explain the tidy-up process.

#### I wiggle my fingers

I wiggle my fingers  
I wiggle my toes  
I wiggle my shoulders  
I wiggle my nose  
And now (clap on now)  
All the wiggles are out of me  
And I am as quiet as I can be!





### Zwine vha do ḥoda:

- Zwipopai zwa nganea
- Muzika na zwifanyiso kana dzisiphereswenda zwa luimbo




## Vhege ya 1 ḫuvha ḥa 2

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U ḫalutshedza nganea na u imba

- 1 Kha vha thome nga u humbudza vhagudi ḫalutshedzo dza maipfi e vha a ḫivhadza nga ḫuvha ḥa 1.
- 2 Kha vha ḫalutshedze hafhu nganea vha tshi khou shumisa zwipopai. Kha vha vhudzise dzimbudziso musi vha tshi ḫalutshedza nganea. Kha vha ṭuṭuwedze vhagudi u bula zwi daho zwine zwa do itea.
- 3 Kha vha vhudze vhagudi uri vha khou ya u vha funza luimbo luswa lune lwa tshimbilelana na nganea.
- 4 Kha vha ambe mitaladzi ya luimbo i si gathi nga n̄ila i pfalaho nga u ongolowa, vha vha humbele uri vha shele mulenzhe vha imbe vho ṭangana na vhone. Zwi nga di kondela vhagudi u humbula maipfi othe, ngauralo kha vha funze luimbo nga zwipiđa.
- 5 Kha vha vhe na zwifanyiso kana dzisiphereswenda kana u ita nyito u itela u thusa vhagudi u p̄fesesa luambo lwa luimbo.
- 6 Kha vha funze vhagudi nyito dza luimbo na u ḫifhelwa musi hu tshi khou imbiwa nga luambo lwu fhiraho luthihi.

#### U vhumba ledere



- 1 Kha vha humbudze vhagudi mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali hu na dzina ḥa muñwe ḥine ḥa thoma nga /h/ kana arali vha tshi nga humbula muñwe maipfi ane a thoma nga mubvumo wa /h/.
- 2 Kha vha funze vhagudi nyito i ṭumaniwaho na mubvumo. Sa tsumbo: Vhagudi vha nga vhea zwanda zwavho phanda ha mulomo na kha vhurukhu u nga vha khou fhelelwa nga mayu vha tshi amba “**h-h-h**”.
- 3 Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi zwi humbula uri ḥedere ḥa **h** li ḫwaliswa hani. Kha vha khode u lingedza havho, u bva afho vha riwale ḥedere lihulwane bodoni kana tuyani musi vha tshi khou amba zwi tevhelaho: “*Thomani kha tshithoma, ni ye fhasi, ni ye n̄tha u swika ni tshi vha vhukati, ni ye matungo na fhasi.*”
- 4 Kha vha tendele vhagudi vha gude mbumbo ya ḥedere tuyani, khaphetheni, mitanani yavho kana zwandani zwavho. Vha nga dovha vha lingedza u shumisa muvhili wavho u vhumba ḥedere.
- 5 Nga murahu ha musi vho no sumbedza uri ḥedere li ḫwaliswa hani, kha vha ye n̄nda vha n̄nee mugudi muñwe na muñwe mudzio u re na mađi na bulatsho ya u pennda. Vhagudi vha nga pennda ḥedere lunzhilunzhi nga mađi kha phevimennde.
- 6 Kha vha ṭuṭuwedze vhagudi u amba mubvumo une ḥedere ḥa u ita musi vha tshi riwala ḥedere.

### Mishumo ya tshigwada tshituku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshituku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Puppets for the story
- Music and props or pictures for the song



## Week 1 Day 2


### Whole class activities

#### Storytelling and singing

- 1 Begin by reminding learners of the meaning of words that you introduced on Day 1.
- 2 Retell the story using the puppets. Ask questions as you tell the story. Encourage learners to predict what will happen next.
- 3 Tell learners you are going to teach them a new song to go with the story.
- 4 Say a few lines of the song clearly and slowly, and then ask learners to join in and sing together with you. It may be difficult for learners to remember all the words, so teach the song in parts.
- 5 Have pictures or props or do actions to help learners understand the language of the song.
- 6 Teach learners the actions for the song and have fun singing in more than one language.

#### Forming the letter

- 1 Remind learners of the focus sound. Ask learners if anyone's name starts with /h/ or if they can think of any other words that start with the sound /h/.
- 2 Teach learners an action associated with the sound. For example: Learners can put their hand in front of their mouth and pant as if they are out of breath and say: "h-h-h".
- 3 Show learners how to write the letter h. Praise their attempts, then write a large letter on the board or in the air while saying the following: "Start at the dot, go down, half way up, over and down."
- 4 Let learners practise the letter formation in the air, on the mat, on each other's backs or on their hands. They can also try using their bodies to make the letter.
- 5 Once you have modelled how to write the letter, go outside and encourage learners to use a stick to write the letter in the sand and walk on it.
- 6 Encourage learners to say the sound the letter makes as they write the letter.



#### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.



### Zwine vha do t̄oda:

- Zwipopai zwa nganea
- Bogisi la maledere li re na zwithu kana zwifanyiso zwine zwa thoma nga **h**: harafu, hemmbe, habu, hamula, harika, holo, harane, haka, hatsi, hoki, hambega



### Stella u ri:



Kha vha shumise mutibo wa bogisi la maledere, nga felete kana tshivhumbeo tsha ledere la buko khawo u itela u sumbedza vhagudi uri maledere a pfalisa hani. Vhagudi vhanzhi vha a vhuelwa nga u pfa na u kwama sa musi zwi tshi vha thusa u humbula zwivhumbeo zwa maledere.

## Vhege ya 1 Duvha la 3

### Mishumo ya kilasi yothe

#### U ḥalutshedza nganea na litambwa

- 1 Kha vha imbe luimbo.
- 2 Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi kha di kona u humbula ḥalutshedzo dza maipfi a bvaho kha mutevhe wa ndivho ya maipfi. Sa tsumbo: Kha vha vha vhudzise arali vha tshi kona u humbula liñwe ipfi la "u tshuwa" (u ofha) nahone ndi ipfi liphio le la shumiswa u ḥaluswa two iteaho kha phapha dza zwinoni (dzo vha dzo huvhala). Kha vha humbele vhagudi uri vha vha sumbedze uri vha do dobisa hani tshinoni nga ndila ya vhulenda.
- 3 Kha vha nange vhagudi uri vha tambe sa vhaanewa nganeani.
- 4 Kha vha ambe nga muanewa muñwe na muñwe nganeani. Kha vha vhudze vhagudi vhanne vha khou ya u vha kha litambwa vha vha sumbedze dzisifhereswenda dzine dza do shumiswa u ḥalutshedza nganea.
- 5 Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vhone (mudededzi) vha khou ya u vha muḥalutshedzi wa nganea ane a dovha a diñhiwa sa muanetsheli. Vhatambi vha vhagudi vha khou ya u tambo twothe zwine vha zwi amba. Kha vha vha thuse u dzudzanya hune vha khou ya u ima hone.
- 6 Kha vha thome u ḥalutshedza nganea na u t̄utuwedza vhagudi u ita nyito dzi elanaho na maipfi avho musi kilasi yothe i tshi khou ḥalela litambwa.
- 7 Arali hu na tshifhinga, vha nga di ḥodou dovhola litambwa vha na vhagudi vho fhambanaho.

### Mabogisi a maledere

- 1 Kha vha humbele vhagudi uri vha dzule metheni vha vha sumbedze zwithu na zwifanyiso zwi re kha bogisi la maledere. Kha vha vha vhudzise madzina a zwithu. Arali hu na vhagudi vha ambaho nyambo dzo fhambanaho, kha vha vha humbele uri vha vhudze kilasi uri tshithu itscho vha tshi vhidza u ri mini nga luambo lwavho lwa ñamuni. U bva afho vha nee ipfi nga luambo lwa u funza. Kha vha vha tendele vha fare zwithu kana zwifanyiso vha zwi fhirise zwi tshi mona na kilasi.
- 2 Kha vha vhudzise dzimbudziso nga zwithu: "No no vhabona tshinwe tsha izwi naa? Itshi ri tshi shumisa u ita mini? Ndi muvhala munzani? Zwi pfalisa hani?"
- 3 Kha vha ambe madzina a zwithu musi vha tshi khou ombedzela mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi kona u pfa mubvumo wo sedzwaho.
- 4 Kha vha humbele vhagudi u amba dzina la tshithu tshinwe na tshinwe vha ombedzele mubvumo wo sedzwaho musi vha tshi amba maipfi.
- 5 Nga murahu ha musi vho no guda mubvumo muswa, kha vha vha sumbedze ledere kha bogisi la maledere vha ri: "Iyi ndi yone ndila ine ra ñwala ngayo ledere la **h**?" Kha vha tendele vhañwe vhagudi vha tshi oledzela nt̄ha ha ledere kha mutibo nga minwe yavho.



### Mishumo ya tshigwada tshiṭuku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiṭuku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Puppets and props for the story
- A letter box containing objects or pictures of objects that start with **h**: harafu, hemmbe, habu, hamula, harika, holo, harane, haka, hatsi, hoki, hambega



#### Stella says:



Use the lid of the letter box, with the felt or foam letter shape on it to show learners how to feel the letters. Many learners benefit by feeling and touching as it helps them to remember the shapes of letters.

## Week 1 Day 3


### Whole class activities

#### Storytelling and role play

- 1 Sing the song.
- 2 Ask learners if they can remember the meaning of words from the vocabulary list. For example: Ask them if they can remember another word for “frightened” (scared) and what word was used to describe what happened to the birds’ wings (they were hurt). Ask learners to show you how they would pick up a bird gently.
- 3 Choose learners to play the characters in the story.
- 4 Talk about each character in the story. Tell learners who they are going to be in the role play and show them the props that will be used to tell the story.
- 5 Explain to learners that you (the teacher) are going to be the storyteller, also known as the narrator. The acting learners are going to act out everything you say. Help them to organise where they are going to stand.
- 6 Start telling the story and encourage learners to do the actions to match your words while the rest of the class watches the role play.
- 7 If there is time, you may want to repeat the role play with different learners.

#### Letter boxes

- 1 Ask learners to sit on the mat and show them the objects and pictures in the letter box one at a time. Ask them for the names of the objects. If there are learners who speak different languages, ask them to tell the class what they call the object in their home language. Then give the word in the language of instruction. Let them hold the objects or pictures and pass them around.
- 2 Ask questions about the objects: “Have you seen one of these? What do we use this for? What colour is it? How does it feel?”
- 3 Say the names of the objects while emphasising the focus sound. Ask learners if they can hear the focus sound.
- 4 Ask learners to say the name of each object and emphasise the focus sound when they say the words.
- 5 Once learners have practised the new sound, show them the letter on the letter box and say: “This letter is how we write **h**.” Let some learners trace over the letter on the lid with their fingers.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.



### Zwine vha do ṭoda:

- Thevhekano khulu ya zwifanyiso

### Stella u ri:

*Idzi ndi mbudziso  
dzo teaho u  
vhudzisa nga tshifanyiso  
tshiñwe na tshiñwe:*

- “Ni kona u vhona nnyi?” (vhaanewa)
- “U khou ita mini?/Tshi khou ita mini?” (Maiti na nyito)
- “Ndi zwifhio zwiñwe zwine na kona u zwi vhona?” (sedzani hafhu)
- “Tshi ngafhi ...?” (u bula fhethu/tshiimo)
- “Ndi ngani ni tshi humbula...?” (kuhumbulele kuswa, u amba mihibulbo) isakhono sokuyila, ukuvakalisa izimvo)



## Vhege ya 1 Duvha la 4

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U vhekanya zwifanyiso

- Kha vha imbe luimbo hafhu.
- Kha vha divhadze maipfi maswa a bvaho kha mutevhe wa nđivho ya maipfi.
- Kha vha nange iñwe ya thevhekano ya zwifanyiso vha i imisela nthia. Kha vha vhudzise vhagudi zwine vha vhona, u bva afho vha ambe nga tshifanyiso nga vhuđalo.
- Nga murahu ha musi vho no rera nga tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe, kha vha tshi nambatedze bodoni u itela uri vhagudi vha kone u tshi vhona. Kha vha vhe na vhutanzi ha uri zwifanyiso a zwiho kha thevhekano nga tshifhinga hetshi tsha mushumo.
- Nga murahu ha musi vho no amba nga zwifanyiso zweþe, kha vha vhudzise vhagudi: “Zwifanyiso izwi zwi kha thevhekano kwayo naa?”
- Kha vha humbele vhagudi uri vha sumba tshifanyiso tsha mathomoni ha nganea. Kha vha shumisane u dzudzanya thevhekano ya zwifanyiso uri nganea vhe na ndunzhendunzhe.
- Kha vha ite uri vhagudi vha shela mulenzhe vho dala mafulufu kha kuitele ukwu. Kha vha vhudzise mbudziso dzi fanaho na: “Hu do bvelela mini? Ndi nnyi ane a nga humbula tshipida tshi tevhelaho tsha nganea?”
- Musi zwifanyiso zwi kha thevhekano kwayo, kha vha rambe vhagudi vha si gathi u ṭalutshedza hafhu nganea nga thevhekano kwayo.

#### U thetshelesa mibvumo yo sedzwaho

- Kha vha ṭalutshedze vhagudi uri vha khou ya imba luimbo nahone vha tea u thetshelesa nga vhuronwane mibvumo ya u fhedzisela. (tshuni: “Mary o vha a na ngwana ṭukhu”)
  - ★ Mudededzi: “Ndi mubvumo ufhio une wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya? Ndi mubvumo ufhio une wa fhedzisela kha maipfi aya: bele, sale na gole.” (Ngafhadzo ya mudededzi ya uri vhagudi vha fhindule.)
  - ★ Vhagudi vha amba mubvumo une wa fhedzisela kha ipfi, sa tsumbo: /le/. Mudededzi vha nea ngafhadzo ya u imisela gunwe nthia u sumbedza u tenda.)
  - ★ Mudededzi: “/le/ ndi mubvumo une wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya! /le/ ndi mubvumo une wa fhedzisela kha maipfi aya: bele na sale na gole.”
- Kha vha shumise maipfi aya kha uyu mushumo:
  - ★ /la/: bola, lila, sila, tala, apula, dokotela, dula, qabula, gedela
  - ★ /si/: bisi, aisi, daisi, forogisi, nekiñesi, raisi, dzhesi, bogisi, eregisi, philisi, kilasi, luhisi, tamatisi
  - ★ /ni/: gani, goni, pani, galaguni, oveni, veni, xarađeni, aini, mitshini, riboni
  - ★ /go/: forogo, dilogo
  - ★ /re/: legere, emere, fasitere, teretere, bere
  - ★ /li/: vili, mutoli, bivhili, philiphili, ramavili



### Mishumo ya tshigwada tshituku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshituku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Big sequence pictures

#### Stella says:



These are useful questions to ask about each picture:

- "Who can you see?" (characters)
- "What is he/she/it doing?" (verbs and actions)
- "What else can you see?" (looking again)
- "Where is the ...?" (naming places/position)
- "Why do you think ...?" (creative thinking, expressing opinions)

## Week 1 Day 4

### Whole class activities

#### Sequencing pictures

- 1 Sing the song again.
- 2 Introduce new words from the vocabulary list.
- 3 Choose one of the sequence pictures and hold it up. Ask learners what they see, then talk about the picture in detail.
- 4 Once you have discussed each picture, stick it on the board so learners can see it. Make sure the pictures are not in sequence at this stage of the activity.
- 5 After talking about all the pictures, ask learners: "*Are the pictures in the correct order?*"
- 6 Ask learners to point out the picture for the beginning of the story. Work together to arrange the sequence of the pictures so the story makes sense.
- 7 Keep learners actively involved in this process. Ask questions like: "*What happened next? Who can remember the next part of the story?*"
- 8 When the pictures are in the correct order, invite a few learners to retell the story in the correct sequence.




#### Listening for focus sounds

- 1 Explain to learners that you are going to sing a song and they must listen carefully to the end syllable in the words (tune: "*Mary had a little lamb*").

- ★ Teacher: "*What's the syllable that ends these words, ends these words, ends these words? What's the syllable that ends these words: bele, sale and gole.*"  
(Teacher signals for learners to respond.)
- ★ Learners say the syllable that ends the word, for example: /le/. (Teacher gives thumbs-up sign.)
- ★ Teacher: "*/le/ is the syllable that ends these words, ends these words, ends these words! /le/ is the syllable that ends these words: bele and sale and gole.*"

- 2 Use these words for this activity:

- ★ /la/: bola, lila, sila, tala, apula, dokotela, dula, dabula, gedela
- ★ /si/: bisi, aisi, daisi, forogisi, nekīleisi, raisi, dzhesi, bogisi, eregisi, philisi, kılasi, luvhisi, tamaṭisi
- ★ /ni/: gani, goni, pani, galaguni, oveni, veni, xaradeni, aini, mitshini, riboni
- ★ /go/: forogo, dilogo
- ★ /re/: ḥegere, emere, fasit̄ere, ḥeret̄ere, bere
- ★ /li/: vili, mutoli, bivhili, philiphili, ramavili



#### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.



### Zwine vha do toda:


- Khophi ya **Siačari ja mushumo wa muthenga** ya mugudi muňwe na muňwe, dzikhirayoni, tshigero, bammbiri ja filipitshati, guľuu
- Maipfi a madungo manzhi a elanaho na nganea: khuhu, zwifubo, u nea zwiliwa, u tambo, mudavhi, u shusha, u ḥava mukosi, u sea, u sa vha na vhulenda, u posa, vhana, u tsireledza

## Vhege ya 1 Duvha la 5

### Mishumo yeklasi yonke

#### U ita, u ola na u riwala

- Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vha khou ya u vha thusa u ita tshiňoni tshihulwane kha bammbiri ja filipitshati. Kha vha thome nga u ola muvhili na ḥohoh zwa tshiňoni vhukati ha bammbiri ja filipitshati (vha nga di toda u ola zwiňoni zwivhili).
- Kha vha nee mugudi muňwe na muňwe mithenga mivhili yo fhambanaho nahone vha vha ḥuňuwedze uri vha i khačare nga ngomu nahone vha i gere. U bva afho vha nga shumisa tshigero tshavho u gera matshewa nga vhuronwane memeni dza mithenga yavho.
- Kha vha sumbedze vhagudi uri mithenga i nambatedziswa hani kha muvhili wa tshiňoni tshi re kha filipitshati u itela uri i vhumbe lufahfa lwa monde na lwa tshaula.



### U ḥanganyisa na u khethekanya (madungo)

- Kha vha humbele vhagudi uri vha dzule metheni. Kha vha ambe liňwe ja maipfi ji bva kha mutevhe wa maipfi a madungo manzhi na u sumbedza uri ji ḥukhukanyiwa hani uri ji vhe madungo, sa tsumbo: **zwi | fu | wo**.
- Kha vha humbele vhagudi uri vha lavhelese khonani vha vhandane zwanda kha dungs a liňwe na liňwe: **zwi** (liga liňhi) **fu** (liga liňhi) **wo** (liga liňhi).
- Kha vha ambe mařwe maipfi a madungo manzhi ane a bva kha nganea musi vhagudi vha tshi khou vhandana zwanda kha dungs liňwe na liňwe.
- Kha vha ḥuňuwedze vhagudi uri vha vhalele tshihalo tsha madungo kha maipfi (sa tsumbo: "zwifubo" unemalungu matsatfu).

### Mishumo ya tshigwada tshiťuku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiťuku, milayo ya mushumo muňwe na muňwe na kuitele kwa u khwinisa.



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- A photocopy of the **Feather activity page** for each learner, crayons, scissors, flipchart paper, glue
- A list of multisyllabic words relating to the story: khuhu, zwifuwo, u ɳea zwiliwa, u tamba, mudavhi, u shusha, u t̄avha mukosi, u sea, u sa vha na vhulenda, u posa, vhana, u tsireledza

## Week 1 Day 5

### Whole class activities

#### Make, draw and write

- 1 Explain to learners that they are going to help you make a big bird on flipchart paper. Begin by drawing a bird's body and head in the middle of the flipchart paper (you may need to draw two birds).
- 2 Give each learner two different feathers and encourage them to colour them in and cut them out. Then they can use their scissors to carefully cut slits in the edges of the feathers.
- 3 Show learners how to stick the feathers on the birds body on the flipchart to create a left and right wing.



#### Blending and segmenting (syllables)

- 1 Ask learners to sit on the mat. Say one of the words from the list of multisyllabic words and model how to break it into syllables, for example: **zwi | fu | wo**.
- 2 Ask learners to march for each syllable: **zwi** (one step) **fu** (one step) **wo** (one step). Give some learners shakers or drums to shake or tap for each syllable.
- 3 Say other multisyllabic words from the story while learners march for each syllable.
- 4 Encourage learners to count the number of syllables in the words (for example: "zwifuwo" has three syllables).



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





# Mishumo ya tshigwada tshituku ya Vhege ya 1

Zwine vha do ṭoda	Mishumo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Siaṭari ji si naho tshithu ja A4 ja mugudi muňwe na muňwe</li> <li>Khirayoni dza pfuranotshi khulwane</li> </ul> <p>Dina na zwipuka zwawe</p> <p><i>Kha tshifhinga itshi tsha riwaha, vhagudi vha nga kha di vha na vhudzhinduleli vhusnzh ha u lingedza u riwala nga vhone vhaqe. Vha songo vhilaela arali vhařwe vhagudi vha tshi riwala majedere malapfu hu si na tshikhala.</i></p>	<p><b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u riwala ha vhana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha riwale ḥohohya nganea nga nt̄ha ha siaṭari ji si naho tshithu ja mugudi muňwe na muňwe hu sa athu thoma ngudo.</li> <li>Kha vha humbele vhagudi uri vha sumbe maipfi a ḥohohya musi vha tshi a vhala o tangana.</li> <li>Kha vha vhudzise vhagudi uri ndi tshipiđa tshifhio tsha nganea tshe vha tshi takalela lwa khwinesa. Kha vha nee dzinwe khumbudzo.</li> <li>Kha vha ḥutuwedze vhagudi u ola tshipiđa tshavho tsha nganea ine vha tshi funesa.</li> <li>Kha vha ambe vhupiwa kana vha humbele mugudi muňwe na muňwe uri a vha vhudze nga nyolo yawe.</li> <li>Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi nga tama u riwala zwiňwe zwithu nga tshifanyiso tshavho kana arali vha tshi nga tama uri vhone vha vha riwalele.</li> <li>Arali vhagudi vha tshi nga tama uri vhone vha vha riwalele, kha vha ite uri vha shele mulenzhe nga u vha humbelo vha ambe maipfi nga u ongolowa musi tshi khou a riwala phasi. Kha vha shumise muhumbulo musi vha tshi riwala fhungo.</li> <li>Musi vho no fhedza u riwala, kha vha ḥutuwedze vhagudi uri vha vhale fhungo na vhone. Kha vha sumbe ipfi jiřwe na jiřwe musi vha tshi ji vhala na u dzhiela nt̄ha u didina havho.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bodo dza mutambo wa Tshiononi wa maipfi mavhili</li> <li>Madaisi mavhili na zwivhali</li> </ul> <p>Arali vhagudi vha wana uri mitambo i khou vha kondela u i tambo vhe vhothe, u nga vha muhumbulo wawhuđi wa uri vha rambe vhaiwe vhabebi vha de vha vha thusi kha uyu mushumo wa tshigwada tshituku. Kha vha tambe mitambo vho ḥangana na vhabebi hu sa athu swika duvha ja tshikolo, u itela vha pfe vhe na fulufhelo ja u shuma na vhagudi.</p>	<p><b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha vhee bodo ja mutambo kha metse u re na vhagudi vhavhili u ya kha vhararu vho dzulaho u mona nawo.</li> <li>Kha vha ḥalutshedze milayo vhagudi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vtagudi vha vhea zwivhali zwavho Mathomoni.</li> <li>Mugudi muňwe na muňwe u wana tshikhala tsha u posa daisi na u tshimbida tshivhali vha tshi vhe na tshivhalo tsha zwikhala tsho teaho kha bodo.</li> <li>Musi vha tshi swika kha ledere, vha tea u amba mubvumo une ledere ja u ita na u rina tshithu tshine tsha thoma nga uyo mubvumo.</li> <li>Mugudi ane a thoma u swika Magumoni ha bodo ndi ene mufhenyi mutambo wa mbo di fhela.</li> </ul> </li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzibugu, mimagazini, zwibugu zwituku two petwaho, Dzibugu Khulu na mabammbiri a khungedzelo</li> </ul>	<p><b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muňe</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha range phanda tshigwada u ya khoneni ya bugu kana vha nee tshigwada thuli ya dzibugu.</li> <li>Zwine vha nga thoma ngazwo, vha nga tewa nga u thusa vhagudi u nanga bugu, magazini kana kubugwana kwune vha nga kwu takalela u kwu vhala.</li> <li>Kha vha sumbedze kuvulele kwa bugu na u fhenda masiaṭari khayo. Kha vha sumbedze vhagudi zwiřwe zwa zwifanyiso u bva afho vha ḥutuwedze vhagudi uri muňwe na muňwe a nange tshithu tshine a ḥifhelwa ngatsho a tshi tshi vhala.</li> <li>Kha vha dalele khone u itela u lavhelesa na u ḥutuwedza u vhala ha vhagudi.</li> </ol>



★ a ★ b ★ c

## Small group activities for Week 1

You will need	Activities
<ul style="list-style-type: none"><li>• A blank A4 page for each learner</li><li>• Jumbo wax crayons</li></ul> <p>Dina and her animals</p> <p>At this time of the year, learners might be more confident to try to write themselves. Don't worry if some learners write a long string of letters without spaces.</p>	<p><b>Activity 1: Drawing and emergent writing</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Write the title of the story at the top of each learner's blank page before the lesson.</li><li>2 Ask learners to point to the words of the title as you read them together.</li><li>3 Ask learners what part of the story they liked best. Give some suggestions.</li><li>4 Encourage learners to draw their favourite part of the story.</li><li>5 Make a comment or ask each learner to tell you about their drawing.</li><li>6 Ask learners if they would like to write something about their picture or if they would like you to write for them.</li><li>7 If learners would like you to write for them, keep them involved by asking them to say the words slowly as you write them down. Think aloud as you write their sentence.</li><li>8 Write exactly what learners tell you, word for word, or ask learners if they agree before making any changes to their wording. Remember to write neatly and clearly.</li><li>9 When you have finished writing, encourage learners to read the sentence with you. Point to each word as you read and acknowledge their efforts.</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Two Word bird game boards</li><li>• Two dice and counters</li></ul> <p>If learners are finding it challenging to play the games independently, it might be a good idea to invite some parents to come in and help with this small group activity. Play the games together with the parents before the school day, so they feel confident to work with the learners.</p>	<p><b>Activity 2: Puzzles and games</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Place the game board on the mat with two to three learners seated around it.</li><li>2 Explain the rules to the learners:<ul style="list-style-type: none"><li>• Learners put their counters on <i>Start</i>.</li><li>• Each learner takes a turn to throw the die and moves the counter the correct number of spaces on the board.</li><li>• When they land on a letter, they must say the sound that letter makes and name something that begins with that sound.</li><li>• The first learner to reach the <i>End</i> of the board is the winner and the game is over.</li></ul></li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Books, magazines, folded little books, Big Books and leaflets</li></ul>	<p><b>Activity 3: Independent reading</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Lead the group to the book corner or give the group a pile of books.</li><li>2 To begin with, you may need to help learners to choose a book, magazine or leaflet that they would like to read.</li><li>3 Open a book and page through it while demonstrating to learners how to handle the pages and the book carefully. Show learners some of the pictures and then encourage them to each choose something to enjoy reading.</li><li>4 Visit the corner to observe and encourage the learners' reading.</li></ol>





## Zwine vha do t̄oda

- Mbeu dza zwiñoni kana muvango wa dzimbeu
- Bogisi la makumba la mugudi muñwe na muñwe



- Dzisifhereswenda: zwitambisa zwitete kana zwifanyiso zwa zwifuwomvumvusi, mimanngi kana mimbete ya zwifubo, dzinguvhlo, zwigodelo, sitethosikoupu, bulatsho dza u kunakisa zwifubo, kholjara, mutobvu, thelefouni, zwishumiswa zwa dokotela (sa tsumbo: themomitha), dzikhirayoni kana dzibolopheni u itela dzidzhekiseni, bogisi la philisi li si naho tshithu, zwiambaro zwa muongi kana zwa dokotela, tshibugwana na penisela

## Mishumo

### ***Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha Misipha havhudzi na muñwalo***

- Kha vha ṭalutshedze vhagudi uri vha tea u vhekanya mbeu na thoro dzo fhambanaho kha zwiñiwa zwa zwiñoni.
- Nga murahu ha mushumo, vha nga ṭuñuwedza vhagudi uri vha vhee mbeu dza zwiñoni nn̄da u itela zwiñoni zwa ḍakani nahone vha ṭalele zwiñoni zwi tshi khou la dzimbeu.

### ***Mushumo wa 5: U shumiswa ha zwitambisa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana***

- Kha vha range phanda tshigwada tshi ye kha khone uri tshi shumise zwitambisa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana vha vha sumbedze dzisifhereswenda ntswa.
- Kha vha ambe nga ha uri ri yisa hani ha dokotela musi ri tshi khou lwalla. Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi ḫivha dzina la lushaka lwa dokotela o khetheaho ane phukha dzi lwallaho dza yiswa khae (dokotela wa phukha). Kha vha ṭalutshedze uri vha khou ya u ḫiita u nga vha dokotela wa phukha ane a khou shuma hu vhukhudoni ha phukha. Phukha dzi anzela u tshuwesa musi dzi tshi ya kha dokotela wa phukha, ngauralo vhagudi vha tea u vha na vhulenda na vhuthu vhuhulu kha phukha dzine dza dalela "vhukhudoni ha phukha".
- Kha vha ṭalutshedze uri ngei kha dokotela wa phukha, vha fanelu lindela lufherani lwa u lindela vhe na tshifuwomvumvusi u swikela muñanganedzi a tshi vhidzelela dzina ḫavho. Vha do kona u ṭalutshedza uri thaidzo ya tshifuwomvumvusi tshavho ndi ifhio. Muñanganedzi u do ḫwala dzina ḫavho phasi na u vha vhudza musi hu tshifhinga tshavho tsha u vhona dokotela wa phukha.
- Kha vha dalele khone luthihi lwa phasisa u lavhelesa na u ṭuñuwedza mutambo wa nga vhagudi. Sa tsumbo: vha nga ya kha muñanganedzi vha ri: "Aa, dzina ḫanga ndi pfi mufumakadzana Vho Zama. Ndo ḫa hafha na kumange kwanga. Dzina ḫakwo ndi Baby. Kuu khou lwallesa."






★ a ★ b ★ c

You will need	Activities
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bird seed or a mix of seeds</li><li>• One egg box per learner</li></ul> 	<p><b>Activity 4: Fine motor skills and handwriting</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Explain to learners that they must sort the different seeds and grains in the bird food.</li><li>2 After the activity, you can encourage learners to put out bird seed for wild birds and watch the birds eating the seeds.</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Props: soft toys or pictures of pets, baskets or beds for the animals, blankets, bowls, stethoscope, grooming-brushes, collar, lead, telephone, a doctor's instruments (for example: a thermometer), crayons or pens for injections, an empty pill box, nurse or doctor's clothes, a notebook and pencil</li></ul>	<p><b>Activity 5: Pretend play</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Lead the group to the pretend play corner and show them the new props.</li><li>2 Talk about how we go to the doctor when we are sick. Ask learners if they know the name of a special kind of doctor that sick animals go to (a vet). Explain to them that they are going to pretend to be a vet working at an animal shelter. Animals are often very scared when they go to the vet, so learners must be very gentle and kind to animals who visit the "animal shelter".</li><li>3 Explain that at the vet, you need to wait in a waiting room with your pet until the receptionist calls your name. You can then explain what is wrong with your pet. The receptionist will write down your name and tell you when it is your turn to see the vet.</li><li>4 Visit the corner at least once to observe and encourage the learners' pretend play. For example, you could walk up to the receptionist and say: "Hello, my name is Ms Zama. I am here with my tiny kitten. Her name is Baby. She is very sick."</li></ol> 





### Zwine vha do ṭoda:

- Thevhekano khulu ya zwifanyiso
- Khophi dza zwibugwana na dza zwibugwana zwo petwaho zwa mugudi muňwe na muňwe
- Khophi **ntswu na tshena ya thevhekano ya zwifanyiso** ya mugudi muňwe na muňwe
- Bammbiri ḥa A4 ḥi si na tshithu ḥa mugudi muňwe na muňwe, zwigero, guľuu

## Vhege ya 2 ḫuvha ḥa 1

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### Huňwe u vhekanya zwifanyiso



- 1 Kha vha thome nga vhagudi vho dzulaho metheni. Kha vha nange vhagudi vhane vha do ima phanda ha kiłasi, muňwe na muňwe o fara nthihi ya thevhekano ya zwifanyiso ya muvhala (zwi siho kha thevhekano kwayo).
- 2 Kha vha vhudzise vhagudi arali zwifanyiso zwi kha thevhekano kwayo. Kha vha vha humbele u sumba tshifanyiso tshine tsha fanelu u vha mathomoni a nganea.
- 3 Vho ḥangana sa tshigwada, kha vha humbele vhagudi vhane vho fara zwifanyiso uri vha zwi tshimbidze u swikela nganea tshi pfala. Kha vha vhudzise mbudziso dzi fanaho na: "Ndi nnyi ane a nga humbula uri hu do itea mini?"
- 4 Nga murahu ha musi vho ita uri nganea vhe kha thevhekano, vhagudi vha tea u ya ḥafulani dzavho.
- 5 Vha humbele vhagudi vha gere zwifanyiso zwitshena na zwitswu, vhone vha zwi dzudzanye nga thevhekano i re yone khathihi na u zwi nambatedza kha siačari ḥi si na tshithu. Vha monemone kiłasini nahone vha thuse ho teaho. Mushumo uyu u a shuma kha u linga vhukoni ha vhagudi ha u vhea zwiwo zwihiwlwane zwa nganea nga thevhekano i re yone.
- 6 Musi vhagudi vho no ḥaphudza thevhekano ya zwifanyiso zwavho, vha fhe mugudi muňwe na muňwe kubugu kučuku. Arali hu na tshifhinga, vhagudi vha nga "vhalela" kubugwana kwavho mushumisani kiłasini.
- 7 Kha vha ḥutuwedze vhagudi u ḥuwa na dzibugo hayani uri vha dzi vhale na miča yavho.



#### U ḫivhadza mubvumo u bva kha nganea

- 1 Kha vha humbele vhagudi vha dzule metheni vha vha thetshelene nga vhuronwane. Kha vha ambe maipfi aya a bvaho kha nganea: "luňwe, lurumbu, livha, levhaho, luvhilo, lingedza. Ni a kona u pfa mubvumo wo sedzwaho: Luňwe, lurumbu, livha naa? Ee, ni khou amba zwone! Yothe i na mubvumo wa /I/."
- 2 "Thetshelensi nga vhuronwane, aya ndi maňwe a maipfi manzhi a thomaho nga /I/: lebula, lila, luswielo, luvhisi, lutombo, lufo, linga, lufhang, lagane, luaviavi, lulimi." (Kha vha ombedzele mubvumo wa mathomoni musi vha tshi amba maipfi aya).
- 3 Kha vha ambe mubvumo wa /I/ nga ndila i pfalaho vha vhudze vhagudi uri vha sedze mulomo wavho nga vhuronwane.
- 4 Kha vha humbele vhagudi uri vha ambe mubvumo wa /I/: "I-I-I". Kha vha ite uri izwi zwi takadze: Kha vha zwi ambele fhasi, zwi pfalese, kha luvhondo, kha silini na kha vhone vhane.

### Mishumo ya tshigwada tshičuku

Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vha do vha vha tshi khou shuma nga zwigwada zwičuku ḫuvha liňwe na liňwe. Kha vha ḥalutshedze na u sumbedza uri mushumo muňwe na muňwe u itiswa hani na u ḥalutshedza u sielisana ḫuvha liňwe na liňwe. Kha vha ḥalutshedze kuitele kwa u khwinisa.



\* a \* b \* c

#### You will need:

- Big sequence pictures
- Photocopied and folded little book for each learner
- A photocopy of the **Black and white sequence pictures** for each learner
- A blank A4 paper for each learner, scissors, glue

## Week 2 Day 1

### Whole class activities

#### More sequencing pictures



- 1 Begin with learners sitting on the mat. Choose learners to stand in front of the class, each holding one of the colour sequence pictures (not in the correct order).
- 2 Ask learners if the pictures are in the correct order. Ask them to point out the picture which should be at the beginning of the story.
- 3 Together as a group, ask learners who are holding the pictures to move around until the story makes sense. Ask questions such as: *"Who can remember what happened next?"*
- 4 Once you have sequenced the story, learners must move to their tables.
- 5 Ask learners to cut out the black and white pictures, arrange them in the correct order and then glue them on a blank page. Walk around the class and assist where necessary. This activity is useful for assessing the learners' ability to put the main events of the story in the correct order.
- 6 Once learners have completed their sequence pictures, give each learner a little book. If there is time, they should "read" their little book to a partner in the class.
- 7 Learners can take the books or sequence pictures home to read with their families.



#### Introducing a sound from the story

- 1 Ask learners to sit on the mat and listen carefully to you. Say these words from the story: *"/lùnwe, lurumbu, livha, levhaho, luvhilo, lingedza. Can you hear the focus sound: **I** /lùnwe, **I**urumbu, **I**ivha? Yes, you are right! They all have the sound /l/.*
- 2 *"Listen carefully, here are some more words with /l/: lebula, lila, luswielo, luhisi, lutombo, lufo, linga, lufhangga, lagane, luaviavi, lulimi."* (Emphasise the focus sound as you say these words.)
- 3 Say the sound /l/ clearly and tell learners to watch your mouth carefully.
- 4 Ask learners to say the sound /l/: **"I-I-I"**. Make this fun: Say it softly, loudly, to the wall, to the ceiling and to each other.

### Small group activities

Explain that learners will be working in small groups each day. Explain and show how each activity is done and explain the daily rotation. Explain the tidy-up process.





### Zwine vha do ḫoda:

- Bugu Khulu: *Dina na zwipuka zwawe*
- Themp̄leithi ya ḫedere ḫa "I" ya A5 ya mugudi muñwe na muñwe

## Vhege ya 2 Duvha ḫa 2

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U vhala nga u sielisana – Bugu Khulu

- 1 Kha vha ṭuṭuwedze vhagudi u sedza tshifanyiso tshihulwane vha ambe nga zwine vha vhona na zwine vha zwi ḫivha.
- 2 Kha vha vhalele kiłasi ḫoho ya nganea. Kha vha sumbe ipfi ḫiñwe na ḫiñwe musi vha tshi ḫi vhala. Kha vha i vhale hafhu vha humbele vhagudi uri vha vhale na vhone.
- 3 Kha vha dzhie vhagudi vha fhende zwifanyiso zwa bugu, vha rere nga zwifanyiso na u ṭuṭuwedza vhagudi u vhudzisa dzimbudziso.
- 4 Kha vha sumbe nomboro dza masiaṭari vha ambe uri ndi ifhio nomboro ine ya do tevhela.
- 5 Musi vho no 'fhenda' bugu yothe, kha vha humele mathomoni vha vhale ḫoho hafhu. Kha vha vule masiaṭari vha vhale fhungo ḫiñwe na ḫiñwe nga ipfi ḫi pfalaho. Kha vha sumbe ipfi ḫiñwe na ḫiñwe musi vha tshi ḫi vhala.
- 6 Kha vha vhale bugu hafhu vha ṭuṭuwedze vhagudi uri vha 'vhale' na vhone.



#### U vhumba ḫedere

- 1 Kha vha humbudze vhagudi mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali hu na dzina ḫa muñwe ḫine ḫa thoma nga /I/ kana arali vha tshi nga humbula mañwe maiþfi ane a thoma nga mubvumo wa /I/.
- 2 Kha vha funze vhagudi nyito i ṭumaniwaho na mubvumo. Sa tsumbo: Vhagudi vha nga bvisela nn̄da lulimi vha tshi amba: **Iulimi**.
- 3 Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi zwi humbula uri ḫedere ḫa I ḫi ḫwaliswa hani. Kha vha khode u lingedza havho, u bva afho vha ḫwale ḫedere ḫihulwane bodoni kana tuyani musi vha tshi khou amba zwi tevhelaho: "Thomanī kha tshithoma, ni ye fhasi."
- 4 Kha vha tendele vhagudi vha gude mbumbo ya ḫedere tuyani, khaphetheni, miñanani yavho kana zwandani zwavho. Vha nga dovha vha lingedza u shumisa muvhili wawho u vhumba ḫedere.
- 5 Nga murahu ha musi vho no sumbedza uri ḫedere ḫi ḫwaliswa hani, kha vha ye nn̄da vha ḫee mugudi muñwe na muñwe mudzio u re na mađi na bulatsho ya u pennda. Vhagudi vha nga pennda ḫedere lunzhilunzhi nga mađi kha phevimennde.
- 6 Kha vha ṭuṭuwedze vhagudi u amba mubvumo une ḫedere ḫa u ita musi vha tshi ḫwala ḫedere.

### Mishumo ya tshigwada tshituku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshituku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





\* a \* b \* c

#### You will need:

- Big Book: *Dina and her animals*
- An A5 "I" letter template for each learner

## Week 2 Day 2

### Whole class activities

#### Shared reading – Big Book

- 1 Encourage learners to look at the cover picture and talk about what they see and recognise.
- 2 Read the title of the story to the class. Point to each word as you read. Read it again and ask learners to read with you.
- 3 Take learners on a picture walk through the book, discussing the pictures and encouraging learners to ask questions.
- 4 Point out the page numbers and talk about what number will come next.
- 5 When you have “walked” through the whole book, go back to the beginning and read the title again. Then turn the pages and read each sentence in a clear and natural voice. Point to each word as you read.
- 6 Read the book again and encourage learners to “read” with you.



#### Forming the letter




- 1 Remind learners of the focus sound. Ask learners if anyone’s name starts with /l/ or if they can think of any other words that start with the sound /l/.
- 2 Teach learners an action associated with the sound. For example: Learners can stick out their tongue while saying: (**Iulimi**).
- 3 Show learners how to write the letter I. Praise their attempts, then write a large letter on the board or in the air while saying the following: “Start at the dot, go down.”
- 4 Let learners practise the letter formation in the air, on the mat, on each other’s backs or on their hands. They can also try using their bodies to make the letter.
- 5 Once you have modelled how to write the letter, go outside and encourage learners to use a stick to write the letter in the sand and walk on it.
- 6 Encourage learners to say the sound the letter makes as they write the letter.

### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do ḥoda:

- Mubvumo une tshinoni tsha tamba u bva kha lučingo
- Zwifanyiso zwa tshaka dzo fhambanaho dza zwičoni
- Bogisi ḥa maledere li re na zwithu kana zwifanyiso zwine zwa thoma nga I: lebula, lila, luswielo, luvhisi, lutombo, lufo, linga, lufhangha, lagane, luaviavi, luvunghu, luhafha, lupučula

## Vhege ya 2 Duvha ḥa 3

### Mishumo ya kičasi yočhe

#### U guda u thetshelesa

- Vha dzulise vhagudi kha tshitendeledzi vha kone u vha humbelu uri vha bonye mačo avho na u thetshelesa nga vhuronwane u itela uri vha vhone uri vhagudi vha a pfa tshiňwe tshinoni nnda. Vha vhudzise vhagudi arali vha tshi ḥivha mibvumo wa tshinoni (mubvumo une wa zwičoni zwo fhambanaho zwa ita).
- Vhagudi vha thetshelesa nga vhuronwane musi vhone vha tshi tamba mibvumo yo fhambanaho kha founu yavho kana vha ite mibvumo ya zwičoni zwo fhambanaho. (Vha thome nga mubvumo ine i nga vha yo ḥowelea: Sekwa, mukukulume, gwitha, khuhu.) Vha ḥučuwedze vhagudi u thetshelesa nga vhuronwane na u lingeda u amba dzina ḥa tshinoni.
- Vha ḥandavhudze mushumo uyu nga u haseledza zwifanyiso zwa zwičoni zwo fhambanaho na u vheya zwifanyiso zwo sedza fhasi vhukati ha tshitendeledzi.
- Mugudi u tea u dzhia garata, vha lingeda u ita mubvumo wa tshinoni na u ḥalusa tshinoni. Vharwe vhagudi vha tea u bvumba tshinoni tshi re kha garata. Mugudi ane a bvumba u thoma u na tshikhala tsha u ya vhukati a dzhie garata.
- U leludzela vhagudi vha re na ḥtoni, vha nga ita mushumo nga vhavhili nga vhavhili.

#### Mabogisi a maledere

- Kha vha humbele vhagudi uri vha dzule metheni vha vha sumbedze zwithu na zwifanyiso zwi re kha bogisi ḥa maledere. Kha vha vha vhudzise madzina a zwithu. Arali hu na vhagudi vha amba nyambo dzo fhambanaho, kha vha vha humbele uri vha vhudzise kičasi uri tshithu itsho vha tshi vhidza u ri mini nga luambo lwavho lwa damuni. U bva afho vha nee ipfi nga luambo lwa u funza. Kha vha vha tendele vha fare zwithu kana zwifanyiso vha zwi fhirise zwi tshi mona na kičasi.
- Kha vha vhudzise dzimbudziso nga zwithu: "No no vhaba tshiňwe tsha izwi naa? Itshi ri tshi shumisa u ita mini? Ndi muvhala munzani? Zwi pfalisa hani?"
- Kha vha ambe madzina a zwithu musi vha tshi khou ombedzela mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi kona u pfa mubvumo wo sedzwaho.
- Kha vha humbele vhagudi u amba dzina ḥa tshithu tshiňwe na tshiňwe vha ombedzele mubvumo wo sedzwaho musi vha tshi amba maipfi.
- Nga murahu ha musi vho no guda mubvumo muswa, kha vha vha sumbedze ḥedere kha bogisi ḥa maledere vha ri: "Iyi ndi yone ndila ine ra ḥwala ngayo ḥedere ḥa I?" Kha vha tendele vhabwe vhagudi vha tshi oledzela ntha ha ḥedere kha mutibo nga minwe yavho.

### Mishumo ya tshigwada tshičuku

Kha vha humbuli vhagudi mishumo ya tshigwada tshičuku, milayo ya mushumo muňwe na muňwe na kuitele kwa u khwinisa.





★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Bird calls to play from a phone
- Pictures of different kinds of birds
- A letter box containing objects or pictures of objects that start with **I**: lebula, lila, luswielo, luvhisi, lutombo, lufo, linga, lufhangha, lagane, luaviavi, luvunghu, lufhafha, luputula

## Week 2 Day 3


### Whole class activities

#### Learning to listen

- 1 Seat learners in a circle and ask them to close their eyes and listen carefully to see if they can hear any birds outside. Ask learners if they know any bird calls (the sounds that different birds make).
- 2 Learners must listen carefully as you play different bird calls on your phone or make the sounds of different birds. (Start with calls that are likely to be familiar: a duck, a rooster, an owl, a chicken, a hadeda.) Encourage learners to listen carefully and try to say the name of the bird.
- 3 Extend this activity by discussing the pictures of different birds and then placing pictures face down in the middle of the circle.
- 4 A learner must take a card and try to make the sound of the bird and then describe the bird. The other learners have to guess the bird on the card. The learner who guesses first has a chance to go in the middle and take a card.
- 5 To make this easier for shy learners, they can do the activity in pairs.

#### Letter boxes

- 1 Ask learners to sit on the mat and show them the objects and pictures in the letter box one at a time. Ask them for the names of the objects. If there are learners who speak different languages, ask them to tell the class what they call the object in their home language. Then give the word in the language of instruction. Let them hold the objects or pictures and pass them around.
- 2 Ask questions about the objects: "Have you seen one of these? What do we use this for? What colour is it? How does it feel?"
- 3 Say the names of the objects while emphasising the focus sound. Ask learners if they can hear the focus sound.
- 4 Ask learners to say the name of each object and emphasise the focus sound when they say the words.
- 5 Once learners have practised the new sound, show them the letter on the letter box and say: "This letter is how we write **I**." Let some learners trace over the letter on the lid with their fingers.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do ṭoda:

- Khophi ya **Siaṭari ḥa mushumo wa u Vhala na u ita** ya mugudi muñwe na muñwe
- Khirayoni dza pfuraṇotshi khulwane

## Vhege ya 2 Duvha ḥa 4

### Mishumo ya kiłasi yoṭhe

#### U vhala na u ita

- Kha vha vhudze vhagudi uri vha lavhelese mutevhe kha siaṭari ḥa mushumo vha ambe nga zwine vha vhona (dzinomboro, zwifanyiso na maipfi).
- Vha humbudze vhagudi uri vha khou ya u "vhala" mutevhe muñwe na muñwe, vha ite zwine wa amba.
- Vha lingedze u sa vhala mutevhe na vhagudi, fhedzi vha vha ṭuṭuwedze uri vha vhale mutevhe woṭhe vha sa athu u thoma u ola.
- Vho monemone kiłasini musi vhagudi vha tshi khou shuma, vha vha fhe thikhedzo ho fanelaho.
- Vha humbudze vhagudi uri vha sedze mutevhe hafhu nga murahu ha musi vho no fhedza u "vhala" na u ola, vha kone u vheya thiki tsini na mutevhe muñwe na muñwe musi vho no fhedza mushumo.



#### U thetshela mibvumo yo sedzwaho

- Kha vha ṭalutshedze vhagudi uri vha khou ya imba luimbo nahone vha tea u thetshela vha vhabvumene mibvumo ya u fhedzisela. (tshuni: "Mary o vha a na ngwana ṭukhu")
  - Mudededzi: "Ndi mubvumo ufhio une wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya? Ndi mubvumo ufhio une wa fhedzisela kha maipfi aya: bele, sale na gole." (Ngafhadzo ya mudededzi ya uri vhagudi vha fhindule.)
  - Vhagudi vha amba mubvumo une wa fhedzisela kha ipfi, sa tsumbo: /le/. Mudededzi vha nea ngafhadzo ya u imisela gunwe n̄tha u sumbedza u tenda.)
  - Mudededzi: "/le/ ndi mubvumo une wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya! /le/ ndi mubvumo une wa fhedzisela kha maipfi aya: bele na sale na gole."
- Kha vha shumise maipfi aya kha uyu mushumo:
  - /la/: bola, lila, sila, tala, apula, dokotela, ḫula, ḫabula, gedela
  - /si/: bisi, aisi, daisi, forogisi, nekiłeisi, raisi, dzhesi, bogisi, eregisi, philisi, kiłasi, luhvisi, ṭamat̄isi
  - /ni/: gani, goni, pani, galaguni, oveni, veni, xarađeni, aini, mitshini, riboni
  - /go/: forogo, ḫilogo
  - /re/: ḫegere, emere, fasit̄ere, ṭereṭere, bere
  - /li/: vili, mutoli, bivhili, philiphili, ramavili



### Mishumo ya tshigwada tshituku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshituku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





★ a ★ b ★ c

### You will need:

- A photocopy of the **Read and do activity page** for each learner
- Jumbo wax crayons

## Week 2 Day 4

### Whole class activities

#### Read and do

- 1 Tell learners to look at the list on the page and to talk about what they see (numbers, pictures and words).
- 2 Remind learners that they are going to "read" each line and then do what it says.
- 3 Try to avoid reading the list with learners, but encourage them to read through the whole list before starting to draw.
- 4 Walk around as learners are working and give support where necessary.
- 5 Remind learners to check the list again after they have finished "reading" and drawing, and to put a tick next to each line when they have finished that task.



### Listening for focus sounds

- 1 Explain to learners that you are going to sing a song and they must listen carefully to the end syllable in the words (*tune: "Mary had a little lamb"*).
  - ★ Teacher: "*What's the syllable that ends these words, ends these words, ends these words? What's the syllable that ends these words: bele, sale and gole.*" (*Teacher signals for learners to respond.*)
  - ★ Learners say the syllable that ends the word, for example: /le/. (*Teacher gives thumbs-up sign.*)
  - ★ Teacher: "*/le/ is the syllable that ends these words, ends these words, ends these words! /le/ is the syllable that ends these words: bele and sale and gole.*"
- 2 Use these words for this activity:
  - ★ /la/: bola, lila, sila, tala, apuña, dokotela, dula, dabula, gedela
  - ★ /si/: bisi, aisi, daisi, forogisi, nekīleisi, raisi, dzhesi, bogisi, eregisi, philisi, kılasi, luvhisı, tamaṭisi
  - ★ /ni/: gani, goni, pani, galaguni, oveni, veni, xarađeni, aini, mitshini, riboni
  - ★ /go/: forogo, dilogo
  - ★ /re/: legere, emere, fasitere, teretere, bere
  - ★ /li/: vili, mutoli, bivhili, philiphili, ramavili



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do ṭoda:


- Tshipiда tsha bammbiri ḥa filipitshati
- Khirayoni dza pfuraqotshi khulwane
- Maipfi a madungo manzhi a elanaho na nganea: khuhu, zwifluwo, u ḥea zwiliwa, u tambo, mudavhi, u shusha, u ḥavha mukosi, u sea, u sa vha na vhulenda, u posa, vhana, u tsireledza

## Vhege ya 2 Duvha ḥa 5

### Mishumo ya kiłasi yoṭhe

#### U ita, u ola na u ḥwala

- 1 Vha ḥalutshedze vhagudi uri vha ṭoda thuso yavho u ita posīṭara dza u vhea u mona na tshikolo u itela u vhudza vhathu uri ndi ngani hu zwa ndeme u vha na vhuthu kha zwipuka na u zwi ḥhgomela.
- 2 Vha vha vhudzise arali muñwe wavho a tshi humbula zwe Dina a amba nga ha zwipuka saizwo izwi hu nga kha ḫi vha zwine vha nga ḥwala kha phosīṭara. Sa tsumbo: "Zwipuka zwi a ri thusa nahone ndi khonani dzashu. Ri tea u zwi tsireledza na u zwi ḥhgomela."
- 3 Vha vhudzise vhagudi arali vha tshi nga tama u ḥwala kha posīṭara kana arali vha na mihibulo. Sa tsumbo: Ivhani na vhuthu kha zwipuka. Ni ḥhgomelo zwifuwomvumvusi zwañu. Ni songo huvhadza zwipuka.
- 4 Vha haseledze zwine vhathu vha tea u ita u fara zwavhuđi zwipuka, vha kone u tendelana uri vha ḥwale mini. Sa tsumbo: Ni vhe na vhūtanzi ha uri zwifuwomvumvusi zwi na mađi o kunaho duvha ḥinwe na ḥinwe, zwifuwomvumvusi zwi ṭoda zwiliwa sa inwi, ni songo posa zwipuka nga matombo kana u zwi rwa.
- 5 Vha ite phosīṭara nnzhi nyana dzi re na maipfi ane vhagudi vha ṭoda a tshi ḥwaliwa. Vha fhe vhagudi posīṭara uri vha vhone, vha kone u a nambatedza n̄tha nnda ha kilasirumi u itela uri vhañwe vha vhone.



#### U ḥanganyisa na u khethekanya (madungo)

- 1 Kha vha humbele vhagudi uri vha dzule metheni. Kha vha ambe ḥinwe ḥa maipfi ḥi bvaho kha mutevhe wa maipfi a madungo manzhi na u sumbedza uri ḥi ḥukhukanyiwa hani uri ḥi vhe madungo, Sa tsumbo: **mu | da | vhi**.
- 2 Kha vha humbele vhagudi uri vha matshe kha dungo ḥinwe na ḥinwe: **mu** (liga ḥithihi) **da** (liga ḥithihi) **vhi** (liga ḥithihi). Kha vha ḥee vhañwe vhagudi dzitshele kana dzingoma uri vha tzhukutshe kana u khokhonya kha dungo ḥinwe na ḥinwe.
- 3 Kha vha ḥuṭuwedze vhagudi uri vha vhalele tshivhalo tsha madungo kha maipfi (Sa tsumbo: "mudavhi" unemalungu matsatfu).

### Mishumo ya tshigwada tshiṭuku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiṭuku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- A piece of flipchart paper
- Jumbo wax crayons
- A list of multisyllabic words relating to the story: khuhu, zwifuwo, u ɳea zwiliwa, u tamba, mudavhi, u shusha, u t̄avha mukosi, u sea, u sa vha na vhulenda, u posa, vhana, u tsireledza

## Week 2 Day 5

### Whole class activities

#### Make, draw and write

- 1 Explain to learners that you need their help to make some posters to put around the school to tell people why it is important to be kind to animals and take good care of them.
- 2 Ask them if anyone can remember what Dina said about animals as this could be something you could write on a poster. For example: *"Animals are useful to us and they are our friends. We must protect them and look after them."*
- 3 Ask learners if they would like to write this on the poster or if they have any other ideas. For example: Be kind to animals. Take care of your pets. Do not hurt animals.
- 4 Discuss what people need to do to take good care of animals and then agree on what to write. For example: Make sure pets have fresh water every day, pets need food just like you, don't throw stones at animals or hit animals.
- 5 Make a few posters with the words the learners want you to write. Give learners the posters to illustrate and then stick them up outside the classrooms for others to see.



#### Blending and segmenting (syllables)

- 1 Ask learners to sit on the mat. Say one of the words from the list of multisyllabic words and model how to break it into syllables, for example: **mu | da | vhi**.
- 2 Ask learners to march for each syllable: **mu** (one step) **da** (one step) **vhi** (one step). Give some learners shakers or drums to shake or tap for each syllable.
- 3 Say other multisyllabic words from the story while learners march for each syllable.
- 4 Encourage learners to count the number of syllables in the words (for example: "mudavhi" has three syllables).

#### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





## Mishumo ya tshigwada tshituku ya Vhege ya 2

Zwine vha do toda	Mishumo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Siañari ji si naaho tshithu ja A4 ja mugudi muñwe na muñwe</li> <li>Khirayoni dza pfuranotshi khulwane</li> <li>Zwifanyiso dza tshaka dzo fhambanaho dza zwiñoni</li> </ul> 	<p><b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u ñwala ha vhana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vha ḥalutshedze vhagudi uri vha sedze nga vhuronwane zwifanyiso zwa tshaka dzo fhambanaho dza dza zwiñoni (mivhala yo fhambanaho, zwivhumbeo zwa milomo yo fhambanaho, milenzhe milapfu kana mipfufhi, mitshila milapfu kana mipfufhi).</li> <li>Musi vho no sedza zwifanyiso zwa zwiñoni, vha tea u ola na u khavhisa tshiqoni tshavho. Vha vha ṭuṭuwedze u lingedza ñwala dzitswayo dza zwipida zwiñwe na zwiñwe zwa tshiqoni (dziphapha, milenzhe, mulomo, mutshila).</li> </ol> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bodo dza mutambo wa Tshiqoni wa maipfi mavhili</li> <li>Madaisi mavhili na zwivhali</li> </ul> <div style="background-color: #e0e0ff; padding: 10px;">  <p>U tandavhudza mutambo uyu, vha vheye garata dzothe dza tshifanyiso tsha ledere dzo sedza nthia kha ṭafula u itela uri vhagudi vha tshi swikelela ledere, vha wane tshifanyiso tshine tsha thoma nga ledere jeneño.</p> </div>	<p><b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha vhee bodo ja mutambo kha metse u re na vhagudi vhavhili u ya kha vhararu vho dzulaho u mona nawo.</li> <li>Kha vha ḥalutshedze milayo vhagudi:</li> <li>Vhagudi vha vhea zwivhali zwavho Mathomoni.</li> <li>Mugudi muñwe na muñwe u wana tshikhala tsha u posa daisi na u tshimbidza tshivhali uri tshi vhe na tshivhalo tsha zwikhala tsho teaho kha bodo.</li> <li>Musi vha tshi swika kha ledere, vha tea u amba mubvumo une ledere ja u ita na u rina tshithu tshine tsha thoma nga uyo mubvumo. Mugudi ane a thoma u swika Magumoni ha bodo ndi ene mufhenyi mutambo wa mbo gi fhela.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzibugu, mimagini, zwibugu zwiñku two petwaho, Dzibugu Khulu na mabammbiri a khungedzelo</li> </ul> 	<p><b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muñe</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha range phanda tshigwada u ya khoneni ya bugu kana vha nee tshigwada thuli ya dzibugu.</li> <li>Zwine vha nga thoma ngazwo, vha nga tewa nga u thusa vhagudi u nanga bugu, magagini kana kubugwana kwune vha nga kwu takalela u kwu vhala.</li> <li>Kha vha sumbedze kuvulele kwa bugu na u fhenda masiañari khayo. Kha vha sumbedze vhagudi zwiñwe zwa zwifanyiso u bva afho vha ṭuṭuwedze vhagudi uri muñwe na muñwe a nange tshithu tshine a difhelwa ngatsho a tshi tshi vhala.</li> <li>Kha vha dalele khone u itela u lavhelesa na u ṭuṭuwedza u vhala ha vhagudi.</li> </ol>




★ a ★ b ★ c

## Small group activities for Week 2


You will need	Activities
<ul style="list-style-type: none"><li>• A blank A4 page for each learner</li><li>• Jumbo wax crayons</li><li>• Pictures of different types of birds</li></ul>	<p><b>Activity 1: Drawing and emergent writing</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Explain to learners that they must look carefully at the pictures of different types of birds (different colours, different shapes of beaks, long or short legs, long or short tails).</li><li>2 Once they have looked at the pictures of the birds, they must draw and decorate a bird of their choice. Encourage them to try and write labels for different parts of the bird (wings, legs, beak, tail).</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Two <b>Word bird game boards</b></li><li>• Two dice and counters</li></ul> <p>To extend this game, put all the letter picture cards face up on the table so that when a learner lands on a letter, they have to find a picture that starts with that letter.</p>	<p><b>Activity 2: Puzzles and games</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Place the game board on the mat with two to three learners seated around it.</li><li>2 Explain the rules to the learners:<ul style="list-style-type: none"><li>• Learners put their counters on <i>Start</i>.</li><li>• Each learner takes a turn to throw the die and moves the counter the correct number of spaces on the board.</li><li>• When they land on a letter, they must say the sound that letter makes and name something that begins with that sound.</li><li>• The first learner to reach the <i>End</i> of the bird is the winner and the game is over.</li></ul></li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Books, magazines, folded little books, Big Books and leaflets</li></ul>	<p><b>Activity 3: Independent reading</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Lead the group to the book corner or give the group a pile of books.</li><li>2 To begin with, you may need to help learners to choose a book, magazine or leaflet that they would like to read.</li><li>3 Open a book and page through it while demonstrating to learners how to handle the pages and the book carefully. Show learners some of the pictures and then encourage them to each choose something to enjoy reading.</li><li>4 Visit the corner to observe and encourage the learners' reading.</li></ol>





## Zwine vha do ṭoda

- Khophi ya mugudi muñwe na muñwe ya **Siaṭari ḥa mushumo wa Tshivhumbeo tsha tshinoni**
- Khirayoni dza pfuranotshi khulwane, tshigero, guļuu




- Dzisiphereswenda: zwitambiswa zwitete kana zwifanyiso zwa zwifuwmvumvusi, mimanngi kana mimbete ya zwifubo, dzinguvhlo, zwigodelo, sitethosikoupu, bulatsho dza u kunakisa zwifubo, khojara, mutobvu, thelefouni, zwishumiswa zwa dokotela (sa tsumbo: themomitha), dzikhirayoni kana dzibolopheni u itela dzidzhekiseni, bogisi ḥa philisi ḥi si naho tshithu, zwiambaro zwa muongi kana zwa dokotela, tshibugwana na penisela

## Mishumo

### ***Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha Misipha havhudzi na muñwalo***

- Vha ṭalutshedze vhagudi uri vha khalare na u gera zwivhumbeo zwoṭhe, vha kone u zwi nambatedza kha siaṭari ḥa u ita tshinoni.



### ***Mushumo wa 5: U shumiswa ha zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana***

- Kha vha humbudze vhagudi nga dzisiphereswenda dzi re kha khone ya u shumiswa ha zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana vha vha ṭuṭuwedze u isa phanda u bva kha Vhege ya 1 musi vho vha ḥiita u nga vha khou shuma kana u dalele garadzhi/tshiqishi tsha peṭirolo.
- Kha vha dalele khone luthihi lwa phasisa u lavhelesa na u ṭuṭuwedza mutambo wa nga vhagudi.






★ a ★ b ★ c

## You will need


- A photocopy of the **Bird shape activity page** for each learner
- Jumbo wax crayons, scissors, glue



## Activities

### Activity 4: Fine motor skills and handwriting

- 1 Explain to learners that they must colour in and cut out the shapes, and then stick them on the page to make a bird.
- 2 Ask learners to add the bird's feet and draw the background.



- Props: soft toys or pictures of pets, baskets or beds for the animals, blankets, bowls, stethoscope, grooming brushes, collar, lead, telephone, a doctor's instruments (for example: a thermometer), crayons or pens for injections, an empty pill box, nurse or doctor's clothes, a notebook and pencil

### Activity 5: Pretend play

- 1 Remind learners about the props in the pretend play corner and encourage them to continue from Week 1 when they pretended to be working at or visiting an animal shelter or vet. Visit the corner at least once to observe and encourage the learners' game.





# ★ Muṭhogomeli na ndelazwixeleye yawe

## Nganea



Iyi ndi nganea ine ya khou amba nga munna wa vhulenda ane a pfi Muṭhogomeli. Muṭhogomeli o ita fhethu ho tsireledzeaho hune zwipuka zwa vhana zwa tsiwana zwa nga kona u dzula hone. U vhidza fhethu hawe uri hu pfi ndelazwixeleye. Zwipuka zwine zwa ḋiswa afha ndi zwipuka zwa ḍaka zwine a zwi tshee na vhabebe vhane vha nga zwi ḥogomela. Zwi vha zwi zwiṭuku nga maanda uri zwi kone u ḫithogomela, nahone matshilo azwo a nga vha khomboni ḫakani.


Muṭhogomeli na vhathusi vhaweha vha ḥogomela vhana vha zwipuka u swikela zwi tshi vha na maanda lwo edanaho uri zwi dovhe zwi tshile ḫakani hafhu. Vhathusi vha lavhelesa zwipuka nga vhuronwane. Vha zwi ḥea zwiṭiwa na u zwi dzudza zwi tshi dudela. Arali zwipuka zwi tshi khou lwala, vhathusi vha zwi ḥogomela vha zwi ḥea mushonga musi zwi tshi khou lwala.

Lińwe ḫuvha Muṭhogomeli o wana mafhundo maswa. Ndou ya ḓwaha muthihiyo vha i tshi khou ḋiswa kha ndelazwixeleye. Yo vha i tshi khou lwala yo onda na u ḫungufhalah nahone yo vha i si na vhabebe vhane vha nga i ḥogomela. Kuḍohwana kwo ḋiswa kha ndelazwixeleye kwu murahu ha ḫiraka. Muṭhogomeli na muthusi vho thusa ndou nga vhulenda uri i tse kha ḫiraka. Vho dzhia tsheo ya u tshi rina dzina ḫa Nandi.



Mathomoni Nandi kwo vha kwu sa ḫodi u ḫa nahone kwo vha kwu sokou lala fhasi ha nguvho. Muṭhogomeli na vhathusi vhaweha a vho ngo nyama. Vho ḥogomela Nandi ḫuvha lińwe na lińwe kwa mbo ḫi thoma u vha na maanda.

Lińwe ḫuvha Muṭhogomeli o ri: "Ndi vhona uri ndi tshifhinga tsha uri Nandi kwu bvele nnda kwu tambe na zwińwe zwipuka."



Mathomoni Nandi kwo vha kwu tshi kha ḫi vha kwo neta na u ongolowa, fhedzi hu si kale kwo mbo ḫi guda u tambe. Khonani dzakwo dza khwinesa ho vha hu ḓwana wa ḫuḍwa na ḓwana wa tshugulu. Zwo vha zwi tshi tambe bola zwoṭhe. Muṭhogomeli o mbo ḫi lavhelesa a sea a ri: "Lińwe ḫuvha ni ḫo vha ngwena dza bola."

Naho Nandi kwo vha kwu tshi funesa u tambe na khonani dzakwo, kwo vha kwu tshi funesa u hasha mađi! Zwińwe zwifhinga kwo vha kwu tshi fafadzela mađi Muṭhogomeli nga musingo wakwo, Muṭhogomeli o vha a si na ndavha nazwo, o vha o takalela u vhona uri Nandi kwu khou guda u shumisa musingo wakwo u tou fana na dzińwe ndou.

Muṭhogomeli o vha a tshi khou elekanya o takala a ri, "Hu si kale Nandi kwu ḫo vha kwu tshi khou dovha hafhu kwa ya u ḫangana na dzińwe ndou ḫakani."

**Aya ndi one magumo a nganea.**





# ★ Keeper and his nursery

## Story



This is the story about a kind man called Keeper. Keeper has made a safe place where orphaned baby animals can stay. He calls his place a nursery. The animals who are brought here are wild animals who have no parents to care for them. They are too small to look after themselves, and their lives would be in danger in the wild.


Keeper and his helpers care for the baby animals until they are strong enough to live in the wild again. The helpers watch the animals carefully. They feed them and keep them warm. If the animals are sick, the helpers take care of them and give them medicine.

One day, Keeper got some news. A one-year old elephant was coming to the nursery. She was sick and thin and sad. She had no parents to care for her. The baby elephant was brought to the nursery on the back of a truck. Keeper and a helper gently helped the elephant get off the truck. They decided to name her Nandi.

At first Nandi didn't want to eat and she just lay sleeping under a blanket. Keeper and his helpers didn't give up. They cared for Nandi every day and she began to get stronger. One day, Keeper said: "I think it's time for Nandi to go outside and play with the other animals."



At first Nandi was still a bit tired and slow, but she soon learned to play. Her best friends were the baby giraffe and the new baby rhino. They played with the ball together. Keeper watched them and laughed: "One day you'll all be soccer champions!" he said.



Although Nandi loved playing with her friends, she loved splashing in the water even more! Sometimes she sprayed water at Keeper with her trunk. Keeper didn't mind, he was happy to see that Nandi was learning to use her trunk like other elephants. "Soon Nandi will be able to join the other elephants in the wild again," thought Keeper happily.

***And that is the end of the story.***





★ \* ★ b ★ C ★  
a \*

## Luimbo

Mu<sup>h</sup>gomeli o ya ngafhi?

To-to

O yo dzhia vho ndou

To-to

Vho ndou vha bva ngafhi?

To-to


Vho ndou vha bva ma<sup>g</sup>dakani

To-to

Dakali ja ngafhi?

To-to

Dakani ja ha Mulima.



(Shumisani tshuni yanu.)

## Ndivho ya maipfi u bva kha nganea

Maipfi a ndeme:	phukha ya daka	mubebi	tsiwana	ndou	thudwa	tshugulu
Maipfi o engedzwaho:	u vha na maanda	onda	nyama	musingo	hasha	fafadzela
	muthusi	mushonga	dudela	dzikhonani	neta	ongolowa






\* a \* b \* c

## Song

If you should meet an elephant on a summer's day,  
What would you do and what would you say?  
I'd say: "Good morning, Elephant, how do you do?  
I'm glad to meet you, Elephant, I'd like to dance with you!"  
(Learners dance in pairs)

If you should meet a rhino on a summer's day,  
What would you do and what would you say?  
I'd say: "Good morning, Rhino, how do you do?  
I'm glad to meet you, Rhino, I'd like to dance with you!"  
(Learners dance in pairs)

If you should meet a giraffe on a summer's day,  
What would you do and what would you say?  
I'd say: "Good morning, Giraffe, how do you do?  
I'm glad to meet you, Giraffe, I'd like to dance with you!"  
(Learners dance in pairs)



(Sing to the tune of "If you should meet an elephant" or use your own tune.)

## Vocabulary from the story

Key-words:	wild animal	parent	orphan	elephant	giraffe	rhino
Extra words:	strong	thin	give up	trunk	splash	spray
	helper	medicine	warm	nursery	tired	slow





### Zwine vha do ṭoda:

- Nganea: *Muṭhogomeli na n̄delazwixele yawe*
- Zwipopai: Muṭhogomeli, ndou i no pfi Nandi, tshuguludzwana, ḥudwana
- Dzisifhereswenda: nguvho, bodelo ḥa ḥwana bodelo ḥa mushonga li si na tshithu, bola
- Zwithu kana garaṭa dza zwifanyiso dza marīwe maipfi a bvaho kha mutesvhe wa ndivho ya maipfi



## Vhege ya 1 Duvha ḥa 1

### Mishumo ya kilasi yoṭe

Kha vha ambe tshidade *Ndi dzinginyisa minwe yanga* uri vhana vha de metheni u itela nganea.

### U ṭalutshedza nganea na u fhaṭa ndivho ya maipfi

#### 1 Vha sa athu vha ṭalutshedza nganea

- Kha vha vhudze vhagudi ḥohohya nganea na u ḥivhadza vhaanewa vha tshi khou shumisa zwipopai.
- Kha vha ḥumane nganea na vhutshilo ha vhagudi: "Hu na muñwe o no vhuyaho a vhona ḥwana wa ndou, wa ḥudwa kana wa tshugulu nga lwa nama kana kha thelevishini naa? No no vhuya na wana phukha yo huvhalaho kana ine ya khou lwala naa nahone no ita mini u thusa phukha yeneyo?"
- Kha vha ri: "Ri sa athu thoma, ndi khou ḥodou ni vhudza ḥalutshedzo dza marīwe maipfi ane ra ḥo a wana nganeani." Kha vha rere nga maipfi mahulwane a bvaho kha mutesvhe wa ndivho ya maipfi. Kha vha vhudzise vhagudi arali vho no vhuya vha pfa nga ha ipfi "tshisiwana" nahone vha ṭalutshedze uri ili li amba muthu kana phukha ine i si vhe na vhabebi.

#### 2 Musi vha tshi ṭalutshedza nganea

- Kha vha ṭalutshedze nganea nga ndila i nyanyulaho na u shumisa maipfi o fhambanaho. Kha vha ite nyito na u shumisa zwipopai na dzisifhereswenda.
- Kha vha humbele vhagudi uri vha bule zwi ḥaho kha nganea na u ita uri vha shele mulenzhe nga kha mbudziso dzi ḥodaho phindulo i fhiraho nthihi, dzi fanaho na: "Ni humbula uri Muṭhogomeli na vhathusi vha ḥoda mini u itela u ḥogomela vhana vha dziphukha? Muṭhogomeli na vhathusi vho ḥifisa hani musi Nandi tsho no vha na maanda? Ndi ngani Muṭhogomeli a songo sinyuwa musi Nandi tshi tshi mu fafadzela nga madi?"

#### 3 Nga murahu ha musi vho no ṭalutshedza nganea

- Kha vha vhudzise vhagudi: "Ndi zwifhio zwe na zwi takalela nga nganea? Ndi zwifhio zwine a no ngo zwi takalela? Ndi tshifhio tshipida tshaṇu tsha khwinresa? Ndi dzifhio mbudziso dzine na vha nadzo nga nganea? Ni humbula uri ni nga takalela u shuma kha n̄delazwixele ya Muṭhogomeli naa? Ndi ngani/ndi ngani ni tshi hanedza?"

### U ḥivhadza mubvumo u bva kha nganea

- Kha vha humbele vhagudi vha dzule metheni vha vha thetshelese nga vhuronwane. Kha vha ambe maipfi aya a bvaho kha nganea: "munna, maanda, matshilo, mushonga, musi, mafhungo, maswa, muthihi, murahu, muthusi, madi. Ni a kona u pfa mubvumo wo sedzwaho: **munna, maanda, madi naa?** Ee, ni khou amba zwone! Yoṭhe i na mubvumo wa /m/."
- Thetshelesani nga vhuronwane, aya ndi marīwe a maipfi manzhi a thomaho nga /m/: **mulilo, muri, mutukana, mahada, maṭari, meme, muṇo, mugayo, mukumba.** (Kha vha ombedzele mubvumo wa mathomoni musi vha tshi amba maipfi aya).
- Kha vha ambe mubvumo wa /m/ nga ndila i pfalaho vha vhudze vhagudi uri vha sedze mulomo wavho nga vhuronwane.
- Kha vha humbele vhagudi uri vha ambe mubvumo wa /m/: "**m-m-m**". Kha vha ite uri izwi zwi takadze: Kha vha zwi ambele fhasi, zwi pfalese, kha luhondo, kha silini na kha vhone vhane.

### Mishumo ya tshigwada tshiṭuku

Kha vha ṭalutshedze vhagudi uri vha do vha vha tshi khou shuma nga zwigwada zwiṭuku ḥuvha ḥinwe na ḥinwe. Kha vha ṭalutshedze na u sumbedza uri mushumo muñwe na muñwe u itiswa hani na u ṭalutshedza u sielisana ḥuvha ḥinwe na ḥinwe. Kha vha ṭalutshedze kuitele kwa u khwinisa.

### Ndi dzinginyisa minwe yanga

Ndi dzinginyisa minwe yanga  
Ndi dzinginyisa zwikunwe zwanga  
Ndi dzinginyisa mahada anga  
Ndi dzinginyisa ninga yanga  
Zwino (vhandani zwanda zwino)  
U dzinginyea hoṭhe hu bva kha nae  
Nahone ndi a fhumula nda ri tshete!



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Story: *Keeper and his nursery*
- Puppets: Keeper, Nandi the elephant, baby rhino, baby giraffe
- Props: a blanket, a baby's bottle, an empty medicine bottle, a ball
- Objects or picture cards for some of the words from the vocabulary list



## Week 1 Day 1

### Whole class activities

Say the rhyme *I wiggle my fingers* to bring learners to the mat for story time.

### Storytelling and building vocabulary

#### 1 Before you tell the story

- 1 Tell learners the title of the story and introduce the characters using the puppets.
- 2 Relate the story to learners' lives by asking: "Has anyone ever seen a baby elephant, giraffe or rhino in real life or on television? Have you ever found an animal that is hurt or sick and what did you do to help that animal?"
- 3 Say: "Before we begin, I want to tell you the meaning of some new words which we will find in the story." Discuss the keywords from the vocabulary list. Ask learners if they have ever heard the word "orphan" and explain that this means a person or animal who has no parents.

#### 2 While you tell the story

- 1 Tell the story in a lively way and use different voices. Do actions and make use of the puppets and props.
- 2 Ask learners to predict what happens next in the story and involve them through open-ended questions, such as: "What do you think Keeper and the helpers need to do to take care of the baby animals? How did Keeper and the helpers feel when Nandi got stronger? Why didn't Keeper get cross when Nandi sprayed him with water?"

#### 3 After you tell the story

- 1 Ask learners: "What did you like about the story? What didn't you like? What was your best part? What questions do you have about the story? Do you think you would like to work in Keeper's nursery? Why/why not?"

### Introducing a sound from the story


- 1 Ask learners to sit on the mat and listen carefully to you. Say these words from the story: "munna, maanda, matshilo, mushonga, musi, mafhungo, maswa, muthihhi, murahu, muthusi, madi. Can you hear the focus sound: **munna, maanda, madi?** Yes, you are right! They all have the sound /m/."
- 2 Listen carefully, here are some more words with /m/: mulilo, muri, mutukana, mahada, mařari, meme, muňo, mugayo, mukumba. (Emphasise the focus sound as you say these words.)
- 3 Say the sound /m/ clearly and tell learners to watch your mouth.
- 4 Ask learners to say the sound /m/: "**m-m-m**". Make this fun: Say it softly, loudly, to the wall, to the ceiling and to each other.

### Small group activities

Explain that learners will be working in small groups each day. Explain and show how each activity is done and explain the daily rotation. Explain the tidy-up process.

#### I wiggle my fingers

I wiggle my fingers  
I wiggle my toes  
I wiggle my shoulders  
I wiggle my nose  
And now (clap on now)  
All the wiggles are out of me  
And I am as quiet as I can be!



### Zwine vha do ḥoda:

- Zwipopai zwa nganea
- Muzika na zwifanyiso kana dzisifhereswenda zwa luimbo



## Vhege ya 1 Duvha ḥa 2


### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U ḥalutshedza nganea na u imba

- 1 Kha vha thome nga u humbudza vhagudi ḥhalutshedzo dza maipfi e vha a ḥivhadza nga Duvha ḥa 1.
- 2 Kha vha ḥalutshedze hafhu nganea vha tshi khou shumisa zwipopai. Kha vha vhudzise dzimbudziso musi vha tshi ḥalutshedza nganea. Kha vha ḥutuwedze vhagudi u bula zwi daho zwine zwa do itea.
- 3 Kha vha vhudze vhagudi uri vha khou ya u vha funza luimbo luswa lune lwa tshimbilelana na nganea.
- 4 Kha vha ambe mitaladzi ya luimbo i si gathi nga nqila i pfalaho nga u ongolowa, vha vha humbele uri vha shele mulenzhe vha imbe vho ḥangana na vhone. Zwi nga di kondela vhagudi u humbula maipfi othe, ngauralo kha vha funze luimbo nga zwipiđa.
- 5 Kha vha vhe na zwifanyiso kana dzisifhereswenda kana u ita nyito u itela u thusa vhagudi u pfectesa luambo lwa luimbo.
- 6 Kha vha funze vhagudi nyito dza luimbo na u ḥifhelwa musi hu tshi khou imbiwa nga luambo lwu fhiraho luthihi.

#### U vhumba ḥedere

- 1 Kha vha humbudze vhagudi mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali hu na dzina ḥa muñwe ḥine ḥa thoma nga /m/ kana arali vha tshi nga humbula mañwe maipfi ane a thoma nga mubvumo wa /m/.
- 2 Kha vha funze vhagudi nyito i ḥumaniwaho na mubvumo. Sa tsumbo: Vhagudi vha nga sumbedza **mano** a vho na u tshimbida **milomo** yavho vha tshi nga vha khou senga tshiñwe tshithu.
- 3 Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi zwi humbula uri ḥedere ḥa **m** li ḥwaliswa hani. Kha vha khode u lingedza havho, u bva afho vha ḥwale ḥedere ḥihulwane bodoni kana tuyani musi vha tshi khou amba zwi tevhelaho: "Thomani kha tshithoma, ni ye fhasi, n̄tha, ni ye matungo, fhasi, n̄tha, ni ye matungo na fhasi hafhu."
- 4 Kha vha tendele vhagudi vha gude mbumbo ya ḥedere tuyani, khaphetheni, miñanani yavho kana zwandani zwavho. Vha nga dovha vha lingedza u shumisa muvhili wavho u vhumba ḥedere.
- 5 Nga murahu ha musi vho no sumbedza uri ḥedere li ḥwaliswa hani, kha vha ye nnda vha nee mugudi muñwe na muñwe mudzio u re na mađi na bulatsho ya u pennda. Vhagudi vha nga pennda ḥedere lunzhilunzhi nga mađi kha phevimennde.
- 6 Kha vha ḥutuwedze vhagudi u amba mubvumo une ḥedere ḥa u ita musi vha tshi ḥwala ḥedere.



### Mishumo ya tshigwada tshituku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshituku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Puppets for the story
- Music and props or pictures for the song



## Week 1 Day 2


### Whole class activities

#### Storytelling and singing

- 1 Begin by reminding learners of the meaning of words that you introduced on Day 1.
- 2 Retell the story using the puppets. Ask questions as you tell the story. Encourage learners to predict what will happen next.
- 3 Tell learners you are going to teach them a new song to go with the story.
- 4 Say a few lines of the song clearly and slowly, and then ask learners to join in and sing together with you. It may be difficult for learners to remember all the words, so teach the song in parts.
- 5 Have pictures or props or do actions to help learners understand the language of the song.
- 6 Teach learners the actions for the song and have fun singing in more than one language.

#### Forming the letter

- 1 Remind learners of the focus sound. Ask learners if anyone's name starts with /m/ or if they can think of any other words that start with the sound /m/.
- 2 Teach learners an action associated with the sound. For example: Learners show their teeth and move their mouth as if munching something (**mano** and **milomo**).
- 3 Show learners how to write the letter **m**. Praise their attempts, then write a large letter on the board or in the air while saying the following: "Start at the dot, go down, up, over, down, up, over and down again."
- 4 Let learners practise the letter formation in the air, on the mat, on each other's backs or on their hands. They can also try using their own bodies to make the letter.
- 5 Once you have modelled how to write the letter, go outside and encourage learners to use a stick to write the letter in the sand and walk on it.
- 6 Encourage learners to say the sound the letter makes as they write the letter.



#### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do ṭoda:

- Zwi popai na dzisifhereswenda zwa nganea
- Bogisi ḥa maledere ḥi re na zwithu kana zwifanyiso zwine zwa thoma nga **m**: mutoli, madi, mulilo, muri, mutukana, mahada, matari, meme, muño, mugayo



## Vhege ya 1 Duvha ḥa 3

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U ḥalutshedza nganea na ḥitambwa

- 1 Kha vha imbe luimbo.
- 2 Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi kha ḫi kona u humbula ḥhalutshedzo dza maipfi a bvaho kha mutevhe wa ndivho ya maipfi. Sa tsumbo: Muthogomeli ho ngo litsha u ḥhogomela Nandi musi kwo ḫedela na musi kwu sa ṭodi u ḥa. Ndi afhio maipfi a bvaho kha nganea ane a amba uri vho dzulela u lingedza (a vho ngo xelwelwa nga fulufhelo).
- 3 Kha vha nange vhagudi uri vha tambe sa vhaanewa nganeani.
- 4 Kha vha ambe nga muanewa muñwe na muñwe nganeani. Kha vha vhudze vhagudi vhanne vha khou ya u vha kha ḥitambwa vha vha sumbedze dzisifhereswenda dzine dza ḫo shumiswa u ḥalutshedza nganea.
- 5 Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vhone (mudededzi) vha khou ya u vha muṭalutshedzi wa nganea ane a dovha a ḫivhiwa sa muanetsheli. Vhatambi vha vhagudi vha khou ya u tambo zwothe zwine vha zwi amba. Kha vha vha thusue u dzudzanya hune vha khou ya u ima hone.
- 6 Kha vha thome u ḥalutshedza nganea na u ḫuṭuwedza vhagudi u ita nyito dzi elanaho na maipfi avho musi kiłasi yothe i tshi khou ḫalela ḥitambwa.
- 7 Arali hu na tshifhinga, vha nga ḫi ṭodou dovhola ḥitambwa vha na vhagudi vho fhambanaho.

### Mabogisi a maledere

- 1 Kha vha humbele vhagudi uri vha dzule metheni vha vha sumbedze zwithu na zwifanyiso zwi re kha bogisi ḥa maledere. Kha vha vha vhudzise madzina a zwithu. Arali hu na vhagudi vha ambaho nyambo dzo fhambanaho, kha vha vha humbele uri vha vhudze kiłasi uri tshithu itsho vha tshi vhidza u ri mini nga luambo lwavho lwa ḫamuni. U bva afho vha nee ipfi nga luambo lwa u funza. Kha vha vha tendele vha fare zwithu kana zwifanyiso vha zwi fhirise zwi tshi mona na kiłasi.
- 2 Kha vha vhudzise dzimbudziso nga zwithu: "No no vhaba tshiñwe tsha izwi naa? Itshi ri tshi shumisa u ita mini? Ndi muvhala munzani? Zwi pfalisa hani?"
- 3 Kha vha ambe madzina a zwithu musi vha tshi khou ombedzela mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi kona u pfa mubvumo wo sedzwaho.
- 4 Kha vha humbele vhagudi u amba dzina ḥa tshithu tshiñwe na tshiñwe vha ombedzele mubvumo wo sedzwaho musi vha tshi amba maipfi.
- 5 Nga murahu ha musi vho no guda mubvumo muswa, kha vha vha sumbedze ḫedere kha bogisi ḥa maledere vha ri: "Iyi ndi yone ndila ine ra riwala ngayo ḫedere ḥa **m**?" Kha vha tendele vhañwe vhagudi vha tshi oledzela n̄tha ha ḫedere kha mutibo nga minwe yavho.

### Mishumo ya tshigwada tshiñku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiñku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Puppets and props for the story
- A letter box containing objects or pictures of objects that start with **m**: mutoli, magi, mulilo, muri, mutukana, mahada, matari, meme, muño, mugayo



## Week 1 Day 3


### Whole class activities

#### Storytelling and role play

- 1 Sing the song.
- 2 Ask learners if they can remember the meaning of words from the vocabulary list. For example: Keeper didn't stop caring for Nandi when she slept and didn't want to eat. What words from the story mean they kept on trying? (They didn't give up.)
- 3 Choose learners to play the characters in the story.
- 4 Talk about each character in the story. Tell learners who they are going to be in the role play and show them the props that will be used to tell the story.
- 5 Explain to learners that you (the teacher) are going to be the storyteller, also known as the narrator. The acting learners are going to act out everything you say. Help them to organise where they are going to stand.
- 6 Start telling the story and encourage learners to do the actions to match your words while the rest of the class watches the role play.
- 7 If there is time, you may want to repeat the role play with different learners.

#### Letter boxes


- 1 Ask learners to sit on the mat and show them the objects and pictures in the letter box one at a time. Ask them for the names of the objects. If there are learners who speak different languages, ask them to tell the class what they call the object in their home language. Then give the word in the language of instruction. Let them hold the objects or pictures and pass them around.
- 2 Ask questions about the objects: *"Have you seen one of these? What do we use this for? What colour is it? How does it feel?"*
- 3 Say the names of the objects while emphasising the focus sound. Ask learners if they can hear the focus sound.
- 4 Ask learners to say the name of each object and emphasise the focus sound when they say the words.
- 5 Once learners have practised the new sound, show them the letter on the letter box and say: *"This letter is how we write m."* Let some learners trace over the letter on the lid with their fingers.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do ṭoda:

- Thevhekano khulu ya zwifanyiso
- Garaṭa dza zwifanyiso
- Midzio miṭanu, ḥedere na garaṭa ḥa tshifanyiso zwa u nambatedza kha mudzio muṇwe na muṇwe

### Stella u ri:

Idzi ndi mbudziso  
dzo teaho u  
vhudziswa nga tshifanyiso  
tshiṇwe na tshiṇwe:

- "Ni kona u vhona nnyi?" (vhaanewa)
- "U khou ita mini?/Tshi  
khou ita mini?" (Maiti na nyito)
- "Ndi zwifhio zwiṇwe  
zwine na kona u zwi  
vhona?" (sedzani hafhu)
- "Tshi ngafhi ...?" (u bula  
fhetu/tshiimo)
- "Ndi ngani ni  
tshi humbula...?"  
(kuhumbolele kuswa, u  
amba mihumbulo)



## Vhege ya 1 Duvha ḥa 4

### Mishumo ya kiłasi yoṭhe

#### U vhekanya zwifanyiso

- 1 Kha vha imbe luimbo hafhu.
- 2 Kha vha ḫivhadze maipfi maswa a bvaho kha mutevhe wa ndivho ya maipfi.
- 3 Kha vha nange iṅwe ya thevhekano ya zwifanyiso vha i imisela n̄tha. Kha vha vhudzise vhagudi zwine vha vhona, u bva afho vha ambe nga tshifanyiso nga vhudalo.
- 4 Nga murahu ha musi vho no rera nga tshifanyiso tshiṇwe na tshiṇwe, kha vha tshi nambatedze bodoni u itela uri vhagudi vha kone u tshi vhona. Kha vha vhe na vhudzise ha uri zwifanyiso a zwiho kha thevhekano nga tshifhinga hetshi tsha mushumo.
- 5 Nga murahu ha musi vho no amba nga zwifanyiso zwoṭhe, kha vha vhudzise vhagudi: "Zwifanyiso izwi zwi kha thevhekano kwayo naa?"
- 6 Kha vha humbele vhagudi uri vha sumba tshifanyiso tsha mathomoni ha nganea. Kha vha shumisane u dzudzanya thevhekano ya zwifanyiso uri nganea vhe na ndunzhendunzhe.
- 7 Kha vha ite uri vhagudi vha shela mulenzhe vho ḫala mafulufu kha kuitele ukwu. Kha vha vhudzise mbudziso dzi fanaho na: "Hu ḫo bvelela mini? Ndi nnyi ane a nga humbula tshipida tshi tevhelaho tsha nganea?"
- 8 Musi zwifanyiso zwi kha thevhekano kwayo, kha vha rambe vhagudi vha si gathi u talutshedza hafhu nganea nga thevhekano kwayo.



#### U thetshelesa mibvumo yo sedzwaho

- 1 Kha vha ḫetshedze mugudi muṇwe na muṇwe garāṭa ya tshifanyiso. Kha vha vha humbele uri vha rine tshifanyiso nahone vha ambe ipfi nga u ongolowa. Vhanwe vhagudi vha tea u lingedza u ḫalusa mubvumo ha ipfi. Sa tsumbo: Ipfi "bola" ḫi na mubvumo wa /b/.
- 2 Musi mugudi muṇwe na muṇwe o no wana tshikhala tsha u amba dzina ḥa tshifanyiso tshawe nahone mubvumo wo no ḫaluswa, kha vha sumbedze vhagudi midzio miṭanu, muṇwe na muṇwe u na ḥedere na garāṭa ya tshifanyiso. Vhangudi vha tea u dzhia tsheo ya uri garāṭa yavho ya tshifanyiso vha i vhea ngafhi. Sa tsumbo: Arali vha na tshifanyiso tsha "bola", vha ḫo tea u tshi vhea kha mudzio u re na mubvumo wa "b".

### Mishumo ya tshigwada tshituku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshituku, milayo ya mushumo muṇwe na muṇwe na kuitele kwa u khwinisa.





★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Big sequence pictures
- Picture cards
- Five containers, a letter and picture card to stick on each container

#### Stella says:

These are useful questions to ask about each picture:

- "Who can you see?" (characters)
- "What is he/she/it doing?" (verbs and actions)
- "What else can you see?" (looking again)
- "Where is the ...?" (naming places/position)
- "Why do you think ...?" (creative thinking, expressing opinions)



## Week 1 Day 4

### Whole class activities

#### Sequencing pictures

- 1 Sing the song again.
- 2 Introduce new words from the vocabulary list.
- 3 Choose one of the sequence pictures and hold it up. Ask learners what they see, then talk about the picture in detail.
- 4 Once you have discussed each picture, stick it on the board so learners can see it. Make sure the pictures are not in sequence at this stage of the activity.
- 5 After talking about all the pictures, ask learners: "*Are the pictures in the correct order?*"
- 6 Ask learners to point out the picture for the beginning of the story. Work together to arrange the sequence of the pictures so the story makes sense.
- 7 Keep learners actively involved in this process. Ask questions like: "*What happened next? Who can remember the next part of the story?*"
- 8 When the pictures are in the correct order, invite a few learners to retell the story in the correct sequence.



#### Listening for focus sounds

- 1 Give each learner a picture card. Ask them to name the picture and then say the word very slowly. The other learners must try to identify the focus sound. For example: The word "bola" has the sound /b/.
- 2 When each learner has had a turn to say the name of their picture and the focus sound has been identified, show learners the five containers, each containing a letter and picture card. Learners must decide where to put their picture card. For example: If they have a picture of a "bola", they would need to place it in the container with the "b" sound.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do ṭoda:


- Bammbiri ḥa filipitshati
- Zwifanyiso zwa phukha dza ḫaka
- Kha mugudi muñwe na muñwe: siatari ḥa A4 ḥo petwaho luraru, lumveru luñuku lwa khadibogisi ḥo sikululwaho ḥo petwaho ḥa vha hafu, zwithivho zwivhili zwa tsimbi kana zwa puñasitiki, labi ḥa u khavhisia
- Khirayoni dza pfurañotshi khulwane, tshigero, guñuu ya thanda kana ya zwa vhutsila

## Vhege ya 1 Duvha ḥa 5

### Mishumo ya kiłasi yoþe

#### U ita, u ola na u ñwala

- 1 Kha vha sumbedze vhagudi zwifanyiso zwa phukha dza ḫaka nahone vha rere nga ha uri dzi vthonalisa hani: Dzi na zwithomathoma naa, (madidinngwe, lugwentofu, dzikhanga, dzithudwa), mitalatalo (dzinngwe, dzimbidi, dzinjowa) kana dzi na muvhala muthihi (dzindau, dzindou, dzitshugulu)?
- 2 U bva afho kha vha humbele vhagudi uri vha vha thusue u vhekanya phukha nga zwigwada. Kha vha ñwale maipfi a uri "zwithomathoma", "mitatalalo" na "muvhala muthihi" kha zwipiða zwa bammbiri ḥa filipitshati. Kha vha ñetshedze vhagudi tshikhala tsha u nanga phukha nahone vha i nambatedze nga fhasi ha ḫohoh yone nga Phuresitiki.
- 3 Kha vha ñetshedze mugudi muñwe na muñwe siatari ḥa A4 ḥo petwaho luraru. Vha tea u lingedza u ñwala dzithoho nga ntha ha siatari: zwithomathoma, mitalatalo, muvhala muthihi. U bva afho vha tea u ola phukha mbili nga fhasi ha ḫohoh ñwe na ñwe.



#### U ñanganyisa na u khethekanya (madungo)

- 1 Mugudi muñwe na muñwe u fanela u thoma nga u vhumba ngwena. Vha tea u peta tshipiða tsha garaña, tshiñuku, tshisekene tsha vha hafu nahone vha tshi khavhisia u itela uri tshi fane na ngwena. U bva afho vha nga kona u nambatedza zwithivho zwa mabodelo zwivhili nga matungo a garaña hune maño a ngwena a ño vha e hone.
- 2 Vhagudi vha nga vula na u vala mulomo wa ngwena vha thetshelesa mubvumo wa tsarwa u itwaho nga "**maño**".
- 3 Nga murahu ha musi vho no ita ngwena yavho, vha nga kona u i shumisa u ḫukhukana maipfi uri a vhe madungo. Sa tsumbo, ngwe-ña = tsarwa mbili.
- 4 Kha vha sumbedze vhagudi zwifanyiso zwa phukha dza ḫaka, kha vha rine dziphukha nahone vha vha ḫuwedze uri vha ite tsarwa kha dungs liñwe na liñwe: ngu-lu-vhe-ðaka = tsarwa thanu, ndo-u = tsarwa mbili, ñho-ho = tsarwa mbili, tshu-gu-lu = tsarwa tharu, mvu-vhu = tsarwa mbili, ño-wa = tsarwa mbili, mba-vha-la = tsarwa tharu.



### Mishumo ya tshigwada tshiñuku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiñuku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





\* a \* b \* c

#### You will need:


- Flipchart paper
- Pictures of wild animals
- For each learner: an A4 page folded in three, a small strip of recycled cardboard folded in half, two metal or plastic bottle tops, fabric to decorate
- Jumbo wax crayons, scissors, wood or craft glue

## Week 1 Day 5

### Whole class activities

#### Make, draw and write

- 1 Show the learners pictures of wild animals and discuss what they look like: Do they have spots (leopards, cheetahs, guinea fowls, giraffes), stripes (tigers, zebras, snakes) or are they plain (lions, elephants, rhinos)?
- 2 Then ask learners to help you sort the animals into groups. Write the words "spots", "stripes" and "plain" on pieces of flipchart paper. Give learners a chance to choose an animal and stick it under the correct heading with Prestik.
- 3 Give each learner an A4 page folded in three. They must try and write the headings on the top of the page: spots, stripes, plain. Then they must draw two animals under each heading.



### Blending and segmenting (syllables and phonemes)

- 1 Each learner needs to first make a crocodile. They must fold the small, narrow piece of card in half and decorate it to make it look like a crocodile. Then they can stick two bottle tops on the inside of the card where the teeth of the crocodile would be.
- 2 Learners can open and close the crocodile's mouth and listen to the click sound made by the "teeth" (**mano**).
- 3 Once they have made their crocodile, they can use it to break words into syllables. For example, ngwe-ña = 2 clicks.
- 4 Show learners pictures of wild animals, name the animals and then encourage them to click for each syllable: ngu-lu-vhe-dá-ka = 5 clicks, ndo-u = 2 clicks, tho-ho = 2 clicks, tshu-gu-lu = 3 clicks, mvu-vhu = 2 clicks, do-wa = 2 clicks, mba-vha-la = 3 clicks.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





# Mishumo ya tshigwada tshituku ya Vhege ya 1

Zwine vha do Ქoda	Mishumo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Siaṭari ji si naho tshithu ja A4 ja mugudi muñwe na muñwe</li> <li>Khirayoni dza pfuraqotshi khulwane</li> </ul> <p>Muthogomeli nandelazwixele yawe Thudwa u khou tamba bola na khonani dzawe</p> <p>Busi bla t dwa</p> <p></p> <p><i>Kha tshifhinga itshi tsha Ქwaha, vhagudi vha nga kha di vha na vhudzihinduleli vhunzhi ha u lingedza u Ქwala nga vhone vhage. Vha songo vhilaela arali vharwe vhagudi vha tshi Ქwala maledere malapfu hu si na tshikhala.</i></p>	<p><b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u Ქwala ha vhana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha Ქwale Ქhoho ya nganea nga nt̄ha ha siaṭari ji si naho tshithu ja mugudi muñwe na muñwe hu sa athu thoma ngudo.</li> <li>Kha vha humbele vhagudi uri vha sumbe maipfi a Ქhoho musi vha tshi a vhala o tangana.</li> <li>Kha vha vhudzise vhagudi uri ndi tshipiqa tshifhio tsha nganea tshe vha tshi takalela lwa khwinesa. Kha vha nee dziñe khumbudzo.</li> <li>Kha vha Ქutuwedze vhagudi u ola tshipiqa tshavho tsha nganea tshine vha tshi funesa.</li> <li>Kha vha ambe vhupifi kana vha humbele mugudi muñwe na muñwe uri a vha vhudze nga nyolo yawe.</li> <li>Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi nga tama u Ქwala zwiñwe zwithu nga tshifanyiso tshavho kana arali vha tshi nga tama uri vhone vha vha Ქwale.</li> <li>Arali vhagudi vha tshi nga tama uri vhone vha vha Ქwale, kha vha ite uri vha shele mulenzhe nga u vha humbele uri vha ambe maipfi nga u ongolowa musi tshi khou a Ქwala fhasi. Kha vha shumise muhumbulo musi vha tshi Ქwala fhungo.</li> <li>Kha vha Ქwale zwenezwo zwine vhagudi vha vha vhudza zwone, ipfi nga ipfi, kana vha vhudzise vhagudi arali vha tshi tendelana nazwo hu sa athu itwa tshanduko inwe na inwe kha maipfi. Kha vha humbule u Ქwala nga vhudele na nga ndila i vhonalaho.</li> <li>Musi vho no fhedza u Ქwala, kha vha Ქutuwedze vhagudi uri vha vhale fhungo na vhone. Kha vha sumbe ipfi liñwe na liñwe musi vha tshi ji vhala na u dzhiela nt̄ha u didina havho.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Garaṭa dza zwifanyiso – nambatedzwaho nga Phuresitiki u mona na meme dza tshipiqa tsha bammbiri ja A3 kana garaṭa</li> <li>Zwithivho zwa maboñelo zwi re na Ქedere dzo Ქwalwaho nga ngomu ha mutibo (arali hu na zwifanyiso zwiñanu zwi re na "b", hu tea u vha na zwithivho zwa mabodelo zwiñanu zwi re na "b" yo Ქwalwaho nga ngomu ha mutibo.)</li> <li>Tshipato (Izwi zwi nga itwa nga thanda mbili dza aisikhirimu, lułekere na bola ya wulu vhukati ha thanda.)</li> </ul>	<p><b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha Ქalutshedze vhagudi uri vha tea u shumisa tshipato u doba Ქedere ja tshithivho tsha bogelo uri vha vhone arali vha tshi nga kona u wana tshifanyiso tshi re na mubvumo. Sa tsumbo: Arali vha doba "b", vha tea u wana tshifanyiso tshi re na mubvumo wa /b/ tshi fanaho na "bere", "bola", "baisigira", "bodo" kana "bogisi".</li> <li>U bva afho vha tea u vhea mutibo nt̄ha ha ijo garaṭa ja tshifanyiso. Vha tea u isa phanđa u swikela zwifanyiso zwoñthe zwo no tibiwa nga mutibo.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzibugu, mimagazini, zwibugu zwiñku zwo petwaho, Dzibugu Khulu na mabammbiri a khungedzelo</li> </ul>	<p><b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe munę</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha range phanđa tshigwada u ya khoneni ya bugu kana vha nee tshigwada thuli ya dzibugu.</li> <li>Zwine vha nga thoma ngazwo, vha nga tewa nga u thusa vhagudi u nanga bugu, magazini kana bammbiri ja khungedzelo liñe vha takalela u ji vhala.</li> <li>Kha vha sumbedze kuvulele kwa bugu u fhenda masiatari khayo. Kha vha sumbedze vhagudi zwiñwe zwa zwifanyiso u bva afho vha Ქutuwedze vhagudi uri muñwe na muñwe a nange tshithu tshire a dīfhelwa ngatsho a tshi tshi vhala.</li> <li>Kha vha dalele khone u itela u lavhelesa na u Ქutuwedza u vhala ha vhagudi.</li> </ol>





★ a ★ b ★ c

## Small group activities for Week 1

You will need	Activities
<ul style="list-style-type: none"><li>• A blank A4 page for each learner</li><li>• Jumbo wax crayons</li></ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p>Keeper and his nursery</p><p>The giraffe is playing soccer with his friends.</p><p>bol      busi      jrf</p><p> At this time of the year, learners might be more confident to try to write themselves. Don't worry if some learners write a long string of letters without spaces.</p></div>	<p><b>Activity 1: Drawing and emergent writing</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Write the title of the story at the top of each learner's blank page before the lesson.</li><li>2 Ask learners to point to the words of the title as you read them together.</li><li>3 Ask learners what part of the story they liked best. Give some suggestions.</li><li>4 Encourage learners to draw their favourite part of the story.</li><li>5 Make a comment or ask each learner to tell you about their drawing.</li><li>6 Ask learners if they would like to write something about their picture or if they would like you to write for them.</li><li>7 If learners would like you to write for them, keep them involved by asking them to say the words slowly as you write them down. Think aloud as you write their sentence.</li><li>8 Write exactly what learners tell you, word for word, or ask learners if they agree before making any changes to their wording. Remember to write neatly and clearly.</li><li>9 When you have finished writing, encourage learners to read the sentence with you. Point to each word as you read and acknowledge their efforts.</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Picture cards – stuck with Prestik around the edges of an A3 piece of paper or card</li><li>• Bottle tops with the letters written inside the lid (If there are five pictures with a "b", there must be five bottle tops with a "b" written inside the lid.)</li><li>• Tweezers (These can be made from two ice-cream sticks, an elastic band and a pompom between the sticks.)</li></ul>	<p><b>Activity 2: Puzzles and games</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Explain to learners that they must use the tweezers to pick up a bottle top letter and see if they can find a picture with that sound in the middle. For example: If they pick up "b", they must find a picture with a /b/ sound such as "bere", "bola", "baisigira", "bodo" and "bogisi".</li><li>2 Then they must put the lid on top of that picture card. They must continue until all the pictures are covered with a lid.</li></ol> 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Books, magazines, folded little books, Big Books and leaflets</li></ul> 	<p><b>Activity 3: Independent reading</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Lead the group to the book corner or give the group a pile of books.</li><li>2 To begin with, you may need to help learners to choose a book, magazine or leaflet that they would like to read.</li><li>3 Open a book and page through it while demonstrating to learners how to handle the pages and the book carefully. Show learners some of the pictures and then encourage them to each choose something to enjoy reading.</li><li>4 Visit the corner to observe and encourage the learners' reading.</li></ol>





## Zwine vha do ṫoda

- Khophi ya **Siaṭari ḥa mushumo wa Ndou** ya mugudi muṇwe na muṇwe, gurannḍa u itela u ḥi kherula, guluu, dzikoki ntswu

## Mishumo

### **Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha Misipha havhuđi na muṇwalo**

- Vhagudi vha tea u kherula gurannda ḥa vha zwipiđa zwituku u bva afho vha zwi nambatedza kha ndou yavho. Nga murahu ha musi ndou yavho yo no fhela vha nga kona u shumisa koki ntswu u oledzela kha ndevhe na u ola iṭo.
- Vha nga khavhisa siangane musi vho no fhedza kana vha nga gera ndou dzavho nahone kilasi yothe i nga ita sambi ḥa ndou kha tshipiđa tsha bammbiri ḥa filipitshati.



- Dzisifhereswenda: ṭhirei kana bogisi ḥa khadibogisi ḥi songo tsaho, thanda dza u ita khura, mitibo ya mabođelo ya muvhala wa lutombo ya mađi, matombo, maṭari kana zwitavhi zwa u ita maṭari, zwipiđa zwituku zwa nguvho, phukha dza daka dza pułasički kana zwifanyiso zwituku zwa phukha zwo nambatedzwaho kha garaṭa




### **Mushumo wa 5: Umdlalo wokulinganisa**

- Kha vha range phanda tshigwada tshi ye kha khone uri tshi shumise zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana vha vha sumbedze dzisifhereswenda ntswa.
- Kha vha vha ṭalutshedze uri vha khou ya u ita ndelazwixeleya phukha dži si naho vhabebi. Vha tea u vha na vhutanzi ha uri hu na mađi na zwiljwa zwa phukha, na murunzi wa uri dži dzule dži tshi khou rotholelw. Vha tea u dovha vha ṭhogomela uri hu na luhura lwa u thivhela dzindau na džinwe phukha dži ḥaho ḥama uri dži si je phukha dži ḥaho zwimela. Kha vha dalele khone luthihi lwa fhasisa u lavhelesa na u ṭuṭuwedza mutambo wa nga vhagudi.





★ a ★ b ★ c

You will need	Activities
<ul style="list-style-type: none"><li>A photocopy of the <b>Elephant activity page</b> for each learner, newspaper to tear, glue, black kokies</li></ul>	<p><b>Activity 4: Fine motor skills and handwriting</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Learners must tear the newspaper into small pieces and then stick them onto their elephant. Once their elephant is complete they can use the black koki to trace over the ear and draw an eye.</li><li>They can decorate the background when finished or they can cut out their elephants and the whole class can make an elephant herd on a piece of flipchart paper.</li></ol>  
<ul style="list-style-type: none"><li>Props: tray or shallow cardboard box, sand, sticks to make fences, blue bottle top lids for water, stones, leaves or small branches to make leaves, small pieces of fabric for blankets, plastic wild animals or small pictures of animals stuck onto card</li></ul>	<p><b>Activity 5: Pretend play</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Lead the group to the pretend play corner and show them the new props.</li><li>Explain to them that they are going to make a nursery for orphaned animals. They must make sure there is water and food for the animals, and shade to keep them cool. They must also be careful that there is a fence to keep the lions and other meat-eating animals away from the plant-eating animals. Visit the corner at least once to observe and encourage the learners' pretend play.</li></ol> 





### Zwine vha do ṭoda:

- Khophi **ntswu** na **tshena** ya thevhекано **ya zwifanyiso** ya mugudi muňwe na muňwe
- Bammbiri ḥa A4 ḥi si na tshithu ḥa mugudi muňwe na muňwe, zwigero, gułuu

## Vhege ya 2 ḫuvha ḥa 1

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### Huńwe u vhekanya zwifanyiso



- Kha vha thome nga vhagudi vho dzulaho metheni. Kha vha nange vhagudi vhane vha do ima phanda ha kiłasi, muňwe na muňwe o fara nthihi ya thevhекано ya zwifanyiso ya muvhala (zwi siho kha thevhекано kwayo).
- Kha vha vhudzise vhagudi arali zwifanyiso zwi kha thevhекано kwayo. Kha vha vha humbele u sumba tshifanyiso tshine tsha fanelu u vha mathomoni a nganea.
- Vho ḫangana sa tshigwada, kha vha humbele vhagudi vhane vho fara zwifanyiso uri vha zwi tshimbidze u swikela nganea tshi pfala. Kha vha vhudzise mbudziso dzi fanaho na: "Ndi nnyi ane a nga humbula uri hu do itea mini?"
- Nga murahu ha musi vho ita uri nganea vhe kha thevhекано, vhagudi vha tea u ya ḫafulani dzavho.
- Vha humbele vhagudi vha gere zwifanyiso zwitshena na zwitswu, vhone vha zwi dzudzanye nga thevhекано i re yone khathihhi na u zwi nambatedza kha siačari ḥi si na tshithu. Vha monemone kiłasini nahone vha thuso ho teaho. Mishumo uyu u a shuma kha u linga vhukoni ha vhagudi ha u vhea zwiwo zwihiwlwane zwa nganea nga thevhекано i re yone.
- Musi vhagudi vho no ḫaphudza thevhекано ya zwifanyiso zwavho, vha fhe mugudi muňwe na muňwe kubugu kučuku. Arali hu na tshifhinga, vhagudi vha nga "vhalela" kubugwana kwavho mushumisani kiłasini.
- Kha vha ḫutuwedze vhagudi u ḫawa na dzibugu hayani uri vha dzi vhale na miča yavho.



### U ḫivhadza mubvumo u bva kha nganea

- Kha vha humbele vhagudi vha dzule metheni vha vha thetshelene nga vhuronwane. Kha vha ambe maipfi aya a bvaho kha nganea: "tungufala, tiraka, ḫodi, ḫangana. Ni a kona u pfa mubvumo wo sedzwaho: tiraka, ḫodi, ḫangana naa? Ee, ni khou amba zwone! Yothe i na mubvumo wa /t/."
- "Thetshelanesi nga vhuronwane, aya ndi maňwe a maipfi manzhi a thomaho nga /t/: ḫafula, ḫamba, ḫari, ḫamačisi, teretere, ḫarelwa, tiraka, ḫanga, ḫađa, tironngo." mubvumo wa mathomoni musi vha tshi amba maipfi aya).
- Kha vha ambe mubvumo wa /t/ nga ndila i pfalaho vha vhudze vhagudi uri vha sedze mulomo wavho nga vhuronwane.
- Kha vha humbele vhagudi uri vha ambe mubvumo wa /t/: "t-t-t-t". Kha vha ite uri izwi zwi takadze: Kha vha zwi ambele fhasi, zwi pfalese, kha luvhondo, kha silini na kha vhone vhańe.

### Mishumo ya tshigwada zwičuku

Kha vha ḫalutshedze vhagudi uri vha do vha vha tshi khou shuma nga zwigwada zwičuku ḫuvha ḫińwe na ḫińwe. Kha vha ḫalutshedze na u sumbedza uri mushumo muňwe na muňwe u itiswa hani na u ḫalutshedza u sielisana ḫuvha ḫińwe na ḫińwe. Kha vha ḫalutshedze kuitele kwa u khwinisa.



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- A photocopy of the **Black and white sequence pictures** for each learner
- A blank A4 paper for each learner, scissors, glue

## Week 2 Day 1

### Whole class activities

#### More sequencing pictures



- 1 Begin with learners sitting on the mat. Choose learners to stand in front of the class, each holding one of the colour sequence pictures (not in the correct order).
- 2 Ask learners if the pictures are in the correct order. Ask them to point out the picture which should be at the beginning of the story.
- 3 Together as a group, ask learners who are holding the pictures to move around until the story makes sense. Ask questions such as: "Who can remember what happened next?"
- 4 Once you have sequenced the story, learners must move to their tables.
- 5 Ask learners to cut out the black and white pictures, arrange them in the correct order and then glue them on a blank page. Walk around the class and assist where necessary. This activity is useful for assessing the learners' ability to put the main events of the story in the correct order.
- 6 Once learners have completed their sequence pictures, give each learner a little book. If there is time, they should "read" their little book to a partner in the class.
- 7 Learners can take the books or sequence pictures home to read with their families.




#### Introducing a sound from the story

- 1 Ask learners to sit on the mat and listen carefully to you. Say these words from the story: "tungufhala, t̄iraka, tod̄i, t̄angana. Can you hear the focus sound: t̄iraka, tod̄i, t̄angana? Yes, you are right! They all have the sound /t̄/."
- 2 "Listen carefully, here are some more words with /t̄/: tafula, t̄amba, t̄ari, t̄amat̄isi, t̄eretere, t̄arelwa, t̄iraka, t̄anga, t̄ada, t̄ironngo." (Emphasise the focus sound as you say these words.)
- 3 Say the sound /t̄/ clearly and tell learners to watch your mouth carefully.
- 4 Ask learners to say the sound /t̄/: "t̄-t̄-t̄". Make this fun: Say it softly, loudly, to the wall, to the ceiling and to each other.

### Small group activities

Explain that learners will be working in small groups each day. Explain and show how each activity is done and explain the daily rotation. Explain the tidy-up process.





### Zwine vha do ḥoda:

- Bugu Khulu:  
*Muṭhogomeli na ndelazwixele yawe*
- Thempleithi ya ḥedere  
la "t" ya A5 ya mugudi muṇwe na muṇwe

## Vhege ya 2 Duvha la 2

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U vhala nga u sielisana – Bugu Khulu

- Kha vha ṭuṭuwedze vhagudi u sedza tshifanyiso tshihulwane vha ambe nga zwine vha vhona na zwine vha zwi ḫivha.
- Kha vha vhalele kiłasi ṭhoho ya nganea. Kha vha sumbe ipfi ḥiṇwe na ḥiṇwe musi vha tshi ḥiṇwe. Kha vha i vhale hafhu vha humbele vhagudi uri vha vhale na vhone.
- Kha vha dzhie vhagudi vha fhende zwifanyiso zwa bugu, vha rere nga zwifanyiso na u ṭuṭuwedza vhagudi u vhudzisa dzimbudziso.
- Kha vha sumbe nomboro dza masiaṭari vha ambe uri ndi ifhio nomboro ine ya do tevhela.
- Musi vho no 'fhenda' bugu yothe, kha vha humele mathomoni vha vhale ṭhoho hafhu. Kha vha vule masiaṭari vha vhale fhungo ḥiṇwe na ḥiṇwe nga ipfi ḥiṇwe pfalaho. Kha vha sumbe ipfi ḥiṇwe na ḥiṇwe musi vha tshi ḥiṇwe.
- Kha vha vhale bugu hafhu vha ṭuṭuwedze vhagudi uri vha 'vhale' na vhone.




#### U vhumba ḥedere

- Kha vha humbudze vhagudi mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali hu na dzina la muṇwe ḥine la thoma nga /t/ kana arali vha tshi nga humbula maṇwe maipfi ane a thoma nga mubvumo wa /t/.
- Kha vha funze vhagudi nyito i ṭumaniwaho na mubvumo. Sa tsumbo: Vhagudi vha nga edza u nga vha khou reila **tereterere**.
- Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi zwi humbula uri ḥedere la t̄ li ḫwaliswa hani. Kha vha khođe u lingedza havho, u bva afho vha ḫwale ḥedere ḥihulwane bodoni kana muyani musi vha tshi khou amba zwi tevhelaho: "Thomani kha tshithoma, ni ye fhasi ni monise. Imisani tshanda uri ni kone u tumula tsini na n̄tha. Imisani tshanda ni ye fhasi ha ḥedere ni ole mutalo u tshi ya n̄tha u bva afho u ye fhasi."
- Kha vha tendele vhagudi vha gude mbumbo ya ḥedere muyani, khaphetheni, mitanani yavho kana zwandani zwavho. Vha nga dovha vha lingedza u shumisa muvhili wavho u vhumba ḥedere.
- Nga murahu ha musi vho no sumbedza uri ḥedere li ḫwaliswa hani, kha vha ye nnda vha ḫnee mugudi muṇwe na muṇwe mudzio u re na mađi na bulatsho ya u pennda. Vhagudi vha nga pennda ḥedere lunzhilunzhi nga mađi kha phevimennde.
- Kha vha ṭuṭuwedze vhagudi u amba mubvumo une ḥedere la u ita musi vha tshi ḫwala ḥedere.

### Mishumo ya tshigwada tshituku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshituku, milayo ya mushumo muṇwe na muṇwe na kuitele kwa u khwinisa.





\* a \* b \* c

#### You will need:

- Big Book: *Keeper and his nursery*
- Letter template **t** for each learner

## Week 2 Day 2


### Whole class activities

#### Shared reading – Big Book

- 1 Encourage learners to look at the cover picture and talk about what they see and recognise.
- 2 Read the title of the story to the class. Point to each word as you read. Read it again and ask learners to read with you.
- 3 Take learners on a picture walk through the book, discussing the pictures and encouraging learners to ask questions.
- 4 Point out the page numbers and talk about what number will come next.
- 5 When you have “walked” through the whole book, go back to the beginning and read the title again. Then turn the pages and read each sentence in a clear and natural voice. Point to each word as you read.
- 6 Read the book again and encourage learners to “read” with you.



#### Forming the letter



- 1 Remind learners of the focus sound. Ask learners if anyone’s name starts with /t/ or if they can think of any other words that start with the sound /t/.
- 2 Teach learners an action associated with the sound. For example: Learners can pretend to drive a tractor (**teretere**).
- 3 Show learners how to write the letter **t**. Praise their attempts, then write a large letter on the board or in the air while saying the following: “Start at the dot, go down and around. Lift and cross near the top.”
- 4 Let learners practise the letter formation in the air, on the mat, on each other’s backs or on their hands. They can also try using their bodies to make the letter.
- 5 Once you have modelled how to write the letter, go outside and encourage learners to use a stick to write the letter in the sand and walk on it.
- 6 Encourage learners to say the sound the letter makes as they write the letter.

#### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do Ქoda:

- Bogisi Ქa maledere  
li re na zwithu kana zwifanyiso zwine zwa thoma nga t: Ქafula, tari, tamatisi, teretere, tarelwa, tiraka, tanga, tata

## Vhege ya 2 Duvha Ქa 3

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U guda u thetshelesa

- Vhagudi vha ime nga tshitendeledzi nahone vha thetshelese nga vhuronwane musi vhone vha tshi vha fha ndaela. Arali vhone vha ri "Muthogomeli u ri", vha tea u ita zwine vhone vha amba. Arali vhone vha sa ri "Muthogomeli u ri", vha ime. Sa tsumbo:
  - ★ Muthogomeli u ri, "Tshimbilani u fana ndou."
  - ★ "Kokovha u fana Ქowa."
  - ★ Muthogomeli u ri, "Onyolosani sa ndau."
  - ★ Muthogomeli u ri, "Fhufhani sa tsepe."
  - ★ "Fhufhani tuyani sa goni."
  - ★ Muthogomeli u ri, "Shengani sa Ქhuqwa."
  - ★ Muthogomeli u ri, "Alamulani sa mvuvhu."
- Zwino a vha ri: "Ndi khou ya u ni fha luhvonele nyana nahone ni lingedze na u humbulela uri tshipuka tsha Ქaka tshire nda khou humbula ngatsho."
- Thetshelesani nga vhuronwane luhvonele Iwothe ni sa athu u lingedza u bvumba. Vheani tshanda Ქohoni yanu arali ni tshi humbula u nga ni Ქivha phindulo. Sa tsumbo: "Ndi khou Ქoda tshipuka tshihulu tsha muvhala wa muora na Ქevhe khulu na ningo ndapfu."
- Vha bvela phanda na dziñwe tsumbo nahone vha vhudzise muñwe kha vhagudi arali a tshi nga tama u Ქea luhhonela.

### Mabogisi a maledere

- Kha vha humbele vhagudi uri vha dzule metheni vha vha sumbedze zwithu na zwifanyiso zwi re kha bogisi Ქa maledere. Kha vha vha vhudzise madzina a zwithu. Arali hu na vhagudi vha ambaho nyambo dzo fhambanaho, kha vha vha humbele uri vha vhudzise kiłasi uri tshithu itsho vha tshi vhidza u ri mini nga luambo lwavho lwa Ქamuni. U bva afho vha Ქee ipfi nga luambo lwa u funza. Kha vha vha tendele vha fare zwithu kana zwifanyiso vha zwi fhirise zwi tshi mona na kiłasi.
- Kha vha vhudzise dzimbudziso nga zwithu: "No no vhone tshiñwe tsha izwi naa? Itshi ri tshi shumisa u ita mini? Ndi muvhala munzani? Zwi pfalisa hani?"
- Kha vha ambe madzina a zwithu musi vha tshi khou ombedzela mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi kona u pfa mubvumo wo sedzwaho.
- Kha vha humbele vhagudi u amba dzina Ქa tshithu tshiñwe na tshiñwe vha ombedzele mubvumo wo sedzwaho musi vha tshi amba maipfi.
- Nga murahu ha musi vho no guda mubvumo muswa, kha vha vha sumbedze Ქedere kha bogisi Ქa maledere vha ri: "Iyi ndi yone ndila ine ra Ქwala ngayo Ქedere Ქa t?" Kha vha tendele vhañwe vhagudi vha tshi oledzela nt̄ha ha Ქedere kha mutibo nga minwe yavho.



### Mishumo ya tshigwada tshiñuku

Kha vha humbulde vhagudi mishumo ya tshigwada tshiñuku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





★ a ★ b ★ c

### You will need:

- A letter box containing objects or pictures of objects that start with **t**: tafula, tari, tamatisi, teretere, tarelwa, tiraka, tanga, tata

## Week 2 Day 3


### Whole class activities

#### Learning to listen

- 1 Learners stand in a circle and listen carefully as you give them instructions. If you say "Keeper says", they must do what you say. If you don't say "Keeper says", they must stand still. For example:
  - ★ Keeper says, "Stomp like an elephant."
  - ★ "Slither like a snake."
  - ★ Keeper says, "Stretch like a lion."
  - ★ Keeper says, "Jump like a springbok."
  - ★ "Fly like an eagle."
  - ★ Keeper says, "Chew like a giraffe."
  - ★ Keeper says, "Yawn like a hippo."
- 2 Now say: "*I am going to give you some clues and you must try and guess which wild animal I am thinking of.*"
- 3 Listen carefully to all of the clues before you try and guess. Put your hand on your head if you think you know the answer. For example: "*I am looking for an animal that is large and grey with big ears and a long nose.*"
- 4 Continue with other examples and ask if any of the learners would like to try giving clues.

#### Letter boxes


- 1 Ask learners to sit on the mat and show them the objects and pictures in the letter box one at a time. Ask them for the names of the objects. If there are learners who speak different languages, ask them to tell the class what they call the object in their home language. Then give the word in the language of instruction. Let them hold the objects or pictures and pass them around.
- 2 Ask questions about the objects: "*Have you seen one of these? What do we use this for? What colour is it? How does it feel?*"
- 3 Say the names of the objects while emphasising the focus sound. Ask learners if they can hear the focus sound.
- 4 Ask learners to say the name of each object and emphasise the focus sound when they say the words.
- 5 Once learners have practised the new sound, show them the letter on the letter box and say: "*This letter is how we write t.*" Let some learners trace over the letter on the lid with their fingers.



#### Small group activities



Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do ṭoda:

- Khophi dza Masiatari a **1 na 2 a mushumo wa u Vhala na u ita**
- Khirayoni dza pfuraoñotshi khulwane
- Tshigero na guļuu
- Garača dza zwifanyiso
- Midzio miñanu, ledere na garača ja tshifanyiso zwa u nambatedza kha mudzio muñwe na muñwe



## Vhege ya 2 Duvha ja 4

### Mishumo ya kiłasi yoþe

#### U vhala na u ita

- Vha fhe mugudi muñwe na muñwe mushumo wa u vhala na u ita u re kha siañari 1 li re na kholomo mbili khathihi na mushumo wa u vhala na u ita u re zwipuka kha siañari 2
- Vha humbele vhagudi uri vha sedze zwipuka zwoþhe na u amba zwine zwa ja. Sa tsumbo: Ndau dzi ja ñama, dzi vhidziwa zwiñanama, thudwa dzi ja mañari, ntsa i ja mahatsi zwi vhidziwa zwiñazwimele.
- Vha vhudze vhagudi uri vha sedze mushumo wa u vhala na u ita u re kha siañari ja 1 li re na kholomo mbili, vha kone u amba zwine vha khou vhona (zwiga, zwifanyiso n maipfi). Vha vha sumbedze hune ha ri "zwiñanama" na "zwiñazwimela". (Vha sumbe tshifanyiso tsha mañari na mahatsi tshi re tsini na ipfi "zwiñanama" na tshifanyiso tsha ñama i re tsini na ipfi "zwiñanama".)
- Kha vha vhudze vhagudi uri vha khou ya u ita mushumo u takadzaho une wa pfi "u vhala na u ita". Vhagudi vha vhale thoho iñwe na iñwe vha ite zwine ya amba.
- Vha vhale thoho ya u thoma navho. Vha vhudze vhagudi vha khalare n u gera thudwa. Vha vha vhudzise uri vha humbula u nga vha nga nambatedza gai thudwa (fhasi ha thoho: zwiñazwimela).
- Vha vhudze vhagudi uri vha wane zwiñwe zwifanyiso zwa zwiñazwimela tshine vha do khalara, u gera na u nambatedza. Vha vhudzise arali muñwe wa vhagudi a tshi nga "vhala" thoho i tevhelaho. Vha tea u khalara, u gera na u nambatedza zwipuka zwine zwa vha zwiñanama.
- Vhagudi vha tea u ita nga ndila yeneyi u swikela tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe tshi tshi nambatedza kha kholomu yone.

#### U thetshelesa mibvumo yo sedzwaho

- Kha vha netshedze mugudi muñwe na muñwe garača ya tshifanyiso. Kha vha vha humbele uri vha rine tshifanyiso nahone vha ambe ipfi nga u ongolowa. Vhanwe vhagudi vha tea u lingedza u talusa mubvumo ha ipfi. Sa tsumbo: Ipfi "bola" li na mubvumo wa /b/.
- Musi mugudi muñwe na muñwe o no wana tshikhala tsha u amba dzina ja tshifanyiso tshawe nahone mubvumo wo no taluswa, kha vha sumbedze vhagudi midzio miñanu, muñwe na muñwe u na ledere na garača ya tshifanyiso. Vhagudi vha tea u dzhia tsheo ya uri garača yavho ya tshifanyiso vha i vhea ngafhi. Sa tsumbo: Arali vha na tshifanyiso tsha "bola", vha do tea u tshi vhea kha mudzio u re na mubvumo wa "b".

### Mishumo ya tshigwada tshiñuku

Kha vha humbuzde vhagudi mishumo ya tshigwada tshiñuku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





★ a ★ b ★ c

### You will need:



- A photocopy of the **Read and do activity pages 1 and 2**
- Jumbo wax crayons
- Scissors and glue
- Picture cards
- Five containers, a letter and picture card to stick on each container

## Week 2 Day 4

### Whole class activities

#### Read and do

- 1 Give each learner a **Read and do activity page 1** with two columns and a **Read and do activity page 2** with animals.
- 2 Ask learners to look at all the animals and talk about what they eat. For example: Lions eat meat so they are called carnivores, giraffes eat leaves and buck eat grass and so they are called herbivores.
- 3 Tell learners to look at the **Read and do activity page 1** with columns and talk about what they see (symbols, pictures and words). Show them where it says "herbivores" and "carnivores". (Point to the picture of leaves and grass next to the word "herbivores" and the picture of meat next to the word "carnivores".)
- 4 Explain to learners that they are now going to do a fun activity called "read and do". They must read each heading and do what it says.
- 5 Read the first heading together. Tell learners to colour in and cut out the giraffe. Ask them where they think they should stick the giraffe (under the heading: herbivores).
- 6 Tell learners to find other pictures of herbivores to colour in, cut out and paste. Ask if any of the learners can "read" the next heading. They must colour in, cut out and paste the animals that are carnivores.
- 7 Learners must continue in this way until every picture has been pasted in the correct column.




#### Listening for focus sounds

- 1 Give each learner a picture card. Ask them to name the picture and then say the word very slowly. The other learners must try to identify the focus sound. For example: The word "bola" has the sound /b/.
- 2 When each learner has had a turn to say the name of their picture and the focus sound has been identified, show learners the five containers, each containing a letter and picture card. Learners must decide where to put their picture card. For example: If they have a picture of a "bola", they would need to place it in the container with the "b" sound.


#### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.



### Zwine vha do toda:

- Tshipopai tsha ndou, bammbiri ja filipitshati, zwitshakatshaka zwa bammbiri/tswayo dza gara, makara ya bodo litshena
- Zwifanyiso zwa zwipuka zwa daka
- Ya mugudi muñwe na muñwe: ngweña ya khadibogisi ye ya itwa kha Vhege ya 1



## Vhege ya 2 Duvha la 5

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U ita, u ola na u ñwala

- Vha vheye tshipopai tsha ndou kana tshifanyiso tsha ndou vhukati ha bammbiri lihulwane ja filipitshati.
- Vha humbele uri vha ambe mbuno dziñe na dziñe nga ha dzindou. Vha nga tutula khaseledzo nga u vhudzisa uri ndou i dzula gai (dakani) na zwine ya ja (mañari, mahatsi).
- Vha vhudzise vhagudi arali amba zwipiða zwa muvhili wa ndou. Vha nange vhagudi nga muthihi nga muthihi uri vha de vha sumbe tshipiða tshi re tshone tsha muvhilo (tshoho, muvhili, mutshila, mulenzhe, musingo, ndevhe).
- Vha ri kha vhagudi vha nga tama uri vha vha thuse nga u ita tswayo dza tshifanyiso tsha ndou. Vha thome nga u sumba mutshila na u ola mutala u bva kha mutshila u ya kha lurumbu lwa tshanda tsha ja kha tshifanyiso. Vha dobe kupa ða kwa gara, vha ku nambatedza nga Prestiki kha kupa ða kwa bammbiri, tsini na mutalo we vha u ola u bva kha mutshila. Zwino vha ri kha vhagudi: "Ndi nnyi ane a nga nthusa u ñwala ipfi 'mutshila?' Eya, ji thoma nga mubvumo /m/ nahone ri ñwala m nga iyi ndila." Vha bvele phanda na u fhedzisela u ñwala ipfi "mutshila" vha sa khou humbela vhagudi uri vha bule ledere jinwe na jinwe.
- Vha bvele phanda na u lebeja kha tshoho, muvhili, mutshila, mulenzhe, musingo na ndevhe dza ndou. Tshifhinga tshiñwe na tshiñwe vha tshi ñwala ipfi, vha humbele vhagudi vha vha thuse nga u thetselesa mubvumo wa u thoma na u ñwala ledere ji tshimbidzanaho. Vha humbule u ñwala nga ledere jituku. Vha songo bulu ipfi lolthe saizwo vhunzhi ha aya maipfi a tshi konda u a bulu o fhelela. Vha sedze fhedzi mathomo a mubvumo na ledere.
- Vha nambatedza kha luvhondo zwifanyiso zwo lebeljwaho, vha tshi fhedza vha talele uri vhagudi vha thoma hani u vhala dziñebelé.

#### U tanganyisa na u khethekanya (madungo)

- Vha tshi shumisa ngweña dzavho, vhagudi vha nga kona u tshukanya maipfi kha madungo. Sa tsumbo: ngwe-na = tsanwa mbili.
- Kha vha sumbedze vhagudi zwifanyiso zwa phukha dza daka, kha vha rine dziphukha nahone vha vha tutuwedze uri vha ite tsanwa kha dungs jinwe na jinwe: ngu-lu-vhe-daka = tsanwa thanu, ndo-u = tsanwa mbili, tho-ho = tsanwa mbili, tshu-gu-lu = tsanwa tharu, mvu-vhu = tsanwa mbili, no-wa = tsanwa mbili, mba-vha-la = tsanwa tharu



### Mishumo ya tshigwada tshituku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshituku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.






★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Elephant puppet, flipchart paper, scraps of paper/card for labels, black whiteboard marker
- Pictures of wild animals
- For each learner: a cardboard crocodile made in Week 1



## Week 2 Day 5

### Whole class activities

#### Make, draw and write

- 1 Put the elephant puppet or a picture of an elephant in the middle of the large flipchart paper.
- 2 Ask learners to share any interesting facts they know about elephants. You can stimulate the discussion by asking where elephants live (in the bush) and what they eat (leaves, grass).
- 3 Ask learners if they can name the parts of the elephant's body. Choose individual learners to come up and point to the correct part of the body (head, body, tail, leg, trunk, ears).
- 4 Say to the learners that you would like their help labelling the picture of the elephant. Begin by pointing to the tail and drawing a line from the tail to the right-hand side of the picture. Pick up a piece of card and stick it with Prestik on the piece of paper, next to the line you drew from the tail. Now say to the learners: "*Who can help me start writing the word 'mutshila'?* Yes, *it starts with the sound /m/ and this is the way we write a m.*" Continue writing the rest of the word "mutshila" without asking the learners to sound out each letter.
- 5 Continue labelling the elephant's head, body, tail, leg, trunk and ears. Each time you write a word, ask the learners to help you listen for the beginning sound and write the corresponding letter. Remember to write in lower case. Don't sound out the whole word as many of these words are difficult to sound out fully. Just focus on the beginning sound and letter.
- 6 Stick up the labelled picture on the wall and watch how learners begin reading the labels.


#### Blending and segmenting (syllables and phonemes)

- 1 Using their crocodile, learners can break words into syllables. For example: ngwe-ña = 2 clicks.
- 2 Show learners pictures of wild animals, name the animals and then encourage them to click for each syllable: ngu-lu-vhe-qa-ka = 5 clicks, ndo-u = 2 clicks, tho-ho = 2 clicks, tshu-gu-lu = 3 clicks, mvu-vhu = 2 clicks, no-wa = 2 clicks, mba-vha-la = 3 clicks.




### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.




## Mishumo ya tshigwada tshituku ya Vhege ya 2


Zwine vha do ṭoda	Mishumo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Siaṭari li si naho tshithu ja A4 ja mugudi muňwe na muňwe</li> <li>Zwifanyiso zwa daka, zwipuka zwa daka zwa pułasitiki kana bugu ya zwipuka zwa daka</li> <li>Khirayoni dza pfuraṇotshi khulwane</li> </ul>	<p><b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u ḥwala ha vhana</b></p> <p>1 Vhugudi vha tea u sedza zwifanyiso, vha kone u dzhia tsheo uri ndi tshifhio tshipuka tshine vha tshi funa</p> <p>2 Vha ole tshifanyiso tsha tshenetsho tshipuka vha tshi khou shumisa bugu sa nyendedzi yavho. Vha tea u humbula nga hune tshipuka tsha dzula, vha dovhe vha ole maṭari, miri na mahatsi u sumbedza hune tshipuka tsha dzula na zwine tsha ja.</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Garaṭa dza zwifanyiso – nambatedzwaho nga Phuresitiki u mona na meme dza tshipida tsha bammbiri ja A3 kana garaṭa</li> <li>Zwithivho zwa mabodelo zwi re na ḥedere dzo ḥwalwaho nga ngomu ha mutibo (arali hu na zwifanyiso zwiṭanu zwi re na "f", hu tea u vha na zwithivho zwa mabodelo zwiṭanu zwi re na "f" yo ḥwalwaho nga ngomu ha mutibo.)</li> <li>Tshipato (Izvi zwi nga itwa nga thanda mbili dza aisikhirimu, lułekere na bola ya wulu vhukati ha thanda.)</li> </ul>	<p><b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b></p> <p>1 Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vha tea u shumisa tchipato u doba ḥedere ja tshithivho tsha bođelo uri vha vhone arali vha tshi nga kona u wana tshifanyiso tshi re na mubvumo. Sa tsumbo: Arali vha doba "f", vha tea u wana tshifanyiso tshi re na mubvumo wa /f/ tshi fanaho na "fulaha", "fasikoti", "fasitere", "forogo" kana "founu".</p> <p>2 U bva afho vha tea u vhea mutibo n̄ha ha īlo garaṭa ja tshifanyiso. Vha tea u isa phanda u swikela zwifanyiso zwoṭhe zwo no tibiwa nga mutibo.</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzibugu, mimazini, zwibugu zwiṭuku zwo petwaho, Dzibugu Khulu na mabammbiri a khungedzelo</li> </ul> 	<p><b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe munę</b></p> <p>1 Kha vha range phanda tshigwada u ya fhethu hu re na dzibugu kana vha nee tshigwada thuli ya dzibugu.</p> <p>2 Zwine vha nga thoma ngazwo, vha nga tewa nga u thusa vhagudi u nanga bugu, magazini kana bammbiri ja khungedzelo ċine vha takalela u li vhala.</p> <p>3 Kha vha sumbedze kuvulele kwa bugu na u fhenda masiaṭari khayo. Kha vha sumbedze vhagudi zwiňwe zwa zwifanyiso u bva afho vha ḥuṭuwedze vhagudi uri muňwe na muňwe a nange tshithu tshine a ḥifhelwa ngatsho a tshi tshi vhala.</p> <p>4 Kha vha dalele khone u itela u lavhelesa na u ḥuṭuwedza u vhala ha vhagudi.</p>



★ a ★ b ★ c

## Small group activities for Week 2

You will need	Activities
<ul style="list-style-type: none"><li>• A blank A4 page for each learner</li><li>• Pictures of wild animals, plastic wild animals or books with pictures of wild animals</li><li>• Jumbo wax crayons</li></ul>	<p><b>Activity 1: Drawing and emergent writing</b></p> <p>1 Learners must look at the animals and decide which is their favourite wild animal.</p> <p>2 They must draw a picture of that animal using the pictures as a guide. They should think about where the animal lives and draw leaves, trees and grass to show where the animal lives and what they would like to eat.</p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Picture cards – stuck with Prestik around the edges of an A3 piece of paper or card</li><li>• Bottle tops with the letters written inside the lid (If there are five pictures with an "f", there must be five bottle tops with an "f" written inside the lid.)</li><li>• Tweezers (These can be made from two ice-cream sticks, an elastic band and a pompom between the sticks.)</li></ul>	<p><b>Activity 2: Puzzles and games</b></p> <p>1 Explain to learners that they must use the tweezers to pick up a bottle top letter and see if they can find a picture with that sound in the middle. For example: If they pick up "f", they must find a picture with an /f/ sound such as "fulaha", "fasikoti", "fasitere", "forogo" or "founu".</p> <p>2 Then they must put the lid on top of that picture card. They must continue until all the pictures are covered with a lid.</p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Books, magazines, folded little books, Big Books and leaflets</li></ul> 	<p><b>Activity 3: Independent reading</b></p> <p>1 Lead the group to the book corner or give the group a pile of books.</p> <p>2 To begin with, you may need to help learners to choose a book, magazine or leaflet that they would like to read.</p> <p>3 Open a book and page through it while demonstrating to learners how to handle the pages and the book carefully. Show learners some of the pictures and then encourage them to each choose something to enjoy reading.</p> <p>4 Visit the corner to observe and encourage the learners' reading.</p>




## Zwine vha do Ყoda

- Dzithwiza, bola Ყukhu ya mivhala kana bammbiri lo pombiわhaho kha bola ya mivhala yo fhambanaho kana kupida kwa labi nga mivhala yo fhambanaho
- Zwifanyiso zwa zwifhātuwo zwa zwipuka zwa Ყaka zwi na buli lo geriwaho hune mulomo, wo nambatela kha khaphu dza yogathi kana dzikhontheina Ყukhu

## Mishumo

### ***Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha Misipha havhudi na muñwalo***

- 1 Vha Ყalutshedza vhagudi uri vha shumise thwiza u doba zwibola zwițuku vha zwi lisä zwipuka. Ndau li ja ñama (tshiňwe tshithu tshi tswuku), Ყurwa i ja mařari (tshiňwe tshithu tshi dala), ndou nayo i ja mařari, pfene li ja mutshelo (tshiňwe tshithu tsha orenzhi kana Ყada kana phephulu).



- Dzisifhereswenda: Ყirei kana bogisi ja khadibogisi ji songo tsaho, thanda dza u ita khura, mitibo ya mabodelo ya muvhala wa lutombo ya mađi, matombo, mařari kana zvitavhi zwa u ita mařari, zwipida zwițuku zwa nguvho, phukha dza Ყaka dza pułasitiki kana zwifanyiso zwițuku zwa phukha zwe nambatedzwaho kha garađa

### ***Mushumo wa 5: U shumiswa ha zwițambiswia zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana***

- 1 Kha vha humbudze vhagudi nga dzisifhereswenda dzi re kha khone ya u shumiswa ha zwițambiswia zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana vha vha Ყuđuwedze u isa phanda u bva kha Vhege ya 1 musi vha tshi ita vhuongelo ha zwipuka zwa zwićiswana.
- 2 Kha vha dalele khone luthihi lwa fhasisa u lavhelesa na u Ყuđuwedza mutambo wa nga vhagudi.





★ a ★ b ★ c


## You will need

- Tweezers, small coloured balls or paper rolled up into balls of different colours or pieces of felt/fabric in different colours
- Pictures of wild animals' faces with a hole cut out where the mouth is, stuck onto yoghurt cups or small containers

## Activities

### Activity 4: Fine motor skills and handwriting

- 1 Explain to learners that they must use the tweezers to pick up the small balls and feed the animals. The lion eats meat (something red), the giraffe eats leaves (something green), the elephant also eats leaves, the monkey eats fruit (something orange or yellow or purple).



- Props: tray or shallow cardboard box, sand, sticks to make fences, blue bottle top lids for water, stones, leaves or small branches to make leaves, plastic wild animals or small pictures of animals stuck onto cardboard

### Activity 5: Pretend play

- 1 Remind learners about the props in the pretend play corner and encourage them to continue from Week 1 when they made a nursery for orphaned animals.
- 2 Visit the corner at least once to observe and encourage the learners' game.





# ★ Mueni wa Mbavhala

## Nganea

Kalekale ho vhuya ha vha na Mbavhala ye ya vha i tshi dzula kha kuđu kwo fhađiwaho nga thanda. Mbavhala tshifhinga tshođhe yo vha i tshi sia yo vula vothi layo lo vuliwa musi yo bva. Liñwe đuvha Mbavhala yo mbo đi ya mulamboni u nwa mađi, sa zwo đoweleaho yo mbo đi sia vothi layo lo vulea. Yo vha i tshi khou humela nđuni yayo musi i tshi vhona uri vothi layo lo valiwa. Mbavhala yo vha i tshi khou vhilaela, ya mbo đi amba nga ipfi la Mbavhala lo dzikaho ya ri: "Ndi nnyi a re ngomu nđuni yanga?" Yo mbo đi thetselesa yo lindela phindulo. Muñwe muthu o mbo đi fhindula nga ipfi lihulu a ri: "U songo vula vothi kana ndi đo u la!" Mbavhala yo vha yo tshuwa nga maanda.



Mbavhala yo mbo đi shavha ya ya u đoda khonani yayo Nđou. Yo mbo đi wana Nđou yo ima fhasi ha muri, i tshi khou dzungulusa musingo wayo nga u rali. Mbavhala yo mbo đi ri: "Nđou, u nga kona u nthusa naa?"

Nđou yo fhindula ya ri: "Ee, khonani yanga, mulandu ndi mini?" Mbavhala yo amba ya ri: "Hu na muthu nđuni yanga nahone u ri u khou đodou la nne." Ngauralo, Nđou na Mbavhala dzo mbo đi humela nđuni. Nđou yo tshimbila nga nđila ya Nđou ya u tou ongolowa. Mbavhala yo gidima nga nđila yayo ya Mbavhala ya u đavhanya, ya u tou thamuwa. Musi dzi tshi swika henengei, Nđou yo amba nga ipfi la u ongolowa la Nđou ya ri: "Ndi nnyi a re ngomu nđuni ya Mbavhala?" Ipf*l*ihulu lo mbo đi fhindula la ri: "U songo vula vothi kana ndi đo u la!"

Nđou yo amba i tshi khou ofha ya ri, "A thi đodi u dzhena nga ngomu nđuni yau." Mbavhala yo mbo đi ri, "Yowee! Ndi nnyi a ne a nga ri thusa?" Nđou na Mbavhala dzo humbula nga hazwo dza mbo đi ri: "Kha ri ye u vhidza khonani yashu a sa ofhiho, Ndau." Dzo mbo đi wana Ndau, yo shuvhama kha tombo i tshi khou ora đuvha. Nđou yo mbo đi huwelela Ndau ya ri: "Ndau, Ndau, u nga kona u ri thusa naa?" Ndau yo ri: "Ee, khonani yanga, mulandu ndi mini?" Nđou yo ri: "Hu na muthu a re ngomu nđuni ya Mbavhala nahone u ri u khou đodou ri la." Ndau yo mbo đi vhomba zwi pfalesaho u bva afho yo mbo đi vuwa ya đuwa nđuni ya Mbavhala nga nđila ya u đihudza, ya vhundau.



Musi yo no swika nđuni, yo mbo đi amba nga ipfi lihulu, yo sinyuwa ya ri: "Ndi nnyi a re ngomu nđuni ya Mbavhala?" Ipf*l*ihulu la dovha hafhu la amba la ri: "U songo vula vothi kana ndi đo u la!" Ndau yo mbo đi vhomba ya ri: "Mini? U la nne, khosi ya zwipuka naa?" Nga ngomu nđuni ho vha hu tshi khou pfala phosho đukhu ya lwisana, u fana na hezwi, na phosho ya u tyetyenyea đukku, u fana na hezwi.

U bva afho vothi lo mbo đi vulea nga u ongolowa Tshidula tsho mbo đi bvela nnda tshi tshi khou thamuwa tshi tshi vhonala tshi tshi khou setshelela zwihulu khofheni hatsho. Tshidula tsho mbo đi ri, "Tshimangadzo! Ndi nne fhedzi. Ndo vha ndi tshi khou ni fhura!" Zwipuka zwo mbo đi fa nga maseo nahone Nđou yo ri: "Ndi nne muhuluhulu, fhedzi Ndau, ndi iwe u si naho nyofho! Iwe, Tshidula, u tou vha muñkuñuku a seisaho kha riñe roñhe!" Mbavhala yo mbo đi ri: "Ndo livhuwa thuso yanu, Khonani dzanga dzavhudzi."

**Aya ndi one magumo a nganea.**





# ★ Bushbuck's visitor

## Story

Once upon a time a bushbuck lived in a little house made of sticks. Bushbuck always left his door open when he went out. One day Bushbuck went to the river to drink some water, and he left his door open as always. He was walking back to his house when he noticed that his door was closed. Bushbuck was worried, and he said in his soft Bushbuck voice: "Who is in my house?" He listened and waited. Somebody answered in a deep voice: "Do not open the door or I will eat you!" Bushbuck was very frightened.



Bushbuck ran to find his friend Elephant. He found Elephant standing under a tree, swinging his trunk like this (swing your arms from side to side). Bushbuck said: "Elephant, can you help me?" Elephant replied: "Yes, my friend, what's the matter?" Bushbuck said: "There's someone in my house and he says he's going to eat me." So, Elephant and Bushbuck went back to the house. Elephant walked in his slow Elephant way. Bushbuck ran in his quick, jumpy Bushbuck way. When they got there, Elephant said in his slow Elephant voice: "Who is in Bushbuck's house?" The deep voice answered: "Do not open the door or I will eat you!"

"I don't want to go inside your house," said Elephant feeling scared. "Oh dear!" said Bushbuck. "Who can help us?" Elephant and Bushbuck thought about it and then said: "Let's go and call our brave friend, Lion." They found Lion, lying on a rock in the warm sun. Elephant called to Lion: "Lion, Lion, can you help us?" Lion said: "Yes, my friend, what's the matter?" Elephant said: "There is somebody in Bushbuck's house and he says he is going to eat us." Lion roared out aloud and then he got up and walked to Bushbuck's house in his proud, lionish way.



When he got to the house, he said in a loud, angry voice: "Who is in Bushbuck's house?" Again, the deep voice said: "Do not open the door or I will eat you!" Lion roared and said: "What? Eat me, the king of the animals?" From inside the house there was a little scuffling noise, like this (make scuffling noise with your feet), and a little giggling noise, like this (make a giggling noise).

Then the door opened slowly and Frog hopped out with a big smile on his face. "Surprise! It's only me. I played a trick on you," said Frog. The animals laughed and Elephant said: "I am the biggest, but Lion, you are the bravest! And you, Frog, you are the smallest and the funniest of us all!" Bushbuck said: "Thank you for your help, my good friends."

***And that is the end of the story.***





★ \* ★ \* C \*  
a \* b \*

## Luimbo

Muyeni;  
Muyeni, *mhh.*

Na mu bikelani we?  
Manyimba;  
Manyimba, *mhh.*

Anga no a vheafhi we?  
Patala;  
Patala, *mhh.*

Fhaululani ri vhone;  
Thi swiki;  
Thi swiki, *mhh.*

Vhidzani Mutilikwe;  
O lamba;  
O lamba, *mhh.*

O lamba nga liphio?  
Nga lelo;  
Nga lelo, *mhh.*

Nga lelo la kutini?  
La kuti;  
La kuti, *mhh.*

La kuti malembeni;  
A ngwedi;  
A ngwedi, *mhh.*

Lidzani kurumbu ni tundundu;  
Tundundu, *mhh.*

Lidzani kugoma ni pambamba;  
Pambamba, *mhh.*

(*Shumisani tshuni yaqo.*)



## Ndivho ya maipfi u bva kha nganea

Maipfi a ndeme:	mbavhala	ndou	ndau	tshidula	u sa ofha	tshimangadzo
Maipfi o engedzwaho:	vula	vala	fhura	ofha	tshuwiswa	seisa
	tyetyenyea	ongolowa	khonani	pfalesa	dzika	sinyuwa





\* a \* b \* c

## Song

If you should meet a bushbuck walking down the street,  
What would you do? What would you say?  
I'd say: "Good morning, Bushbuck, how do you do?  
I'm pleased to meet you, Bushbuck, and may I dance with you?"  
(Learners dance in pairs.)

If you should meet an elephant walking down the street,  
What would you do? What would you say?  
I'd say: "Good morning, Elephant, how do you do?  
I'm pleased to meet you, Elephant, and may I dance with you?"  
(Learners dance in pairs.)

If you should meet a lion walking down the street,  
What would you do? What would you say?  
I'd say: "Good morning, Lion, how do you do?  
I'm pleased to meet you, Lion, and may I dance with you?"  
(Learners dance in pairs.)


If you should meet a friendly frog walking down the street,  
What would you do? What would you say?  
I'd say: "Good morning, friendly Frog, how do you do?  
I'm pleased to meet you, friendly Frog, and may I dance with you?"  
(Learners dance in pairs.)

(Sing to the tune of "If you should meet an elephant" or use your own tune.)



## Vocabulary from the story

Key-words:	bushbuck	elephant	lion	frog	brave	surprise
Extra words:	open	close	trick	scared	frightened	funny
	giggle	slow	friend	loud	soft (voice)	angry



### Zwine vha do Ძoda:

- Nganea: *Mueni wa Mbavhala*
- Zwipopai: Mbavhala, Ndou, Ndau, Tshidula, nn̄du ya mbavhala
- Dzisifhereswenda: miñadzi i dzumbaho khofheni kana mahodze a Ძohoni a tshipuka tshiñwe na tshiñwe, bogisi ljhulwane kana Ძafula ya nn̄du ya Mbavhala
- Zwithu kana garaña dza zwifanyiso dza mañwe maipfi a bvaho kha muteshevwa wa ndivho ya maipfi



## Vhege ya 1 Duvha Ძa 1

### Mishumo ya kiłasi yothe

Kha vha ambe tshidade *Ndi dzinginyisa minwe yanga* uri vhana vha Ძe metheni u itela nganea.

### U Ძalutshedza nganea na u fhaña ndivho ya maipfi

#### 1 Vha sa athu vha Ძalutshedza nganea

- 1 Kha vha vhudze vhagudi Ძoho ya nganea na u Ძivhadza vhaanewa vha tshi khou shumisa zwipopai.
- 2 Kha vha Ძumane nganea na vhutshilo ha vhagudi: Kha vha vhudzise arali hu na muñwe o no vhuyaho a vhona phukha dza Ძaka ngei vhugalaphukha kana kha thelevishini. Kha vha ambe nga ha phambano vhukati ha zwifluwo zwa hayani (tshifuwomvumvusi), zwa mabulasini na phukha dza Ძaka.
- 3 Kha vha ri: “*Ri sa athu thoma, ndi khou Ძodou ni vhudza Ძalutshedzo dza marñe we maipfi ane ra Ძo a wana nganeani.*” Kha vha rere nga maipfi mahulwane a bvaho kha muteshevhe wa ndivho ya maipfi. Kha vha sumbedze vhagudi zwipopai kana zwifanyiso zwa phukha zwi bvaho kha mimagazini kana kha dzibugu. Kha vha ambe nga kutshimbile kwa phukha dzo fhambanaho. Vha kha humbele vhagudi uri vha tshimbile sa mbavhala (nga u Ძavhanya, u thamuwa); sa ndou (U tambisa musingo wayo); sa ndau yo imisa Ძoho sa khosi. (Vha songo Ძivhadza tshidula mathomoni ngauri vhagudi vha do zwi Ძivha uri hu khou itea mini kha nganea!)

#### 2 Musi vha tshi Ძalutshedza nganea

- 1 Kha vha Ძalutshedze nganea nga ndila i nyanyulaho na u shumisa maipfi o fhambanaho. Kha vha ite nyito na u shumisa zwipopai na dzisifhereswenda.
- 2 Kha vha humbele vhagudi uri vha bule zwi Ძaho kha nganea na u ita uri vha shele mulenzhe nga kha mbudziso dzo Ძodaho phindulo i fhiraho nthihi, dzo fanaho na: “*Ni humbula uri Ndou na Mbavhala dzo khou ya vhidza nnyi u itela u wana thuso? Ni humbula uri hu na nnyi nga ngomu nduni?*”

#### 3 Nga murahu ha musi vho no Ძalutshedza nganea

- 1 Kha vha vhudzise vhagudi: “*Ndi zwifhio zwe na zwi takalela nga nganea? Ndi zwifhio zwine a no ngo zwi takalela? Ndi tshifhio tshipida tshañu tsha khwinesa? Ndi dzifhio mbudziso dzine na vha nadzo nga nganea? Ni nga dipfisa hani arali muñwe wa khonani dzañu o ni thura sa zwe Tshidula tsha ita? No vha ni tshi do sinyuwa kana ni humbula uri no vha ni tshi nga sea musi ni tshi vho Ძivha uri ho vha hu vhufhura naa?*”

### U Ძivhadza mubvumo u bva kha nganea

- 1 Kha vha humbele vhagudi vha dzule metheni vha vha thetshelese nga vhuronwane. Kha vha ambe maipfi aya a bvaho kha nganea: “*ri, re, rali, riñe, rothe. Ni a kona u pfa mubvumo wo sedzwaho: ri, re, rali, riñe, rothe? Ee, ni khou amba zwone! Yothe i na mubvumo wa /r/.*”
- 2 “*Thetshelesani nga vhuronwane, aya ndi marñe we a maipfi manzhi a thomaho nga /r/: radio, raha, rasithi, raisi, rokho, rinngi, ramavhengele, ramavili, raba, riboni.*” (Kha vha ombedzele mubvumo wa mathomoni musi vha tshi amba maipfi aya).
- 3 Kha vha ambe mubvumo wa /r/ nga ndila i pfalaho vha vhudze vhagudi uri vha sedze mulomo wavho nga vhuronwane.
- 4 Kha vha humbele vhagudi uri vha ambe mubvumo wa /r/: “**r-r-r**”. Kha vha ite uri izwi zwi takadze: Kha vha zwi ambele fhasi, zwi pfalese, kha luvhondo, kha silini na kha vhone vhañe.

### Mishumo ya tshigwada tshiñuku

Kha vha Ძalutshedze vhagudi uri vha do vha vha tshi khou shuma nga zwigwada zwiñuku Ძuvha liñwe na liñwe. Kha vha Ძalutshedze na u sumbedza uri mushumo muñwe na muñwe u itiswa hani na u Ძalutshedza u sielisana Ძuvha liñwe na liñwe. Kha vha Ძalutshedze kuitele kwa u khwinisa.

### Ndi dzinginyisa minwe yanga

Ndi dzinginyisa minwe yanga  
Ndi dzinginyisa zwikunwe zwanga  
Ndi dzinginyisa mahaña anga  
Ndi dzinginyisa ninga yanga  
Zwino (vhandani zwanda zwino)  
U dzinginyea hothe hu bva kha nñe  
Nahone ndi a fhumula nda ri tshtete!



\* a \* b \* c

#### You will need:

- Story: *Bushbuck's visitor*
- Puppets: Bushbuck, Elephant, Lion, Frog, Bushbuck's house
- Props: masks or headbands for each animal, a large box or a table for Bushbuck's house
- Objects or picture cards for some of the words from the vocabulary list



## Week 1 Day 1

### Whole class activities

Say the rhyme *I wiggle my fingers* to bring learners to the mat for story time.

### Storytelling and building vocabulary

#### 1 Before you tell the story

- Tell learners the title of the story and introduce the characters using the puppets.
- Relate the story to learners' lives: Ask if anybody has seen wild animals in a game reserve or on TV. Talk about the difference between domestic (pet), farm and wild animals.
- Say: "*Before we begin, I want to tell you the meaning of some new words which we will find in the story.*" Discuss the keywords from the vocabulary list. Show learners the puppets or pictures of the animals from magazines or books. Talk about the different ways animals move. Ask the learners to walk like a bushbuck (quick, jumpy); like an elephant (waving his trunk); and like a lion with his head up like a king. (Don't introduce the frog at the beginning otherwise the learners will know what happens in the story!)

#### 2 While you tell the story

- Tell the story in a lively way and use different voices. Do actions and make use of the puppets and props.
- Ask learners to predict what happens next in the story and involve them through open-ended questions, such as: "*Who do you think Elephant and Bushbuck are going to call to help them? Who do you think is inside the house?*"

#### 3 After you tell the story

- Ask learners: "*What did you like about the story? What didn't you like? What was your best part? What questions do you have about the story? How would you feel if one of your friends played a trick on you like Frog did? Would you be angry or do you think you would laugh once you knew it was a trick?*"

### Introducing a sound from the story

- Ask learners to sit on the mat and listen carefully to you. Say these words from the story: "*ri, re, rali, riñe, rothe.* Can you hear the focus sound: *ri, re, rali, riñe, rothe?* Yes, you are right! They all have the sound /r/."
- "*Listen carefully, here are some more words with /r/: radio, raha, rasithi, raisi, rokho, rinngi, ramavhengele, ramavili, raba, riboni.*" (Emphasise the focus sound as you say these words.)
- Say the sound /r/ clearly and tell learners to watch your mouth carefully.
- Ask learners to say the sound /r/: "**r-r-r**". Make this fun: Say it softly, loudly, to the wall, to the ceiling and to each other.

### Small group activities

Explain that learners will be working in small groups each day. Explain and show how each activity is done and explain the daily rotation. Explain the tidy-up process.

#### I wiggle my fingers

I wiggle my fingers  
I wiggle my toes  
I wiggle my shoulders  
I wiggle my nose  
And now (clap on now)  
All the wiggles are out of me  
And I am as quiet as I can be!





### Zwine vha do ṭoda:

- Zwipopai zwa nganea
- Muzika na zwifanyiso kana dzisifhereswenda zwa luimbo



## Vhege ya 1 Duvha ḥa 2


### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U ṭalutshedza nganea na u imba

- 1 Kha vha thome nga u humbudza vhagudi ṭhalutshedzo dza maipfi e vha a ḫivhadza nga Duvha ḥa 1.
- 2 Kha vha ṭalutshedze hafhu nganea vha tshi khou shumisa zwipopai. Kha vha vhudzise dzimbudziso musi vha tshi ṭalutshedza nganea. Kha vha ṭuṭuwedze vhagudi u bula zwi daho zwine zwa do itea.
- 3 Kha vha vhudze vhagudi uri vha khou ya u vha funza luimbo luswa lune lwa tshimbilelana na nganea.
- 4 Kha vha ambe mitaladzi ya luimbo i si gathi nga nqila i pfalaho nga u ongolowa, vha vha humbele uri vha shele mulenzhe vha imbe vho ṭangana na vhone. Zwi nga di kondela vhagudi u humbula maipfi othe, ngauralo kha vha funze luimbo nga zwipiđa.
- 5 Kha vha vhe na zwifanyiso kana dzisifhereswenda kana u ita nyito u itela u thusa vhagudi u p̄fesesa luambo lwa luimbo.
- 6 Kha vha funze vhagudi nyito dza luimbo na u ḫifhelwa musi hu tshi khou imbiwa nga luambo lwu fhiraho luthihi.

#### U vhumba ledere

- 1 Kha vha humbudze vhagudi mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali hu na dzina ḥa muñwe ḥine ḥa thoma nga /r/ kana arali vha tshi nga humbula mañwe maipfi ane a thoma nga mubvumo wa /r/.
- 2 Kha vha funze vhagudi nyito i ṭumaniwaho na mubvumo. Sa tsumbo: Vhagudi vha nga puta feisi vha edza u nga **ramavili**.
- 3 Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi zwi humbula uri ledere ḥa r li ḫwaliswa hani. Kha vha khode u lingeda havho, u bva afho vha ḫwale ledere ḥihulwane bodoni kana tuyani musi vha tshi khou amba zwi tevhela.ho: "Thomani kha tshithoma, ni ye fhasi, n̄tha, ni ye matungo."
- 4 Kha vha tendele vhagudi vha gude mbumbo ya ledere tuyani, khaphetheni, miñanani yavho kana zwandani zwavho. Vha nga dovha vha lingeda u shumisa muvhili wavho u vhumba ledere.
- 5 Nga murahu ha musi vho no sumbedza uri ledere li ḫwaliswa hani, kha vha ye nñda vha nñee mugudi muñwe na muñwe mudzio u re na mađi na bulatsho ya u pennda. Vhagudi vha nga pennda ledere lunzhilunzhi nga mađi kha phevimennde.
- 6 Kha vha ṭuṭuwedze vhagudi u amba mubvumo une ledere ḥa u ita musi vha tshi ḫwala ledere.



### Mishumo ya tshigwada tshituku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshituku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.



\* a \* b \* c

#### You will need:

- Puppets for the story
- Music and props or pictures for the song



## Week 1 Day 2


### Whole class activities

#### Storytelling and singing

- 1 Begin by reminding learners of the meaning of words that you introduced on Day 1.
- 2 Retell the story using the puppets. Ask questions as you tell the story. Encourage learners to predict what will happen next.
- 3 Tell learners you are going to teach them a new song to go with the story.
- 4 Say a few lines of the song clearly and slowly, and then ask learners to join in and sing together with you. It may be difficult for learners to remember all the words, so teach the song in parts.
- 5 Have pictures or props or do actions to help learners understand the language of the song.
- 6 Teach learners the actions for the song and have fun singing in more than one language.

#### Forming the letter

- 1 Remind learners of the focus sound. Ask learners if anyone's name starts with /r/ or if they can think of any other words that start with the sound /r/.
- 2 Teach learners an action associated with the sound. For example: Learners can make fists and pretend to be a boxer (**ramavili**).
- 3 Show learners how to write the letter **r**. Praise their attempts, then write a large letter on the board or in the air while saying the following: "Start at the dot, go down, up and over."
- 4 Let learners practise the letter formation in the air, on the mat, on each other's backs or on their hands. They can also try using their own bodies to make the letter.
- 5 Once you have modelled how to write the letter, go outside and encourage learners to use a stick to write the letter in the sand and walk on it.
- 6 Encourage learners to say the sound the letter makes as they write the letter.



#### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.



### Zwine vha do ḥoda:

- Zwipopai na dzisifhereswenda zwa nganea
- Bogisi ḥa maledere ḥi re na zwithu kana zwifanyiso zwine zwa thoma nga r: radio, raha, raisi, rokho, rinngi, ramavhengele, ramavili, raba, riboni



## Vhege ya 1 Duvha ḥa 3

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U ḥalutshedza nganea na ḥitambwa

- 1 Kha vha imbe luimbo.
- 2 Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi kha ḫi kona u humbula ḥhalutshedzo dza maipfi a bvaho kha mutevhe wa ndivho ya maipfi. Sa tsumbo: Kha vha vha humbele vhagudi uri vha vhudze tshirinwe tshithu khonani dzavho nga ipfi ḥiseke sa ḥa mbavhala, u bva afho nga ipfi ḥidenya sa ḥa tshidula musi tshi tshi khou fhura dziphukha, u bva afho nga ipfi ḥipfahalo, ipfi ḥo sinyuwaho sa ḥa ndau.
- 3 Kha vha nange vhagudi uri vha tambe sa vhaanewa nganeani.
- 4 Kha vha ambe nga muanewa muñwe na muñwe nganeani. Kha vha vhudze vhagudi vhane vha khou ya u vha kha ḥitambwa vha vha sumbedze dzisifhereswenda dzine dza ḫo shumiswa u ḥalutshedza nganea.
- 5 Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vhone (mudededzi) vha khou ya u vha muṭalutshedzi wa nganea ane a dovha a ḥivhiwa sa muanetsheli. Vhatambi vha vhagudi vha khou ya u tambo zwothe zwine vha zwi amba. Kha vha vha thuse u dzudzanya hune vha khou ya u ima hone.
- 6 Kha vha thome u ḥalutshedza nganea na u ḥutuwedza vhagudi u ita nyito dzi elanaho na maipfi avho musi kiłasi yothe i tshi khou ḥalela ḥitambwa.
- 7 Arali hu na tshifhinga, vha nga ḫi ḥodou dovholola ḥitambwa vha na vhagudi vho fhambanaho.

### Mabogisi a maledere

- 1 Kha vha humbele vhagudi uri vha dzule metheni vha vha sumbedze zwithu na zwifanyiso zwi re kha bogisi ḥa maledere. Kha vha vha vhudzise madzina a zwithu. Arali hu na vhagudi vha ambaho nyambo dzo fhambanaho, kha vha vha humbele uri vha vhudze kiłasi uri tshithu itscho vha tshi vhidza u ri mini nga luambo lwavho lwa ḥamuni. U bva afho vha ḫee ipfi nga luambo lwa u funza. Kha vha vha tendele vha fare zwithu kana zwifanyiso vha zwi fhirise zwi tshi mona na kiłasi.
- 2 Kha vha vhudzise dzimbudziso nga zwithu: "No no vhona tshirinwe tsha izwi naa? Itshi ri tshi shumisa u ita mini? Ndi muvhala munzani? Zwi pfalisa hani?"
- 3 Kha vha ambe madzina a zwithu musi vha tshi khou ombedzela mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi kona u pfa mubvumo wo sedzwaho.
- 4 Kha vha humbele vhagudi u amba dzina ḥa tshithu tshirinwe na tshirinwe vha ombedzele mubvumo wo sedzwaho musi vha tshi amba maipfi.
- 5 Nga murahu ha musi vho no guda mubvumo muswa, kha vha vha sumbedze ḥedere kha bogisi ḥa maledere vha ri: "Iyi ndi yone ndila ine ra ḥwala ngayo ḥedere ḥa r?" Kha vha tendele vhañwe vhagudi vha tshi oledzela n̄ha ha ḥedere kha mutibo nga minwe yavho.

### Mishumo ya tshigwada tshiṭuku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiṭuku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.



\* a \* b \* c

#### You will need:

- Puppets and props for the story
- A letter box containing objects or pictures of objects that start with **r**: radio, raha, raisi, rokho, rinngi, ramavhengele, ramavili, raba, riboni



## Week 1 Day 3


### Whole class activities

#### Storytelling and role play

- 1 Sing the song.
- 2 Ask learners if they can remember the meaning of words from the vocabulary list. For example: Ask them to say something to their friend in a **soft** voice like bushbuck, then in a **deep** voice like the frog when he was tricking the animals, then in a **loud, angry** voice like a lion.
- 3 Choose learners to play the characters in the story.
- 4 Talk about each character in the story. Tell learners who they are going to be in the role play and show them the props that will be used to tell the story.
- 5 Explain to learners that you (the teacher) are going to be the storyteller, also known as the narrator. The acting learners are going to act out everything you say. Help them to organise where they are going to stand.
- 6 Start telling the story and encourage learners to do the actions to match your words while the rest of the class watches the role play.
- 7 If there is time, you may want to repeat the role play with different learners.

#### Letter boxes

- 1 Ask learners to sit on the mat and show them the objects and pictures in the letter box one at a time. Ask them for the names of the objects. If there are learners who speak different languages, ask them to tell the class what they call the object in their home language. Then give the word in the language of instruction. Let them hold the objects or pictures and pass them around.
- 2 Ask questions about the objects: *"Have you seen one of these? What do we use this for? What colour is it? How does it feel?"*
- 3 Say the names of the objects while emphasising the focus sound. Ask learners if they can hear the focus sound.
- 4 Ask learners to say the name of each object and emphasise the focus sound when they say the words.
- 5 Once learners have practised the new sound, show them the letter on the letter box and say: *"This letter is how we write r."* Let some learners trace over the letter on the lid with their fingers.



#### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do ṭoda:

- Thevhekano khulu ya zwifanyiso

### Stella u ri:



Idzi ndi mbudziso  
dzo teaho u vhudziswa  
nga tshifanyiso tshiñwe na  
tshiñwe:

- “Ni kona u vhona nnyi?”  
(vhaanewa)
- “U khou ita mini?/Tshi khou  
ita mini?” (Maiti na nyito)
- “Ndi zwifhio zwiñwe zwine  
na kona u zwi vhona?”  
(sedzani hafhu)
- “Tshi ngafhi ...?” (u bula  
fethu/tshiimo)
- “Ndi ngani ni tshi  
humbula...?” (kuhumbulele  
kuswa, u amba  
mihumbulo)



## Vhege ya 1 Duvha la 4

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U vhekanya zwifanyiso

1 Kha vha imbe luimbo hafhu.

2 Kha vha ḋivhadze maipfi maswa a bvaho kha mitevhe wa ndivho ya maipfi.

3 Kha vha nange iñwe ya thevhekano ya zwifanyiso vha i imisela n̄tha. Kha vha vhudzise vhagudi zwine vha vhona, u bva afho vha ambe nga vhudalo.

4 Nga murahu ha musi vho no rera nga tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe, kha vha tshi nambatedze bodoni u itela uri vhagudi vha kone u tshi vhona. Kha vha vhe na vhutanzi ha uri zwifanyiso a zwiho kha thevhekano nga tshifhinga hetshi tsha mushumo.

5 Nga murahu ha musi vho no amba nga zwifanyiso zwothe, kha vha vhudzise vhagudi: “Zwifanyiso izwi zwi kha thevhekano kwayo naa?”

6 Kha vha humbele vhagudi uri vha sumba tshifanyiso tsha mathomoni ha nganea. Kha vha shumisane u dzudzanya thevhekano ya zwifanyiso uri nganea vhe na ndunzhendunzhe.

7 Kha vha ite uri vhagudi vha shela mulenzhe vho ḋala mafulufu kha kuitele ukwu. Kha vha vhudzise mbudziso dzi fanaho na: “Hu ḋo bvelela mini? Ndi nnyi ane a nga humbula tshipida tshi tevhelaho tsha nganea?”

8 Musi zwifanyiso zwi kha thevhekano kwayo, kha vha rambe vhagudi vha si gathi u talutshedza hafhu nganea nga thevhekano kwayo.

#### U thetshelesa mibvumo yo sedzwaho

1 Kha vha ḫalutshedze vhagudi uri vha khou ya imba luimbo nahone vha tea u thetshelesa nga vhuronwane mibvumo ya u fhedzisela. (tshuni: “Mary o vha a na ngwana ḫukhu”)

★ Mudededzi: “Ndi mubvumo ufhio une wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya? Ndi mubvumo ufhio une wa fhedzisela kha maipfi aya: gamu, ḫiromu na vemu.” (Ngafhadzo ya mudededzi ya uri vhagudi vha fhindule.)

★ Vhagudi vha amba mubvumo une wa fhedzisela kha ipfi, sa tsumbo: /mu/. Mudededzi vha ḫea ngafhadzo ya u imisela gunwe n̄tha u sumbedza u tenda.)

★ Mudededzi: “/mu/ ndi mubvumo une wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya! /mu/ ndi mubvumo une wa fhedzisela kha maipfi aya: gamu na ḫiromu na vemu.”

2 Kha vha shumise maipfi aya kha uyu mushumo:

- ★ /la/: fola, hamula, lamula, lebula, penisela, sibadela, swaramula, takala, tala, tumula, ḫafula, edela
- ★ /ri/: muri, mañari, ḫari, swiri, bigiri, bitiri, phiriphiri, jeri
- ★ /ra/: bara, awara, kamara, katara, baisigira, sosara
- ★ /ka/: daka, harika, haka, pułaka, ḫiraka, zwipuka
- ★ /ma/: ḫama, temba, ima
- ★ /gu/: bugu, gugu, dugu

### Mishumo ya tshigwada tshiñku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiñku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Big sequence pictures

#### Stella says:

These are useful questions to ask about each picture:



- "Who can you see?" (characters)
- "What is he/she/it doing?" (verbs and actions)
- "What else can you see?" (looking again)
- "Where is the ...?" (naming places/position)
- "Why do you think ...?" (creative thinking, expressing opinions)

## Week 1 Day 4

### Whole class activities

#### Sequencing pictures

- 1 Sing the song again.
- 2 Introduce new words from the vocabulary list.
- 3 Choose one of the sequence pictures and hold it up. Ask learners what they see, then talk about the picture in detail.
- 4 Once you have discussed each picture, stick it on the board so learners can see it. Make sure the pictures are not in sequence at this stage of the activity.
- 5 After talking about all the pictures, ask learners: "*Are the pictures in the correct order?*"
- 6 Ask learners to point out the picture for the beginning of the story. Work together to arrange the sequence of the pictures so the story makes sense.
- 7 Keep learners actively involved in this process. Ask questions like: "*What happened next? Who can remember the next part of the story?*"
- 8 When the pictures are in the correct order, invite a few learners to retell the story in the correct sequence.



#### Listening for focus sounds



- 1 Explain to learners that you are going to sing a song and they must listen carefully to the end syllable in the words (*tune: "Mary had a little lamb"*).

- ★ Teacher: "*What's the syllable that ends these words, ends these words, ends these words? What's the syllable that ends these words: gamu, diromu and vemu.*" (*Teacher signals for learners to respond.*)
- ★ Learners say the syllable that ends the word, for example: /mu/. (*Teacher gives thumbs-up sign.*)
- ★ Teacher: "*/mu/ is the syllable that ends these words, ends these words, ends these words! /mu/ is the syllable that ends these words: gamu, diromu and vemu.*"


- 2 Use these words for this activity:

- ★ /la/: fola, hamula, lamula, lebula, penisela, sibadela, swaramula, takala, tala, tumula, ṭafula, edela
- ★ /ri/: muri, maṭari, ḡari, swiri, bigiri, biṭiri, phiriphiri, ḡeri
- ★ /ra/: bara, awara, kamara, kaṭara, baisigira, sosara
- ★ /ka/: daka, harika, haka, pulaka, ḡiraka, zwipuka
- ★ /ma/: ḡama, tema, ima
- ★ /gu/: bugu, gugu, dugu

#### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do ṭoda:

- Zwipopai zwa nganea
- Bammbiri ḥa filipitshati, makara
- Kubege kuṭuku ku rena zwifanyiso kana zwithu zwa phukha dza ḫaka zwa tsimuni zwi rena maipfi a madungo manzhi a elanaho na tshiṭori

## Vhege ya 1 Duvha ḥa 5

### Mishumo ya kiłasi yoṭhe

#### U ita, u ola na u ḥwala

- 1 Kha vha ambe hezwi kha vhagudi: "Namusi ri khou ya u ḥwala nganea yashu nga ha ḫinwe ya phukha dži re kha nganea. Kha ri nange uri ri khou ya u ḥwala nga ha phukha ifhio." Kha vha sumbedze vhagudi zwifanyiso zwa phukha dži bvaho kha nganea. Musi vho no nanga phukha ine vha khou ya u ḥwala nga hayo, kha vha vhee tshifanyiso tsha phukha vhukati ha bammbiri.
- 2 Kha vha shumise mbudziso dži tevhelaho u itela uri dži vha endedze kha ndila ya u ḥwala nganea:
  - ★ Kha vha humbele vhagudi uri vha humbule nga ha dzina ḥa phukha nahone vha ḥwale dzina ḥayo fhasi.
  - ★ Kha vha humbele vhagudi uri vha vha ḫee mihibulo ya uri phukha dži dzula ngafhi. Kha vha ḥaluse afho fhethu nga fhungo nahone vha ḥi ḥwale fhasi.
  - ★ Kha vha rere nga ha zwine phukha ya takalela u zwi ḥa. Musi vho no tendelana, kha vha zwi ḥwale fhasi.
  - ★ Kha vha humbele vhagudi uri vha vha ḫee mihibulo ya nga ha zwithu zwe phukha ya vhuya ya zwi ita ḫinwe ḫuvha. Kha vha nange muhumbulo muthihi nahone vha u ḥwale fhasi.
  - ★ Kha vha ambe nga zwine zwa ḫo itea phanda; kha vha ḥwale maipfi a vhagudi.
  - ★ Kha vha rere nga ha uri vha humbula u nga nganea yo fhelisa hani; kha vha ḥwale ḥi fhungo.
- 3 Zwino kha vha vhalele vhagudi nganea vha tshi khou shumisa mabogisi uri a vha thus. Arali hu tshi kha ḫi vha na tshifhinga, kha vha humbele vha ḫinwe vhagudi uri vha sumbedzele nganea. Kha vha nambatedze bammbiri ḥa filipitshati ḥi re na nganea luvhondoni.

#### U ḫanganisa na u khethekanya (madungo)

- 1 Kha vha sumbedze vhagudi zwifanyiso zwa phukha dza ḫaka. Kha vha humbele vhagudi vha vha thus u rina tshifanyiso tshi ḫinwe na tshi ḫinwe vha nambatedze tshifanyiso kha luvhondo kana kha tshi vhee kha khabodo uri vhagudi vhothe vha kone u vhona.
- 2 Vha vhee zwifanyiso kha bege. Kha vha ḫange mugudi, vha mu humbele uri a dzhi tshifanyiso tshithihi tshi bvaho kha bege. Vha tea u lingedza u amba dzina ḥa phukha dza ḫaka nga u ongolowa, vha tshi khou zwi vundekanya kha madungo.
- 3 Vhagudi vha tea u ḫi thetselesa kha zwine vha amba, na u ḫanganisa madungo fhethu huthihi u ita ipfi ḥi thihi.



### Mishumo ya tshigwada tshiṭuku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiṭuku, milayo ya mushumo muṇwe na muṇwe na kuitele kwa u khwinisa.





\* a \* b \* c

#### You will need:

- Puppets from the story
- Flipchart paper, whiteboard marker
- A small bag with pictures or objects of wild animals that are multisyllabic words relating to the story

## Week 1 Day 5

### Whole class activities

#### Make, draw and write

- 1 Say to learners: “Today we are going to write our own story about one of the animals in the story. Let’s choose which animal to write about.” Show learners the pictures of the animals from the story. Once you have chosen which animal to write about, place the picture of the animal in the middle of the paper.
- 2 Use the following questions to guide the story writing process:
  - ★ Ask learners to think of a name for the animal and write down its name.
  - ★ Ask learners for ideas about where the animal lives. Describe this place in a sentence and write it down.
  - ★ Discuss what the animal likes to eat. Once you have agreed, write this down.
  - ★ Ask learners for ideas about something the animal did one day. Choose one of the ideas to write down.
  - ★ Talk about what happened next; write the learners’ words.
  - ★ Discuss how they think the story ended; write this sentence.
- 3 Now read the story to the learners using the boxes to help you. If there is time, you can ask some of the learners to illustrate the story. Stick the flipchart paper with the story on the wall.

#### Blending and segmenting (syllables)

- 1 Show learners the pictures of wild animals. Ask learners to help you name each picture and stick the pictures on the wall or place them on the carpet so that all the learners can see them.
- 2 Then put the pictures in a bag. Choose a learner, and ask them to take one of the pictures out of the bag. They must try and say the name of the wild animal slowly, breaking it into syllables.
- 3 The other learners must listen to what they are saying, and blend the syllables together to make the word.




### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.




# Mishumo ya tshigwada tshiṭuku ya Vhege ya 1

Zwine vha do Ყoda	Mishumo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Siaṭari ḥi si naho tshithu ḥa A4 ḥa mugudi muṇwe na muṇwe</li> <li>Khirayoni dza pfuraṇotshi khulwane</li> </ul>  <div style="background-color: #e0e0ff; padding: 10px;">  <p><i>Kha tshifhinga itshi tsha Ძwaha, vhagudi vha nga kha Ჩi vha na vhudifhinduleli vhunzhi ha u lingeda u Ძwala nga vhone vhone. Vha songo vhilaela arali vhaṇwe vhagudi vha tshi Ძwala maledere malapfu hu si na tshikhala.</i></p> </div>	<p><b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u Ძwala ha vhana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha Ძwale Ჩohoho ya nganea nga nt̄ha ha siaṭari ḥi si naho tshithu ḥa mugudi muṇwe na muṇwe hu sa athu thoma ngudo.</li> <li>Kha vha humbele vhagudi uri vha sumbe maipfi a Ჩohoho musi vha tshi a vhala o Ძangana.</li> <li>Kha vha vhudzise vhagudi uri ndi tshipiḍa tshifhio tsha nganea tshe vha tshi takalela lwa khwinesa. Kha vha nee dziwē khumbudzo.</li> <li>Kha vha Ძutuwedze vhagudi u ola tshipiḍa tshavho tsha nganea tshine vha tshi funesa.</li> <li>Kha vha ambe vhupifi kana vha humbele mugudi muṇwe na muṇwe uri a vha vhudze nga nyolo yawe.</li> <li>Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi nga tama u Ძwala zwiṇwe zwithu nga tshifanyiso tshavho kana arali vha tshi nga tama uri vhone vha vha Ძwale.</li> <li>Arali vhagudi vha tshi nga tama uri vhone vha vha Ძwale, kha vha ite uri vha shele mulenzhe nga u vha humbelo vha ambe maipfi nga u ongolowa musi tshi khou a Ძwala fhasi. Kha vha shumise muhumbulo musi vha tshi Ძwala fhungo.</li> <li>Kha vha Ძwale zwenezzo zwine vhagudi vha vha vhudza zwone, ipfi nga ipfi, kana vha vhudzise vhagudi arali vha tshi tendelana nazwo hu sa athu itwa tshanduko iñwe na iñwe kha maipfi. Kha vha humbule u Ძwala nga vhudele na nga ndila i vholalaho.</li> <li>Musi vho no fhedza u Ძwala, kha vha Ძutuwedze vhagudi uri vha vhale fhungo na vhone. Kha vha sumbe ipfi iñwe na iñwe musi vha tshi ḥi vhalo na u dzhiela nt̄ha u didina havho.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Khanganyiso dza zwipopai</b></li> <li>Zwipopai zwa nganea</li> <li>Bammbiri ḥa A4</li> <li>Khirayoni dza pfuraṇotshi khulwane</li> </ul>	<p><b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha Ძalutshedze vhagudi uri vha tea u thoma nga u vhekanya zwipiḍa nga muvhala wa phukha iñwe na iñwe, u bva afho vha Ძume zwipiḍa uri zwi vhumbé phukha i bvaho kha nganea. Kha vha vha sumbedze zwiṇwe zwa zwipiḍa zwa muvhili zwa dziphukha (musingo, milenzhe, dzindevhe) vha Ძalutshedze uri vha tea u lavhelesa zwipopai u vhonea uri zwipiḍa zwa muvhili zwi Ძumiwa ngafhi.</li> <li>Musi vho no fhedza phazili dza dziphukha, vha nga kona u nanga phukha nthihi uri vha i ole.</li> </ol> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzibugu, mimagazini, zwibugu zwiṭuku zwo petwaho, Dzibugu Khulu na mabammbiri a khungedzelo</li> </ul> 	<p><b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muṇe</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha range phanḍa tshigwada u ya khoneni ya bugu kana vha nee tshigwada thuli ya dzibugu.</li> <li>Zwine vha nga thoma ngazwo, vha nga tewa nga u thusa vhagudi u nanga bugu, magazini kana kubugwana kwune vha nga kwu takalela u kwu vhala.</li> <li>Kha vha sumbedze kuvulele kwa bugu na u fhenda masiṭari khayo. Kha vha sumbedze vhagudi zwiṇwe zwa zwifanyiso u bva afho vha Ძutuwedze vhagudi uri muṇwe na muṇwe a nange tshithu tshine a Ძifhelwa ngatsho a tshi tshi vhalo.</li> <li>Kha vha dalele khone u itela u lavhelesa na u Ძutuwedza u vhala ha vhagudi.</li> </ol>



\* a \* b \* c


## Small group activities for Week 1

You will need	Activities
<ul style="list-style-type: none"><li>• A blank A4 page for each learner</li><li>• Jumbo wax crayons</li></ul>  <div><p>At this time of the year, learners might be more confident to try to write themselves. Don't worry if some learners write a long string of letters without spaces.</p></div>	<p><b>Activity 1: Drawing and emergent writing</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Write the title of the story at the top of each learner's blank page before the lesson.</li><li>2 Ask learners to point to the words of the title as you read them together.</li><li>3 Ask learners what part of the story they liked best. Give some suggestions.</li><li>4 Encourage learners to draw their favourite part of the story.</li><li>5 Make a comment or ask each learner to tell you about their drawing.</li><li>6 Ask learners if they would like to write something about their picture or if they would like you to write for them.</li><li>7 If learners would like you to write for them, keep them involved by asking them to say the words slowly as you write them down. Think aloud as you write their sentence.</li><li>8 Write exactly what learners tell you, word for word, or ask learners if they agree before making any changes to their wording. Remember to write neatly and clearly.</li><li>9 When you have finished writing, encourage learners to read the sentence with you. Point to each word as you read and acknowledge their efforts.</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Puppet puzzles</li><li>• Story puppets</li><li>• A4 paper</li><li>• Jumbo wax crayons</li></ul>	<p><b>Activity 2: Puzzles and games</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Explain to learners that they must first sort the pieces by the colour of each animal, and then put the pieces together to make each animal from the story. Show them some of the body parts of the animals (trunk, legs, ears) and explain that they must look at the puppet to see where the body parts fit together.</li><li>2 Once they have completed the animal puzzles, they can choose one animal to draw.</li></ol> 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Books, magazines, folded little books, Big Books and leaflets</li></ul> 	<p><b>Activity 3: Independent reading</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Lead the group to the book corner or give the group a pile of books.</li><li>2 Open a book and page through it while demonstrating to learners how to handle the pages and the book carefully. Show learners some of the pictures and then encourage them to each choose something to enjoy reading.</li><li>3 To begin with, you may need to help learners to choose a book, magazine or leaflet that they would like to read.</li><li>4 Visit the corner to observe and encourage the learners' reading.</li></ol>



## Zwine vha do toda

- Tshipopai tsha ndau kana tshifanyiso tsha ndau ya nduna i re na mamvele
- Mugudi muñwe na muñwe: tshipida tsha bammbiri ja A5, bammbiri ja muvhala wa swiri, kana wa buraweni na wa ṭađa ja u olela khalo na u gera zwitendeledzi, tshigero, dzikhiyaroni ntswu kana dzikoki, na rolo ya thishu kana tshipida tsha bammbiri ja A5, zwivhumbeo zwa tshitendeledzi uri zwi oledzelwe khazwo hu tshi moniwa nazwo



- Dzisiphereswenda: dzithotshi, misiamelo, bege dza u edela, mulilo wa kholekhole wa gammbani u re na matanda na mabammbiri a muvhala wa swiri, ṭađa na matswuku a u vhasa mulilo, zwifanyiso zwa makandelo a phukha dzo fhambanaho u itela u ita vhuṭala u mona na dennde, nguvho kana labi ja u ita dennde, kubugwana na penisela ya u ṙwala madzina a phosho ya phukha dzine vha dzi pfa musi vha gammbani

## Mishumo

### **Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha Misipha havhudi na muñwalo**

- Kha vha sumbedze vhagudi tshipopai tsha ndau kana tshifanyiso tsha ndau vha vhudzise arali hu na muñwe ane a ḥivha uri vhukuse ho monaho na tshifhañwo tsha ndau hu vhidzwa u pfi mini (mamvele).
- Kha vha ṭalutshedze vhagudi uri vha khou ya u ita tshifhañwo tsha ndau vha tshi khou shumisa zwitendeledzi zwa mabammbiri.
- Vha tea u thoma nga u gera zwipiđa zwivhili zwa zwitendeledzi. Vha nga oledzela kha tshitsimbi vha tshi mona natsho u itela tshitendeledzi tshihulwane na u oledzela vha tshi mona na rolo ya thishu u itela tshitendeledzi tshiñuku. Vha tea u nambatedza tshitendeledzi tshiñuku vhukati ha tshitendeledzi tshihulwane vha ole ninga, mulomo, mađo na vhulebvu zwa ndau. U bva afho vha nga gera u mona na lumeme lwa tshitendeledzi tshihulwane u ita mamvele. Musi vho no fhedza, vha nga nambatedza ndau yavho kha bammbiri ḥavho ji si naho tshithu kana vha nga vha thusa u dici sitepuñara kha rolo ya thishu.



### **Mushumo wa 5: U shumiswa ha zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana**

- Kha vha range phanđa tshigwada tshi ye kha khone uri tshi shumise zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana vha vha sumbedze dzisiphereswenda ntswa.
- Kha vha vha ṭalutshedze uri vha khou ya u ḥiita u nga vha khou ya gammbani lwa vhusiku vhuthihi ngei vhugalaphukha. Vha tea u ita dennde vha tshi khou shumisa zwidulo na dzinguvhho. Vhañwe vhagudi vha nga ḥiita u nga vha phukha dzo fhambanaho dzine dza khou ita phosho u mona na gammiba, sa tsumbo, ndau i tshi khou vhomba na u dodoma i tshi mona, ndou i tshi khou ja mađari. Kha vha dalele khone luthihi lwa fhasisa u lavhelesa na u ṭuṭuwedza mutambo wa nga vhagudi.






★ a ★ b ★ c

## You will need

- The lion puppet or a picture of a male lion with a mane
- For each learner: an A5 piece of paper, orange or brown and yellow paper to draw and cut out circles, scissors, black crayons or kokies, either a toilet roll or an A5 piece of paper, circular shapes to trace around



- Props: torches, pillows, sleeping bags, a pretend campfire with logs and coloured paper in orange, yellow and red to make a fire, pictures of different animal footprints to make tracks around the tent, a blanket or fabric to make a tent, a notebook and pencil to write down the names of the animal noises they hear while they are camping

## Activities

### Activity 4: Fine motor skills and handwriting

- Show learners the lion puppet or a picture of a lion and ask if anyone knows what the fur around a lion's face is called (a mane).
- Explain to the learners that they are going to make a lion's face using the circles of paper.
- They must start by cutting out two circles. They can trace around a tin for a bigger circle, and trace around a toilet roll for a smaller circle. They must stick the smaller circle in the middle of the bigger circle and draw the lion's nose, mouth, eyes and whiskers. Then they can cut around the edge of the bigger circle to make a mane. When they have finished, they can stick the lion on their blank page or you can help them staple it onto a toilet roll.



### Activity 5: Pretend play

- Lead the group to the pretend play corner and show them the new props. Explain to them that they are going to pretend to go on a night time camp in a game reserve. They must make tents using chairs and blankets. Some learners can pretend to be different animals making noises around the camp, for example, a lion roaring and creeping around, an elephant eating leaves.
- Visit the corner at least once to observe and encourage the learners' pretend play.





### Zwine vha do ṭoda:

- Khophi **ntswu** na **tshena** ya thevhekano ya zwifanyiso ya mugudi muñwe na muñwe
- Bammibiri ḥa A4 ḥi si na tshithu ḥa mugudi muñwe na muñwe, zwigero, gułuu

## Vhege ya 2 Duvha ḥa 1

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### Huñwe u vhekanya zwifanyiso



- Kha vha thome nga vhagudi vho dzulaho metheni. Kha vha nange vhagudi vhane vha do ima phanda ha kiłasi, muñwe na muñwe o fara nthihi ya thevhekano ya zwifanyiso ya muvhala (zwi siho kha thevhekano kwayo).
- Kha vha vhudzise vhagudi arali zwifanyiso zwi kha thevhekano kwayo. Kha vha vha humbele u sumba tshifanyiso tshine tsha fanelu u vha mathomoni a nganea.
- Vho ḥangana sa tshigwada, kha vha humbele vhagudi vhane vho fara zwifanyiso uri vha zwi tshimbidze u swikela nganea tshi pfala. Kha vha vhudzise mbudziso dzi fanaho na: "Ndi nnyi ane a nga humbula uri hu do itea mini?"
- Nga murahu ha musi vho ita uri nganea vhe kha thevhekano, vhagudi vha tea u ya ḥafulani dzavho.
- Vha humbele vhagudi vha gere zwifanyiso zwitshena na zwitswu, vhone vha zwi dzudzanye nga thevhekano i re yone khathihi na u zwi nambatedza kha siałari ḥi si na tshithu. Vha monemone kiłasini nahone vha thuso ho teaho. Mishumo uyu u a shuma kha u linga vhukoni ha vhagudi ha u vhea zwiwo zwiwlune zwa nganea nga thevhekano i re yone.
- Musi vhagudi vho no ḥaphudza thevhekano ya zwifanyiso zwavho, vha fhe mugudi muñwe na muñwe kubugu kutuku. Arali hu na tshifhinga, vhagudi vha nga "vhalela" kubugwana kwavho mushumisani kiłasini.
- Kha vha ḥutuwedze vhagudi u ḥuwa na dzibugu hayani uri vha dzi vhale na miña yavho.



### U ḥivhadza mubvumo u bva kha nganea

- Kha vha humbele vhagudi vha dzule metheni vha vha thetshelene nga vhuronwane. Kha vha ambe maipfi aya a bvaho kha nganea: "valiwa, vothi, vula, vuliwa, vulea, vuwa. Ni a kona u pfa mubvumo wo sedzwaho: **vothi, vula, vuliwa naa?** Ee, ni khou amba zwone! Yothe i na mubvumo wa /v/."
- "Thetshelanesi nga vhuronwane, aya ndi mañwe a maipfi manzhi a thomaho nga /v/: veta, vuluvulu, voda, vemu, veni, vese, vili, vumba, viniga." (Kha vha ombedzele mubvumo wa mathomoni musi vha tshi amba maipfi aya).
- Kha vha ambe mubvumo wa /v/ nga ndila i pfalaho vha vhudze vhagudi uri vha sedze mulomo wavho nga vhuronwane.
- Kha vha humbele vhagudi uri vha ambe mubvumo wa /v/: "**v-v-v**". Kha vha ite uri izwi zwi takadze: Kha vha zwi ambele fhasi, zwi pfalese, kha luhondo, kha silini na kha vhone vhane.

### Mishumo ya tshigwada zwiłuku

Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vha do vha vha tshi khou shuma nga zwigwada zwiłuku ḥuvha ḥinwe na ḥinwe. Kha vha ḥalutshedze na u sumbedza uri mushumo muñwe na muñwe u itiswa hani na u ḥalutshedza u sielisana ḥuvha ḥinwe na ḥinwe. Kha vha ḥalutshedze kuitele kwa u khwinisa.



\* a \* b \* c

#### You will need:

- A photocopy of the **Black and white sequence pictures** for each learner
- A blank A4 paper for each learner, scissors, glue

## Week 2 Day 1

### Whole class activities

#### More sequencing pictures



- 1 Begin with learners sitting on the mat. Choose learners to stand in front of the class, each holding one of the colour sequence pictures (not in the correct order).
- 2 Ask learners if the pictures are in the correct order. Ask them to point out the picture which should be at the beginning of the story.
- 3 Together as a group, ask learners who are holding the pictures to move around until the story makes sense. Ask questions such as: "Who can remember what happened next?"
- 4 Once you have sequenced the story, learners must move to their tables.
- 5 Ask learners to cut out the black and white pictures, arrange them in the correct order and then glue them on a blank page. Walk around the class and assist where necessary. This activity is useful for assessing the learners' ability to put the main events of the story in the correct order.
- 6 Once learners have completed their sequence pictures, give each learner a little book. If there is time, they should "read" their little book to a partner in the class.
- 7 Learners can take the books or sequence pictures home to read with their families.




#### Introducing a sound from the story

- 1 Ask learners to sit on the mat and listen carefully. Say these words from the story: "valiwa, vothi, vula, vuliwa, vulea, vuwa. Can you hear the focus sound: **vothi, vula, vuliwa?** Yes, you are right! They all have the sound /v/.
- 2 "Listen carefully, here are some more words with /v/: veta, vuluvulu, voda, vemu, veni, vese, vili, vumba, viniga." (Emphasise the focus sound as you say these words.)
- 3 Say the sound /v/ clearly and tell learners to watch your mouth carefully.
- 4 Ask learners to say the sound /v/: "**v-v-v-**". Make this fun: Say it softly, loudly, to the wall, to the ceiling and to each other.

### Small group activities

Explain that learners will be working in small groups each day. Explain and show how each activity is done and explain the daily rotation. Explain the tidy-up process.



### Zwine vha do ḥoda:

- Bugu Khulu: *Mueni wa Mbavhala*
- Thempileithi ya ḥedere ja "v" ya A5 ya mugudi muñwe na muñwe

## Vhege ya 2 Duvha la 2


### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U vhala nga u sielisana – Bugu Khulu

- Kha vha ṭuṭuwedze vhagudi u sedza tshifanyiso tshihulwane vha ambe nga zwine vha vhona na zwine vha zwi ḥivha.
- Kha vha vhalele kiłasi ṭhoho ya nganea. Kha vha sumbe ipfi ḥiñwe na ḥiñwe musi vha tshi ḥiñwe. Kha vha i vhale hafhu vha humbele vhagudi uri vha vhale na vhone.
- Kha vha dzhie vhagudi vha fhende zwifanyiso zwa bugu, vha rere nga zwifanyiso na u ṭuṭuwedza vhagudi u vhudzisa dzimbudziso.
- Kha vha sumbe nomboro dza masiañari vha ambe uri ndi ifhio nomboro ine ya do tevhela.
- Musi vho no 'fhenda' bugu yothe, kha vha humele mathomoni vha vhale ṭhoho hafhu. Kha vha vule masiañari vha vhale fhungo ḥiñwe na ḥiñwe nga ipfi ḥiñwe pfalaho. Kha vha sumbe ipfi ḥiñwe na ḥiñwe musi vha tshi ḥiñwe vhala.
- Kha vha vhale bugu hafhu vha ṭuṭuwedze vhagudi uri vha 'vhale' na vhone.



#### U vhumba ḥedere



- Kha vha humbudze vhagudi mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali hu na dzina la muñwe ḥine la thoma nga /v/ kana arali vha tshi nga humbula mañwe maipfi ane a thoma nga mubvumo wa /v/.
- Kha vha funze vhagudi nyito i ṭumaniwaho na mubvumo. Sa tsumbo: Vhagudi vha nga veta lukanda lwavho zwavhuđi kha zwandža zwavho vha tshi amba: **veta, veta**.
- Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi zwi humbula uri ḥedere la **v** ḥiñwe hani. Kha vha khode u lingedza havho, u bva afho vha ḥwale ḥedere ḥihulwane bodoni kana tuyani musi vha tshi khou amba zwi tevhelaho: "Thomani kha tshithoma, ni ye fhasi na ntha."
- Kha vha tendele vhagudi vha gude mbumbo ya ḥedere tuyani, khaphetheni, miñanani yavho kana zwandži zwavho. Vha nga dovha vha lingedza u shumisa muvhili wavho u vhumba ḥedere.
- Nga murahu ha musi vho no sumbedza uri ḥedere ḥiñwe hani, kha vha ye nn̄da vha ḥnee mugudi muñwe na muñwe mudzio u re na mađi na bulatsho ya u pennda. Vhagudi vha nga pennda ḥedere lunzhilunzhi nga mađi kha phevimennde.
- Kha vha ṭuṭuwedze vhagudi u amba mubvumo une ḥedere la u ita musi vha tshi ḥwala ḥedere.

### Mishumo ya tshigwada tshiñuku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiñuku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Big Book: *Bushbuck's visitor*
- Letter template "v" for each learner

## Week 2 Day 2


### Whole class activities

#### Shared reading – Big Book

- 1 Encourage learners to look at the cover picture and talk about what they see and recognise.
- 2 Read the title of the story to the class. Point to each word as you read. Read it again and ask learners to read with you.
- 3 Take learners on a picture walk through the book, discussing the pictures and encouraging learners to ask questions.
- 4 Point out the page numbers and talk about what number will come next.
- 5 When you have "walked" through the whole book, go back to the beginning and read the title again. Then turn the pages and read each sentence in a clear and natural voice. Point to each word as you read.
- 6 Read the book again and encourage learners to "read" with you.



#### Forming the letter



- 1 Remind learners of the focus sound. Ask learners if anyone's name starts with /v/ or if they can think of any other words that start with the sound /v/.
- 2 Teach learners an action associated with the sound. For example: Learners can gently scratch the skin on their arm while saying: **veta, veta**.
- 3 Show learners how to write the letter **v**. Praise their attempts, then write a large letter on the board or in the air while saying the following: "Start at the dot, go down and up."
- 4 Let learners practise the letter formation in the air, on the mat, on each other's backs or on their hands. They can also try using their bodies to make the letter.
- 5 Once you have modelled how to write the letter, go outside and give each learner a container with water and a paintbrush. Learners can paint a letter many times in water on the paving.
- 6 Encourage learners to say the sound the letter makes as they write the letter.


### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.



### Zwine vha do ṭoda:

- Bogisi ḥa maledere ḥi re na zwithu kana zwifanyiso zwine zwa thoma nga **v**: vothi, vuluvulu, vođa, veni, vese, vili, vumba, viniga



## Vhege ya 2 Duvha ḥa 3

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U guda u thetshela

- Kha vha thome mushumo wa qamusi wa u thetshela nga u amba uri: "Ndi khou ṭoda ni tshi vala maṭo, u bva afho ndi do kona u ita mubvumo. Ndi khou ṭoda ni tshi thetshela nga vhulondi nahone ni imise tshanda arali ni tshi ḫivha uri mubvumo uyu ndi ifhio."
- Kha vha ite mibvumo yo no fana na u khokhonya kha ṭafula, u vhanda zwanda, u lidza tsimbi ṭhukhu, u lidza minwe, u tamba noti kha tshilidzo tsha muzika. Musi vho no ita iyo mibvumo na vhagudi vho no wana uri ndi ifhio, kha vha ite mutevhe wa mibvumo miṭanu. Vha dovholele mutevhe uyo, fhedzi vha sie mubvumo muthihi nnda - vhagudi vha tea u wana mubvumo u siho/wo no ṭahela.
- Kha vha ambe izwi kha vhagudi: "Zwino ngauri no no guda u thetshela nga vhuronwane, ndi khou ya u amba maṇwe a maipfi ni tea u mmbudza uri ndi ḥifhio ḥi ne ḥo ngo ḫowelea nnda. Thetshelasani nga vhuronwane maipfi othe musi ni saathu lingedza na u vumba. Vheani tshanda tshantu n̄tha ha ḫohoho yaṇu arali ni tshi humbula uri ni a ḫivha phindulo."
  - mbavhala, tshiḍula, tshokoleithi, ndau (tshokoleithi a si tshipuka)
  - dzīthoho, bugu, mahaḍa, magona (bugu a si tshipiḍa tsha muvhili)
  - rokho, badzhi, zwienda, swigiri (swigiri a si tshiteṇwa tsha zwiambaro)
  - shaka, ḥotshi, khovhe ya vhimbi, dolifini (ḥotshi a si tshipuka tsha mađini)
  - kherotsi, madabula, tshidulo, khavhishi (tshidulo a si muroho)

#### Mabogisi a maledere

- Kha vha humbele vhagudi uri vha dzule metheni vha vha sumbedze zwithu na zwifanyiso zwi re kha bogisi ḥa maledere. Kha vha vha vhudzise madzina a zwithu. Arali hu na vhagudi vha ambaho nyambo dzo fhambanaho, kha vha vha humbele uri vha vhudzise kilasi uri tshithu itscho vha tshi ḫhidza u ri mini nga luambo lwavho lwa ḫamuni. U bva afho vha ḫee ipfi nga luambo lwa u funza. Kha vha vha tendele vha fare zwithu kana zwifanyiso vha zwi fhirise zwi tshi mona na kiłasi.
- Kha vha vhudzise dzimbudziso nga zwithu: "No no vhona tshiñwe tsha izwi naa? Itshi ri tshi shumisa u ita mini? Ndi muvhala munzani? Zwi pfalisa hani?"
- Kha vha ambe madzina a zwithu musi vha tshi khou ombedzela mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi kona u pfa mubvumo wo sedzwaho.
- Kha vha humbele vhagudi u amba dzina ḥa tshithu tshiñwe na tshiñwe vha ombedzele mubvumo wo sedzwaho musi vha tshi amba maipfi.
- Nga murahu ha musi vho no guda mubvumo muswa, kha vha vha sumbedze ḫedere kha bogisi ḥa maledere vha ri: "Iyi ndi yone ḫdila ine ra ḫwala ngayo ḫedere ḥa **v**?" Kha vha tendele vhañwe vhagudi vha tshi oledzela n̄tha ha ḫedere kha mutibo nga minwe yavho.



### Mishumo ya tshigwada tshituku


Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshituku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- A letter box containing objects or pictures of objects that start with **v**: vothi, vuluvulu, voda, veni, vese, vili, vumba, viniga



## Week 2 Day 3


### Whole class activities

#### Learning to listen

- 1 Begin today's listening activity by saying: "*I want you to close your eyes, then I am going to make a sound. I want you to listen carefully and put up your hand if you can tell me what sound it is.*"
- 2 Make sounds such as knocking on the table, clapping your hands, ringing a small bell, clicking your fingers, playing a note on a musical instrument. Once you have made the sounds and learners have identified them, make a sequence of five sounds. Then repeat the sequence, but leave one sound out – learners must identify the missing sound.
- 3 Say to learners: "*Now that we have practised listening carefully, I am going to say some words and you must tell me which one is the odd one out. Listen carefully to all the words before you try and guess. Put your hand on your head if you think you know the answer.*"
  - ★ bushbuck, frog, chocolate, lion (chocolate is not an animal)
  - ★ heads, books, shoulders, knees (a book is not a body part)
  - ★ dress, jacket, shoes, sugar (sugar is not an item of clothing)
  - ★ shark, bee, whale, dolphin (a bee is not a sea animal)
  - ★ carrot, potato, chair, cabbage (a chair is not a vegetable)


#### Letter boxes

- 1 Ask learners to sit on the mat and show them the objects and pictures in the letter box one at a time. Ask them for the names of the objects. If there are learners who speak different languages, ask them to tell the class what they call the object in their home language. Then give the word in the language of instruction. Let them hold the objects or pictures and pass them around.
- 2 Ask questions about the objects: "*Have you seen one of these? What do we use this for? What colour is it? How does it feel?*"
- 3 Say the names of the objects while emphasising the focus sound. Ask learners if they can hear the focus sound.
- 4 Ask learners to say the name of each object and emphasise the focus sound when they say the words.
- 5 Once learners have practised the new sound, show them the letter on the letter box and say: "*This letter is how we write v.*" Let some learners trace over the letter on the lid with their fingers.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.



Zwine vha do ṭoda:


- Khophi ya **Siaṭari ḥa u vhala na u ita ḥa**  
mugudi muñwe na muñwe
- Khirayoni dza pfurañotshi khulwane

## Vhege ya 2 Duvha ḥa 4


### Mishumo ya kiłasi yoþe

#### U vhala na u ita

- Kha vha vhudze vhagudi uri vha lavhelese mutevhe kha siaṭari ḥa mushumo vha ambe nga zwine vha vhona (dzinomboro, zwifanyiso na maipfi).
- Vha humbudze vhagudi uri vha khou ya u "vhala" mutevhe muñwe na muñwe, vha ite zwine wa amba.
- Vha lingedze u sa vhala mutevhe na vhagudi, fhedzi vh vha ṭuṭuwedze uri vha vhale mutevhe woþe vha sa athu u thoma u ola.
- Vho mone-mone kiłasini musi vhagudi vha tshi khou shuma, vha vha fhe thikhedzo ho fanelaho.
- Vha humbudze vhagudi uri vha sedze mutevhe hafhu nga murahu ha musi vho no fhedza u "vhala" na u ola, vha kone u vheya thiki tsini na mutevhe muñwe na muñwe musi vho no fhedza mushumo.



#### U thetshelesa mibvumo yo sedzwaho



- Kha vha ṭalutshedze vhagudi uri vha khou ya imba luimbo nahone vha tea u thetshelesa nga vhuronwane mibvumo ya u fhedzisela. (tshuni: "Mary o vha a na ngwana ṭhukhu")

- ★ Mudededzi: "Ndi mubvumo ufhio une wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya? Ndi mubvumo ufhio une wa fhedzisela kha maipfi aya: gamu, diromu na vemu." (Ngafhadzo ya mudededzi ya uri vhagudi vha fhindule.)
- ★ Vhagudi vha amba mubvumo une wa fhedzisela kha ipfi, sa tsumbo: /mu/. (Mudededzi vha nea ngafhadzo ya u imisela gunwe n̄tha u sumbedza u tenda.)
- ★ Mudededzi: "/mu/ ndi mubvumo une wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya, wa fhedzisela kha maipfi aya! /mu/ ndi mubvumo une wa fhedzisela kha maipfi aya: gamu na diromu na vemu."

- Kha vha shumise maipfi aya kha uyu mushumo:

- ★ /la/: fola, hamula, lamula, lebula, penisela, sibadela, swaramula, takala, tala, tumula, tafula, edela
- ★ /ri/: muri, maṭari, n̄ari, swiri, bigiri, bit̄iri, phiriphiri, leri
- ★ /ra/: bara, awara, kamara, kaṭara, baisigira, sosara
- ★ /ka/: daka, harika, haka, pulaka, t̄iraka, zwipuka
- ★ /ma/: n̄ama, tema, ima
- ★ /gu/: bugu, gugu, dugu

### Mishumo ya tshigwada tshiṭuku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiṭuku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





★ a ★ b ★ c

### You will need:


- A photocopy of the **Read and do activity page** for each learner
- Jumbo wax crayons

## Week 2 Day 4

### Whole class activities

#### Read and do

- 1 Each learner needs their own activity page. Tell them to look at the list on the page and to talk about what they see (numbers, pictures and words).
- 2 Remind learners that they are going to "read" each line and then do what it says.
- 3 Try to avoid reading the list with learners, but encourage them to read through the whole list before starting to draw.
- 4 Walk around as learners are working and give support where necessary.
- 5 Remind learners to check the list again after they have finished "reading" and drawing, and to put a tick next to each line when they have done that task.



### Listening for focus sounds



- 1 Explain to learners that you are going to sing a song and they must listen carefully to the end syllable in the words (*tune: "Mary had a little lamb"*).

- ★ Teacher: "What's the syllable that ends these words, ends these words, ends these words? What's the syllable that ends these words: gamu, diromu and vemu." (*Teacher signals for learners to respond.*)
- ★ Learners say the syllable that ends the word, for example: /mu/. (*Teacher gives thumbs-up sign.*)
- ★ Teacher: "/mu/ is the syllable that ends these words, ends these words, ends these words! /mu/ is the syllable that ends these words: gamu, diromu and vemu."

- 2 Use these words for this activity:

- ★ /la/: fola, hamula, lamula, lebula, penisela, sibadela, swaramula, takala, tala, tumula, tafula, edela
- ★ /ri/: muri, maçari, nari, swiri, bigiri, bitiri, phiriphiri, jeri
- ★ /ra/: bara, awara, kamara, katara, baisigira, sosara
- ★ /ka/: daka, harika, haka, pulaka, tiraka, zwipuka
- ★ /ma/: nama, tema, ima
- ★ /gu/: bugu, gugu, dugu

### Small group activities


Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do toda:

- Tshipopai tsha ndau, bammbiri ja filipitshati, matshetshelo a bammbiri/garača dza lebulu, peni ya u swaya kha bodo ntswu
- Kubege kučuku ku re na zwifanyiso kana zwithu zwa phukha dza daka zwi re na maipfi a madungo manzhi a elanaho na nganea



## Vhege ya 2 Duvha la 5

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U ita, u ola na u nwala

- 1 Kha vha pange tshipopi tsha ndau kana tshifanyiso tsha ndau vhukati ha bammbiri ljhulwane.
- 2 Kha vha humbele vhagudi uri vha kovhekanye mihumbulo ya ngoho ine vha ḋivha nga ha dzindau. Vha nga karusa nyambedzano nga u vhudzisa uri ndau dzi dzula gai (dakani ngei Afurika) na uri dzi ja mini (mbidi, phala na dzinwe phukha). Kha vha ḋivhadze maipfi maswa sa tshiłanama, vhuđikukumusi ha dzindau, ndawana, tshiłanama, nga yeneyo ndila. Vha nga vha sumbedza zwauri ndau ya nduna na ya tsadzi dzo fhambana nga kusedzele ya tshifumakadzi i vhidzwa u pfi ndau ya tsadzi.
- 3 Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi nga kona u rina zwipiđa zwa muvhili zwa ndau naa. Kha vha nange muňwe wa mugudi muthihi a de a sumbe tshipiđa tshone tsha tshipiđa tsha muvhili wa ndau (thoho, mamvele, muvhili, mutshila, mulenzhe, shimba)
- 4 Kha vha vhudze vhagudi zwauri vha nga tama u vha thusa kha u lebelə tshifanyiso tsha ndau. Kha vha thome ngau sumba mutshila na u ola mutalo u bva kha mutshila wa tshanda tsha u ja tsha tshifanyiso. Kha vha dobe tshipiđa tsha garača vha tshi nambatedze nga positiki kha tshipiđa tsha bammbiri, phanda ha mutalo we vha tala u bva kha mutshila. Zwino a vha ambe hezwi kha vhagudi: "Ndi nnyi ane anga nthusa u thoma u nwala ipfi "mutshila"? Ee, u thoma nga mubvumo /m/, heyi ndi ndila ine ra nwala ngayo m". Kha vha ise phanda ngau nwala maipfi a salaho "mutshila" vha songo vhudzisa vhagudi uri vha ambe mubvumo wa ledere liňwe na liňwe.
- 5 Kha vha ise phanda na u lebelə thoho ya ndau, mudzedze, muvhili, mulenzhe, shimba. Tshifhinga tshothe musi vha tshi nwala ipfi, kha vha vhudzise, kha vha humbele vhagudi uri vha vha thuse u thetshesela mibvumo wa u thoma na u nwala ledere ji tutshelana nao. Kha vha humbule uri vha tea u nwala nga maleđere matuku. Vha songo amba ipfi lothe sa izwi maňwe maipfi a tshi kondja u pfala nga vhudalo. Kha vha sedzane na mathomoni a mibvumo na ledere.
- 6 Kha vha nambatedze tshifanyiso tsho lebeliwaho kha luvhondo vha lavhelese ndila ine vhagudi vha thoma u vhala idzo lebele.

#### U tanganyisa na u khethekanya (madungo)

- 1 Kha vha sumbedze vhagudi zwifanyiso zwa phukha dza ḋaka. Kha vha humbele vhagudi vha vha thuse u rina tshifanyiso tshiřwe na tshiřwe vha nambatedze tshifanyiso kha luvhondo kana kha tshi vhee kha khabodo uri vhagudi vhothe vha kone u vhona.
- 2 Vha vhee zwifanyiso kha bege. Kha vha nange mugudi, vha mu humbele uri a dzhie tshifanyiso tshithihi tshi bvaho kha bege. Vha tea u lingedza u amba dzina ja phukha dza ka nga u ongolowa, vha tshi khou zwi thukhukanya kha madungo.
- 3 Vhagudi vha tea u ḋithetshesela kha zwine vha amba, na u tanganyisa madungo fhethu huthihi u ita ipfi jithihi.



### Mishumo ya tshigwada tshituku


Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshituku, milayo ya mushumo muňwe na muňwe na kuitele kwa u khwinisa.



\* a \* b \* c

#### You will need:

- Lion puppet, flipchart paper, scraps of paper/card for labels, black whiteboard marker
- A small bag with pictures or objects of wild animals that are multisyllabic words relating to the story



## Week 2 Day 5

### Whole class activities

#### Make, draw and write

- 1 Put the lion puppet or a picture of a lion in the middle of the large page.
- 2 Ask learners to share any interesting facts they know about lions. You can stimulate discussion by asking where lions live (in the bush in Africa) and what they eat (zebra, impala and other animals). Introduce new words like a pride of lions, mammal, cub, and so on. You can also show them that a male and female lion look different and the female lion is called a lioness.
- 3 Ask learners if they can name the parts of the lion's body. Choose individual learners to come up and point to the correct part of the body (head, mane, body, tail, leg, paw).
- 4 Say to the learners that you would like their help labelling the picture of the lion. Begin by pointing to the tail and drawing a line from the tail to the right-hand side of the picture. Pick up a piece of card and stick it with Prestik on the piece of paper, next to the line you drew from the tail. Now say to the learners: "Who can help me start writing the word 'tail'? Yes, it starts with the sound /t/ and this is the way we write a t." Continue writing the rest of the word "tail" without asking learners to sound out each letter.
- 5 Continue labelling the lion's head, mane, body, leg and paw. Each time you write a word, ask learners to help you listen for the beginning sound and write the corresponding letter. Remember to write in lower case. Don't sound out the whole word as many of these words are difficult to sound out fully. Just focus on the beginning sound and letter.
- 6 Stick up the labelled picture on the wall and watch how learners begin reading the labels.

#### Blending and segmenting (syllables)

- 1 Show learners the pictures of wild animals. Ask learners to help you name each picture and stick the pictures on the wall or place them on the carpet so that all the learners can see them.
- 2 Then put the pictures in a bag. Choose a learner, and ask them to take one of the pictures out of the bag. They must try and say the name of the wild animal slowly, breaking it into syllables.
- 3 The other learners must listen to what they are saying, and blend the syllables together to make the word.




### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.




## Mishumo ya tshigwada tshituku ya Vhege ya 2

Zwine vha do ṭoda	Mishumo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Siaṭari lì si naho tshithu ḥa A4 ḥa mugudi muṇwe na muṇwe</li> <li>Khirayoni dza pfuranotshi khulwane</li> </ul> 	<p><b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u ṭivala ha vhana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha ḥee mugudi muṇwe na muṇwe bambiri la A4 ḥo petiwaho nga vhukati lì re na vothi ḥo geriwaho nga vhukati nga phanda lì ne ḥa nga vuliwa.</li> <li>Kha vha vha ṭalutshedze uri vha tea u thoma u nakisedzela munadzi wa Mbavhalu u bva nga ngomu vha dovhe hafhu vha ole phukha nga ngomu ha munadzi. Kha vha vha ṭuṭuwedze uri vha ite tshipitshi tsha bavhulu vha “nwale” phukha uri i khou amba mini. Kha vha vha vhudzise arali vha tshi nga takalela uri vha vha nwale.</li> <li>Kha vha ite bugu ya kili vha tshi khou shumisa masiatari o fhambananaho. Vhagudi vha nga vhala bugu nga tshifhinga tsha u vhala nga iwe mune. Vhagudi vha do takalelala u vhala nga vhone vhaṇe na zwitɔri zwa vhaṇwe vhagudi.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Khanganyiso dza zwipopai</b></li> <li>Zwipopai zwa nganea</li> <li>Bammbiri ḥa A4</li> <li>Khirayoni dza pfuranotshi khulwane</li> </ul> 	<p><b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha ṭalutshedze vhagudi uri vha tea u thoma nga u vhekanya zwipiḍa nga muvhala wa phukha inwe na inwe, u bva afho vha ṭume zwipiḍa uri zwi vhumbé phukha i bvaho kha nganea. Kha vha vha sumbedze zwirwe zwa zwipiḍa zwa muvhili zwa dziphukha (musingo, milenzhe, dzindevhe) vha ṭalutshedze uri vha tea u lavhelesa zwipopai u vhone uri zwipiḍa zwa muvhili zwi ṭumiwa ngafhi.</li> <li>Musi vho no fhedza phaziḍi dza dziphukha, vha nga kona u nanga phukha nthihi uri vha i ole.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzibugu, mimagazini, zwibugu zwitɔku zwo petwaho, Dzibugu Khulu na mabammbiri a khungedzelo</li> </ul> 	<p><b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe mune</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha range phanda tshigwada u ya khoneni ya bugu kana vha ḥee tshigwada thuli ya dzibugu.</li> <li>Zwine vha nga thoma ngazwo, vha nga tewa nga u thusa vhagudi u nanga bugu, magazini kana kubugwana kwune vha nga kwu takalela u kwu vhala.</li> <li>Kha vha sumbedze kuvulele kwa bugu na u fhenda masiatari khayo. Kha vha sumbedze vhagudi zwirwe zwa zwifanyiso u bva afho vha ṭuṭuwedze vhagudi uri muṇwe na muṇwe a nange tshithu tshire a ḫifhelwa ngatsho a tshi tshi vhala.</li> <li>Kha vha dalele khone u itela u lavhelesa na u ṭuṭuwedza u vhala ha vhagudi.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bammbiri ḥa A5 ḥa mugudi muṇwe na muṇwe, muvhala wa swiri na pennde ya muvhala wa ṭada, forogo ya pulasitiki, peni ya u swaya bodo ntswu kana khokhi</li> </ul> 	<p><b>Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha Misipha havhudí na muṇwalo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha ṭalustshedze vhagudi zwauri vha khou ya u pennda tshifhatuwo tsha ndau na u shumisa forogo ya pulasitiki u ita shimba. Vha tea u thoma nga u pennda tshitendeledzi tsha muvhala wa ṭada, vha kone u pennda nga muvhala wa swiri u mona na tshitendeledzi. Vha nga shumisa forogo u phaḍaladza pennde na u ita shimba ḥa ndau. Vhagudi vho no do ṭavhanya u fhedza vha nga ita na muvhili wa ndau.</li> </ol> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzisiphereswenda: dzithotshi, misiamelo, bege dza u edela, mulilo wa kholekhole wa gammabani u re na matanda na mabammbiri a muvhala wa swiri, ṭada na matswuku a u vhasa mulilo, zwifanyiso zwa makandelo a phukha dzo fhambananaho u itela u ita vhutala u mona na dennde, nguvho kana labi ḥa ita dennde, kubugwana na penisela ya u ṭivala madzina a phosho ya phukha dzine vha dici pfa musi vha gammabani</li> </ul>	<p><b>Mushumo wa 5: U shumiswa ha zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha humbudze vhagudi nga dzisiphereswenda dici re kha khone ya u shumiswa ha zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana vha vha ṭuṭuwedze u isa phanda u bva kha Vhege ya 1 musi vha tshi dici u nga vho ya gammabani vhusiku ngei vhugalaphukha.</li> <li>Kha vha dalele khone luthihi lwa phasisa u lavhelesa na u ṭuṭuwedza mutambo wa vhagudi.</li> </ol> 



★ a ★ b ★ c

## Small group activities for Week 2

You will need	Activities
<ul style="list-style-type: none"><li>• A blank A4 page for each learner</li><li>• Jumbo wax crayons</li></ul> 	<p><b>Activity 1: Drawing and emergent writing</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Give each learner an A4 page folded in half with a door cut in the middle of the front that can be opened.</li><li>2 Explain to them that they must first decorate Bushbuck's hut from the outside and then they must draw an animal inside the hut. Encourage them to make a speech bubble and "write" what the animal is saying. Ask them if they would like you to write for them.</li><li>3 Make a class book using all the different pages. Learners can read through the book during Independent reading time. Learners will enjoy reading their own and other learners' stories.</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Puppet puzzles</li><li>• Story puppets</li><li>• A4 paper</li><li>• Jumbo wax crayons</li></ul> 	<p><b>Activity 2: Puzzles and games</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Explain to learners that they must first sort the pieces by colour, and then put the pieces together to make each animal from the story. Show them some of the body parts of the animals (trunk, legs, ears) and explain that they must look at the puppet to see where the body parts fit together.</li><li>2 Once they have completed the animal puzzles, they can choose one animal to draw.</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Books, magazines, folded little books, Big Books and leaflets</li></ul> 	<p><b>Activity 3: Independent reading</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Lead the group to the book corner or give the group a pile of books.</li><li>2 To begin with, you may need to help learners to choose a book, magazine or leaflet that they would like to read.</li><li>3 Open a book and page through it while demonstrating to learners how to handle the pages and the book carefully. Show learners some of the pictures and then encourage them to each choose something to enjoy reading.</li><li>4 Visit the corner to observe and encourage the learners' reading.</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>• An A5 page for each learner, orange and yellow paint, plastic forks, a black whiteboard marker or koki</li></ul> 	<p><b>Activity 4: Fine motor skills and handwriting</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Explain to learners that they are going to paint a lion's face and use a plastic fork to make the lion's mane. They must begin by painting a yellow circle, and then putting some orange paint around the circle. They can use a fork to spread the paint and to make a mane for the lion. Learners who finish quickly could add the body of the lion.</li></ol> 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Props: torches, pillows, sleeping bags, a pretend campfire with logs and coloured paper, pictures of different animal footprints to make tracks around the tent, a blanket or fabric to make a tent, a notebook and pencil to write down the names of the animal noises they hear while they are camping</li></ul>	<p><b>Activity 5: Pretend play</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Remind learners about the props in the pretend play corner and encourage them to continue from Week 1 when they pretended to be going on a night time camp in a game reserve.</li><li>2 Visit the corner at least once to observe and encourage the learners' game.</li></ol> 





## ★ Nganea ya Zanele

### Nganea

Nganea yashu ya namusi i khou amba nga Zanele Situ ane a funa u tamba mitambo a tshi itela shango la hawe la Afurika Tshipembe. Zanele u monamona a tshi tamba mitambo a kha tshidulo tsha malinga ngauri ha tsha kona u tshimbila. Thetshelesani musi a tshi ri vhudza nganea yawe.

Aa, dzina langa ndi pfi Zanele. Ndo bebwa kha kudorobo kune kwa pfi Matatiele. Ndo vha ndi musidzanyana o ditakalelaho, fhedzi musi ndi na miñwaha ya fumithihi, muvhili wanga wo mbo di thoma u pfa wo neta na u lwala u bva afho liñwe duvha ndo mbo di wana uri milenzhe yanga a i tsha kona u sudzuluwa nahone a thi tsha kona u tshimbila. Vhabebi vhanga vho vhilaela nga maanda na u pfa vho tshuwa. Vho mbo di nnyisa vhuongeloni.



Madokotela vho lavhelesa muvhili wanga. Vho ita ndingo dzo khetheaho u vhona arali vha tshi nga kona u wana uri ndi ngani ndi sa koni u tshimbila. Ndo vha ndi tshi pfa ndo neta nahone ndo vha ndi tshi edela iri dzi re na tshivhalo duvha liñwe na liñwe. Ndo mbo di tewa nga uri ndi dzule vhuongeloni lwa miñwaha miraru!

Liñwe duvha madokotela vho vhudza vhabebi vhanga uri: "Vha ri farele nga maanda, fhedzi Zanele u na lufhiha kana TB mutodoni wave. A nga si tsha do dovha a tshimbila hafhu nahone u tea u tshimbila nga tshidulo tsha malinga."

Ni a kona u zwi humbula musi u si tsha do dovha wa kona u tshimbila hafhu naa? Ndo vha ndi tshi funa u tamba mitambo nga maanda. Ndo vha ndi tshi do ita mini? Vhabebi vhanga vho nnyisa tshikoloni tsho khetheaho hune ha vha na vhana vhanzhi vhane vha fana na nne. Tsho vha tshi tshikolo tshi no dzula tshi tshi khou shuma nahone vhadededzi vho ri thusa uri ri shume lwa khwinesa. Ndo gudiswa u tamba mitambo, naho tshifhinga tshothé ndo vha ndi tshi dzula ndi kha tshidulo tsha malinga.

Ndo vha ndi tshi todou khwinisa zwihulwane kha mitambo ye nda vha ndi tshi i takalela nga maanda. Ndo vha ndi tshi ita ndowendowe ndo difunga duvha liñwe na liñwe. Ndo ya kha mitatisano nahone ndo wana mimendele na pfufho nnzhi.

Ndo vha ndi tshi todou uri ndi vhe wa khwine lwo edanaho uri ndi ye kha vhunzhi ha mitatisano ya mitambo ya ndeme kha jifhasi, ya Dziolimpiki!



Ni nga humbulela uri ho bvelela mini? Ee, nga murahu ha miñwaha minzhi ya u shuma ndo difunga ndo vhudziwa uri ndi khou ya kha Dziolimpiki! Ndo ya nahone ndo shuma zwavhudzi, ndo thuba mendele wa musuku. Ndo pfa ndo takala na u dihudza nga maanda.

Ndi dzulela u amba uri: Ni songo ofha u lingedza zwa khwinesa nahone ni songo nyama. Idanu tou sedza zwe bvelelaho kha nne!

**Aya ndi one magumo a nganea.**



## ★ Zanele's story

### Story

Our story today is about Zanele Situ who loves to play sports for her country, South Africa. Zanele moves around and plays sports in a wheelchair because she can't walk anymore. Listen to Zanele as she tells us her story.

Hello, my name is Zanele. I was born in a small town called Matatiele. I was a happy little girl, but when I was eleven years old, my body started to feel tired and sick and then one day I found that my legs couldn't move and I couldn't walk anymore. My mom and dad were very worried and I felt scared. They took me to the hospital.

The doctors at the hospital looked at my body. They did special tests to see if they could find out why I couldn't walk. I was very tired and slept for hours and hours every day. I had to stay in hospital for three years!

One day the doctors told my mom and dad: "We are very sorry, but Zanele has got tuberculosis or TB in her spine. She will never walk again and must move around in a wheelchair."

Can you imagine never being able to walk again? I loved to play sports so much. What was I going to do? My mom and dad took me to a special school where there were lots of children like me. It was a very busy school and the teachers helped us to do our best. I was taught to play sports, even though I was in a wheelchair all the time. I loved throwing the heavy shot put ball as far as I could and hurling the flat discus further than anyone else. But throwing the long javelin pole was my favourite sport and I became very good at it.

I wanted to get better and better at the sports that I loved so much. I practised very hard every day. I went to competitions and got many medals and prizes. I wanted to be good enough to go to the most important sports competition in the world, the Paralympics!

And guess what happened? Yes, after lots of years of hard work I was told that I was going to go to the Paralympics! I went and I did very well. I won a gold medal. I was happy and very proud.

I always say: Don't be scared to try your best and never give up. Just look what happened to me!

**And that is the end of the story.**





★ \* ★ \* C \*

a \* b \*

## Luimbo

Kha vha tambele vhagudi luimbo lwa lushaka nahone vha vha litshe vha imbe vha tshi tevhelela.

### Ndivho ya maipfi u bva kha nganea

Maipfi a ndeme:	tshidulo tsha malinga	mitambo	ndowendowe	mendele	dihudza	vhuongelo
Maipfi o engedzwaho:	dokotela	vhilaela	ofha	neta	dzindingo	tshimbila
	pfufho	mučatjisano	Dziočimpiki	sudzuluwa	mučodo	khetheaho






\* a \* b \* c

## Song

Play the national anthem to the learners and let them sing along.

## Vocabulary from the story

Key-words:	wheelchair	sports	practise	medal	proud	hospital
Extra words:	doctor	worried	scared	tired	tests	walk
	prize	competition	Paralympics	move	spine	special





### Zwine vha do toda:

- Nganea: Nganea ya Zanele
- Zwipopai: Zanele (sa musidzana mučukú, muswa, mualuwa), tshidulo tsha malinga tsha vhaholefhalí, dokotela
- Dzisifhereswenda: mendele, fulaga ya Afurika Tshipembe, bogisi la thishila mmbete
- Zwithu kana garata dza zwifanyiso dza mařwe maipfi a bvaho kha mutevhe wa ndivho ya maipfi



## Vhege ya 1 Duvha la 1

### Mishumo ya kilasi yothe

Kha vha ambe tshidade *Ndi dzinginyisa minwe yanga* uri vhana vha de metheni u itela nganea.

### U ḥalutshedza nganea na u fhaṭa ndivho ya maipfi

#### 1 Vha sa athu vha ḥalutshedza nganea

- Kha vha vhudze vhagudi ḥocho ya nganea na u ḥivhadza vhaanewa vha tshi khou shumisa zwipopai.
- Kha vha ṭumane nganea na vhutshilo ha vhagudi: "Ni a ḥivha vhařwe vhađivhalea vha zwa mitambo vha vhanna kana vha vhaftumakadzi naa? Ndi mitambo ifhio ine vha i tamba? Ni a ḥivha muřwe o no wanaho mendele nga u kona u tamba mitambo naa? No no vhuya na pfa nga ha Dzolimpiki kana Dzolimpiki dza vhaholefhalí naa?"
- Kha vha ri: "Ri sa athu thoma, ndi khou ḥodou ni vhudza ḥalutshedzo dza marwe maipfi ane ra do a wana nganeani." Kha vha rere nga maipfi mahulwane a bvaho kha mutevhe wa ndivho ya maipfi, na u sumbedza vhagudi tshithu kana tshifanyiso kana u ita nyito u itela u vha sumbedza zwine ipfi la amba zwone. Sa tsumbo: Kha vha vha sumbedze mendele kana tshifanyiso tsha muthu a kha phodiamu a tshi khou ḥanganedza mendele. Kha vha vha ḥalutshedze uri mendele ndi pfufho ine wa i wana musi hu na mutatisano u itela u vhona uri wa khwinesa ndi nnyi kha uyo mutambo.

#### 2 Musi vha tshi ḥalutshedza nganea

- Kha vha ḥalutshedze nganea nga ndila i nyanyulaho na u shumisa maipfi o fhambanaho. Kha vha ite nyito na u shumisa zwipopai na dzisifhereswenda.
- Kha vha humbele vhagudi uri vha bule zwi ḥaho kha nganea na u ita uri vha shele mulenzhe nga kha mbudziso dici ḥodaho phindulo i fhiraho nthihi, dici fanaho na: "Ni humbula uri ndi zwifhio zwo itaho uri tshikoloni hu vhe fhethu khetheaho kha Zanele? Ni humbula uri o đipfisa hani musi dokotela a tshi mu vhudza uri u do dzula kha tshidulo tsha malinga lwa vhutshilo haweho hothe?"

#### 3 Nga murahu ha musi vho no ḥalutshedza nganea

- Kha vha vhudzise vhagudi: "Ndi zwifhio zwe na zwi takalela nga nganea? Ndi zwifhio zwine a no ngo zwi takalela? Ndi tshifhio tshipida tshañu tsha khwinesa? Ndi dzifhio mbudziso dzine na vha nadzo nga nganea?"

### U ḥivhadza mubvumo u bva kha nganea

- Kha vha humbele vhagudi vha dzule metheni vha vha thetshelese nga vhuronwane. Kha vha ambe maipfi aya a bvaho kha nganea: "funa, fumithihi, farele, fana. Ni a kona u pfa mubvumo wo sedzwaho: funa, farele, fana naa? Ee, ni khou amba zwone! Yothe i na mubvumo wa /f/."
- "Thetshelesani nga vhuronwane, aya ndi marwe a maipfi manzhi a thomaho nga /f/: fulaha, fasikoti, fasitere, forogisi, fodo, forogo, founu, fola, fulobo." (Kha vha ombedzele mubvumo wa mathomoni musi vha tshi amba maipfi aya).
- Kha vha ambe mubvumo wa /f/ nga ndila i pfalahi vha vhudze vhagudi uri vha sedze mulomo wavho nga vhuronwane.
- Kha vha humbele vhagudi uri vha ambe mubvumo wa /f/: "f-f-f". Kha vha ite uri izwi zwi takadze: Kha vha zwi ambele fhasi, zwi pfalese, kha luhondo, kha silini na kha vhone vhaře.

### Mishumo ya tshigwada tshiřuku

Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vha do vha vha tshi khou shuma nga zwigwada zwiřuku ḥuvha ċinwe na ċinwe. Kha vha ḥalutshedze na u sumbedza uri mushumo muřwe na muřwe u itiswa hani na u ḥalutshedza u sielisana ḥuvha ċinwe na ċinwe. Kha vha ḥalutshedze kuitele kwa u khwinisa.

### Ndi dzinginyisa minwe yanga

Ndi dzinginyisa minwe yanga  
Ndi dzinginyisa zwikunwe zwanga  
Ndi dzinginyisa mahađa anga  
Ndi dzinginyisa ninga yanga  
Zwino (vhandani zwanda zwino)  
U dzinginyea hothe hu bva kha nne  
Nahone ndi a fhumula nda ri tshete!



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Story: Zanele's story
- Puppets: Zanele (as a little girl, a young adult and an adult), an empty wheelchair, the doctor
- Props: a medal, a South African flag, a tissue box for a bed
- Objects or picture cards for some of the words from the vocabulary list



## Week 1 Day 1

### Whole class activities

Say the rhyme *I wiggle my fingers* to bring learners to the mat for story time.

### Storytelling and building vocabulary

#### 1 Before you tell the story

- 1 Tell learners the title of the story and introduce the characters using the puppets.
- 2 Relate the story to learners' lives: "Do you know any famous sportsmen or sportswomen? What sports do they play? Do you know anyone who got a medal for doing well in sports? Have you heard about the Olympics or Paralympics?"
- 3 Say: "Before we begin, I want to tell you the meaning of some new words which we will find in the story." Discuss keywords from the vocabulary list and show learners an object or a picture to show them what a word means. For example: Show them a medal or a picture of someone on a podium receiving a medal. Explain that medals are prizes you get when there is a competition to see who is the best at a sport.

#### 2 While you tell the story

- 1 Tell the story in a lively way and use different voices. Do actions and make use of the puppets and props.
- 2 Ask learners to predict what happens next in the story and involve them through open-ended questions, such as: "What do you think made the school a special place for Zanele? How do you think she felt when the doctor told her she would be in a wheelchair for the rest of her life?"

#### 3 After you tell the story

- 1 Ask learners: "What did you like about the story? What didn't you like? What was your best part? What questions do you have about the story?"

### Introducing a sound from the story

- 1 Ask learners to sit on the mat and listen carefully to you. Say this word from the story: "funa, fumithihi, farele, fana. Can you hear the focus sound: funa, farele, fana? Yes, you are right! They all have the sound /f/."
- 2 "Listen carefully, here are some more words with /f/: fulaha, fasikotj, fasitere, forogisi, fodo, forogo, founu, fola, fulobo." (Emphasise the focus sound as you say these words.)
- 3 Say the sound /f/ clearly and tell learners to watch your mouth carefully.
- 4 Ask learners to say the sound /f/: "f-f-f". Make this fun: Say it softly, loudly, to the wall, to the ceiling and to each other.

### Small group activities

Explain that learners will be working in small groups each day. Explain and show how each activity is done and explain the daily rotation. Explain the tidy-up process.

#### I wiggle my fingers

I wiggle my fingers  
I wiggle my toes  
I wiggle my shoulders  
I wiggle my nose  
And now (clap on now)  
All the wiggles are out of me  
And I am as quiet as I can be!





### Zwine vha do ḥoda:

- Zwipopai zwa nganea
- Rekhodo ya luimbo lwa lushaka lwa Afurika Tshipembe na dzisifhereswenda kana zwifanyiso zwa luimbo (tshifanyiso tsha fulaga ya Afurika Tshipembe kana fulaga ya vhukuma)



## Vhege ya 1 Duvha ḥa 2


### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U ḥalutshedza nganea na u imba

- 1 Kha vha thome nga u humbudza vhagudi ḥhalutshedzo dza maipfi e vha a ḥivhadza nga Duvha ḥa 1.
- 2 Kha vha ḥalutshedze hafhu nganea vha tshi khou shumisa zwipopai. Kha vha vhudzise dzimbudziso musi vha tshi ḥalutshedza nganea. Kha vha ḥuṭuwedze vhagudi u bula zwi daho zwine zwa do itea.
- 3 Kha vha vhudze vhagudi uri vha khou ya u vha funza luimbo luswa lune lwa tshimbilelana na nganea. Ulwu ndi luimbo lwo khetheaho nahone vha tea u ima vho tou ri tswii na u ḥihudza musi vha tshi lwu imba.
- 4 Kha vha tambe rekhodo ya luimbo lwa lushaka nahone vha ḥuṭuwedze vhagudi uri vha dzhenelele vha imbe navho.
- 5 U ḥihelwa musi hu tshi khou imbiwa nga luambo lwu fhiraho luthihi.

#### U vhumba ḥedere

- 1 Kha vha humbudze vhagudi mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali hu na dzina ḥa muñwe ḥine ḥa thoma nga /f/ kana arali vha tshi nga humbula mañwe maipfi ane a thoma nga mubvumo wa /f/.
- 2 Kha vha funze vhagudi nyito i ḥumaniwaho na mubvumo. Sa tsumbo: Vhagudi vha nga edza u nga vha kha ḥingothendeleki musi vha tshi amba **f-f-founu**.
- 3 Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi zwi humbula uri ḥedere ḥa f ḥi ḥwaliswa hani. Kha vha khođe u lingeda havho, u bva afho vha ḥwale ḥedere ḥihulwane bodoni kana tuyani musi vha tshi khou amba zwi tevhelaho: "Thomani kha tshithoma, ni ye n̄tha ni dovhe ni ye phasi. Imisani tshanda u itela uri ni tumule nga vhukati."
- 4 Kha vha tendele vhagudi vha gude mbumbo ya ḥedere tuyani, khaphetheni, miñanani yavho kana zwandani zwavho. Vha nga dovha vha lingeda u shumisa muvhili wavho u vhumba ḥedere.
- 5 Nga murahu ha musi vho no sumbedza uri ḥedere ḥi ḥwaliswa hani, kha vha ye n̄nda vha ḥnee mugudi muñwe na muñwe mudzio u re na mađi na bulatsho ya u pennda. Vhagudi vha nga pennda ḥedere lunzhilunzhi nga mađi kha phevimennde.
- 6 Kha vha ḥuṭuwedze vhagudi u amba mubvumo une ḥedere ḥa u ita musi vha tshi ḥwala ḥedere.



### Mishumo ya tshigwada tshiṭuku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiṭuku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Puppets for the story
- A recording of the South African national anthem and props or pictures for the song (a picture of a South African flag or a real flag)



## Week 1 Day 2


### Whole class activities

#### Storytelling and singing

- 1 Begin by reminding learners of the meaning of words that you introduced on Day 1.
- 2 Retell the story using the puppets. Ask questions as you tell the story. Encourage learners to predict what will happen next.
- 3 Tell learners you are going to teach them a new song to go with the story. This is a special song and they must stand up straight and feel very proud when they sing.
- 4 Play a recording of the national anthem and encourage learners to join in and sing along.
- 5 Have fun singing in more than one language.

#### Forming the letter

- 1 Remind learners of the focus sound. Ask learners if anyone's name has the focus sound /f/ or if they can think of any other words that have the sound /f/.
- 2 Teach learners an action associated with the sound. For example: Learners can pretend to be on the phone while saying: "**f-f-founu**".
- 3 Show learners how to write the letter **f**. Praise their attempts, then write a large letter on the board or in the air while saying the following: *"Start at the dot, go over and all the way down. Lift and cross in the middle."*
- 4 Let learners practise the letter formation in the air, on the mat, on each other's backs or on their hands. They can also try using their own bodies to make the letter.
- 5 Once you have modelled how to write the letter, go outside and encourage learners to use a stick to write the letter in the sand and walk on it.
- 6 Encourage learners to say the sound the letter makes as they write the letter.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.



### Zwine vha do ḥoda:

- Zwipopai na dzisifhereswenda zwa nganea
- Bogisi ḥa maledere ji re na zwithu kana zwifanyiso zwine zwa thoma nga **f**: fulaha, fasikoti, fasitere, forogisi, fodo, forogo, founu, fuyu, fulobo



## Vhege ya 1 Duvha ḥa 3

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U ḥalutshedza nganea na ḥitambwa

- 1 Kha vha imbe luimbo.
- 2 Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi kha ḫi kona u humbula ḥhalutshedzo dza maipfi a bvaho kha mutevhe wa ndivho ya maipfi. Sa tsumbo: "Zanele o dipfisa hani musi e vhuongeloni?" (o neta na u lwalā) "Zanele na vhabebi vhawē vho dipfisa hani musi madokotela vha tshi khou ita dzindingo?" (u vhila na u tshuwa) "Zanele o dipfisa hani musi o thuba mendele wa musuku?" (u takala na u dihudza)
- 3 Kha vha nange vhagudi uri vha tambe sa vhaanewa nganeani.
- 4 Kha vha ambe nga muanewa muñwe na muñwe nganeani. Kha vha vhudze vhagudi vhane vha khou ya u vha kha ḥitambwa vha vha sumbedze dzisifhereswenda dzine dza ḫo shumiswa u ḥalutshedza nganea.
- 5 Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vhone (mudededzi) vha khou ya u vha muñalutshedzi wa nganea ane a dovha a ḫivhiwa sa muanetsheli. Vhatambi vha vhagudi vha khou ya u tambo zweþhe zwine vha zwi amba. Kha vha vha thusē u dzudzanya hune vha khou ya u ima hone.
- 6 Kha vha thome u ḥalutshedza nganea na u ḫuṭuwedza vhagudi u ita nyito dzi elanaho na maipfi avho musi kiłasi yothe i tshi khou ḫalela ḥitambwa.
- 7 Arali hu na tshifhinga, vha nga ḫi ḫodou dovhola ḥitambwa vha na vhagudi vho fhambanaho.

### Mabogisi a maledere

- 1 Kha vha humbele vhagudi uri vha dzule metheni vha vha sumbedze zwithu na zwifanyiso zwi re kha bogisi ḥa maledere. Kha vha vha vhudzise madzina a zwithu. Arali hu na vhagudi vha ambaho nyambo dzo fhambanaho, kha vha vha humbele uri vha vhudze kiłasi uri tshithu itscho vha tshi vhidza u ri mini nga luambo lwavho lwa ḫamuni. U bva afho vha nee ipfi nga luambo lwa u funza. Kha vha vha tendele vha fare zwithu kana zwifanyiso vha zwi fhirise zwi tshi mona na kiłasi.
- 2 Kha vha vhudzise dzimbudziso nga zwithu: "No no vhone tshiñwe tsha izwi naa? Itshi ri tshi shumisa u ita mini? Ndi muvhala munzani? Zwi pfalisa hani?"
- 3 Kha vha ambe madzina a zwithu musi vha tshi khou ombedzela mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi kona u pfa mubvumo wo sedzwaho.
- 4 Kha vha humbele vhagudi u amba dzina ḥa tshithu tshiñwe na tshiñwe vha ombedzele mubvumo wo sedzwaho musi vha tshi amba maipfi.
- 5 Nga murahu ha musi vho no guda mubvumo muswa, kha vha vha sumbedze ḫedere kha bogisi ḥa maledere vha ri: "Iyi ndi yone n̄dila ine ra n̄wala ngayo ḫedere ḥa **f**?" Kha vha tendele vhañwe vhagudi vha tshi oledzela n̄tha ha ḫedere kha mutibo nga minwe yavho.

### Mishumo ya tshigwada tshiñku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiñku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Puppets and props for the story
- A letter box containing objects or pictures of objects that start with **f**: fulaha, fasikoti, fasitere, forogisi, fodo, forogo, fonu, fuyu, fulobo



## Week 1 Day 3


### Whole class activities

#### Storytelling and role play

- 1 Sing the song.
- 2 Ask learners if they can remember the meaning of words from the vocabulary list. For example: *"How did Zanele feel when she was in hospital?"* (tired and sick) *"How did Zanele and her parents feel when the doctors were doing tests?"* (worried and scared) *"How did Zanele feel when she won a gold medal?"* (happy and proud)
- 3 Choose learners to play the characters in the story.
- 4 Talk about each character in the story. Tell learners who they are going to be in the role play and show them the props that will be used to tell the story.
- 5 Explain to learners that you (the teacher) are going to be the storyteller, also known as the narrator. The acting learners are going to act out everything you say. Help them to organise where they are going to stand.
- 6 Start telling the story and encourage learners to do the actions to match your words while the rest of the class watches the role play.
- 7 If there is time, you may want to repeat the role play with different learners.

#### Letter boxes

- 1 Ask learners to sit on the mat and show them the objects and pictures in the letter box one at a time. Ask them for the names of the objects. If there are learners who speak different languages, ask them to tell the class what they call the object in their home language. Then give the word in the language of instruction. Let them hold the objects or pictures and pass them around.
- 2 Ask questions about the objects: *"Have you seen one of these? What do we use this for? What colour is it? How does it feel?"*
- 3 Say the names of the objects while emphasising the focus sound. Ask learners if they can hear the focus sound.
- 4 Ask learners to say the name of each object and emphasise the focus sound when they say the words.
- 5 Once learners have practised the new sound, show them the letter on the letter box and say: *"This letter is how we write f."* Let some learners trace over the letter on the lid with their fingers.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do ṭoda:

- Thevhekano khulu ya zwifanyiso
- Garaṭa dza zwifanyiso
- Rinngi dza Dziołimpiki tħanu dzo itiwhaġo nga zwitsimbi zwo puteliwa nga mabammibiri a mivħala (Mivħala ya Dziołimpiki: mutswu, mutswuku, mudala, wa tħadha, wa lutombo) i re na l-egħdere na tshifanyiso tħaġġa garaṭa zwo nambatedzwaho nga phanġa ha tħitsimbi tshiñwe na tshiñwe

### Stella u ri:



Idzi ndi mbudziso  
dzo teaho u  
vhudziswa nga tshifanyiso  
tshiñwe na tshiñwe:

- "Ni kona u vhona nnyi?" (vħaħanewa)
- "U khou ita mini?/Tshi khou ita mini?" (Maiti na nyito)
- "Ndi zwifhio zwiñwe  
zwine na kona u zwi  
vhona?" (sedzani hafhu)
- "Tshi ngafhi ...?" (u bula  
fħethu/tshiimo)
- "Ndi ngani ni  
tshi humbula...?"  
(kuhumbule kuswa, u  
amba miħumbulo)




## Vhege ya 1 Duvha la 4

### Mishumo ya kiłasi yoṭhe

#### U vhekanya zwifanyiso

- 1 Kha vha imbe luimbo hafhu.
- 2 Kha vha divhadze maipfi maswa a bvalo kha mutevhe wa ndivho ya maipfi.
- 3 Kha vha nange iñwie ya thevhekano ya zwifanyiso vha i imisela nħha. Kha vha vhudzise vhagudi zwine vha vhona, u bva afho vha ambe nga tshifanyiso nga vhudalo.
- 4 Nga murahu ha musi vho no rera nga tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe, kha vha tshi nambatedze bodoni u itela uri vhagudi vha kone u tshi vhona. Kha vha vhe na vhučanzi ha uri zwifanyiso a zwiha kha thevhekano nga tshifhingga hetshi tħa mushumo.
- 5 Nga murahu ha musi vho no amba nga zwifanyiso zwoṭhe, kha vha vhudzise vhagudi: "Zwifanyiso izwi zwi kha thevhekano kwayo naa?"
- 6 Kha vha humbele vhagudi uri vha sumba tshifanyiso tħa mathomoni ha nganea. Kha vha shumisane u dzudzanya thevhekano ya zwifanyiso uri nganea vhe na ndunzhendunzhe.
- 7 Kha vha ite uri vhagudi vha shela mulenzhe vho dala mafulufu kha kuitele ukwu. Kha vha vhudzise mbudziso dzi fanaho na: "Hu do bvelela mini? Ndi nnyi ane a nga humbula tshipiða tħi tevhelaho tħa nganea?"
- 8 Musi zwifanyiso zwi kha thevhekano kwayo, kha vha rambe vhagudi vha si gathi u talutshedza hafhu nganea nga thevhekano kwayo.



#### U thetshelesa mibvumo yo sedzwaho

- 1 Kha vha netshedze mugudi muñwe na muñwe garata ya zwifanyiso. U bva afho vha ha tea u rina madzina zwifanyiso zwavha nahone vha ambe ipfi nga u ongolowa. Vhañwe vhagudi vha tea u lingedza u topola mubvumo ha ipfi. Sa tsumbo: ipfi "forogo" li na mubvumo wa /f/.
- 2 Musi mugudi muñwe na muñwe o no wana tshikhala tħa u rina tshifanyiso nahone mubvumo wo no topolwa, kha vha sumbedze vhagudi zwitsimbi zwa rinngi dza Dziołimpiki. Kha vha talutshedze uri vha tea u sedza kha l-egħdere yo ħwaliwaho kha tħitsimbi tshiñwe na tshiñwe nahone vha dzhie tsheo ya uri garata ya tshifanyiso vha i vhea ngafhi. Sa tsumbo: Arali vha na tshifanyiso tħa "forogo", vha tea u tħi vhea kha tħitsimbi tħi re na mubvumo wa "f".

### Mishumo ya tħigwada tħiżiżku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tħigwada tħiżiżku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Big sequence pictures
- Picture cards
- Five Olympic rings made from tins covered with coloured paper (Olympic colours: black, red, green, yellow, blue) with a letter and picture card stuck on the front of each tin

#### Stella says:

These are useful questions to ask about each picture:




- "Who can you see?" (characters)
- "What is he/she/it doing?" (verbs and actions)
- "What else can you see?" (looking again)
- "Where is the ...?" (naming places/position)
- "Why do you think ...?" (creative thinking, expressing opinions)

## Week 1 Day 4

### Whole class activities

#### Sequencing pictures

- 1 Sing the song again.
- 2 Introduce new words from the vocabulary list.
- 3 Choose one of the sequence pictures and hold it up. Ask learners what they see, then talk about the picture in detail.
- 4 Once you have discussed each picture, stick it on the board so learners can see it. Make sure the pictures are not in sequence at this stage of the activity.
- 5 After talking about all the pictures, ask learners: "*Are the pictures in the correct order?*"
- 6 Ask learners to point out the picture for the beginning of the story. Work together to arrange the sequence of the pictures so the story makes sense.
- 7 Keep learners actively involved in this process. Ask questions like: "*What happened next? Who can remember the next part of the story?*"
- 8 When the pictures are in the correct order, invite a few learners to retell the story in the correct sequence.



#### Listening for focus sounds

- 1 Give each learner a picture card. They must name their picture and then say the word very slowly. The other learners must try to identify the focus sound in the word. For example: The word "forogo" has the sound /f/.
- 2 When each learner has had a turn to say the name of a picture and the focus sound has been identified, show learners the Olympic ring tins. Explain that they must look at the letter written on each tin and decide where to put their picture card. For example: If they have a picture of a "forogo", they would need to place it in the tin with the "f" sound.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do ṭoda:

- Suko ḥa u tamba kana vumba ḥa mugudi muñwe na muñwe ḥa u vhumba mimendele miraru (wa musuku, wa silivhere na wa buronzi), mutibo wa basabasa ḥa dzhamu, tshit̄irou, pennde (ya musuku, silivhere, buronzi), riboni kana thambo
- Garaṭa dza zwifanyiso
- Bege kana philamusiamelo, zwithu zwi shumiswaho kha mitambo yo fhambanaho kana zwifanyiso zwa vhatu vha tshi khou tamba mitambo yo fhambanaho

## Vhege ya 1 Duvha ḥa 5

### Mishumo ya kiłasi yoṭhe

#### U ita, u ola na u ḥwala

- 1 Mugudi muñwe na muñwe u ḥo tea u vha a na bola ya Suko ḥa u tamba kana vumba. Kha vha vha ṭalutshedze uri vha khou ya u vhumba mimendele nga Suko ḥa u tamba kana nga vumba.
- 2 Vha tea u thoma nga u vhumbulusa Suko ḥa u tamba kana vumba uri ḥi vhe bande. Vha nga shumisa mutibo wa basabasa ḥa dzhamu uri vha gere zwitendeledzi na tshit̄irou uri tshi phule buli nga ntha ha mendele.
- 3 Mimendele i nga siiwa ḫuvhani uri i ome u bva afho vtagudi vha nga pennda mimendele na u lunzhedza riboni kana thambo kha mabuli.



### Stella u ri:



Vtagudi vha nga kha ḫi kondelwa nga izwi mathomoni saizwo zwi tshi kondā u pfa mubvumo muñwe na muñwe (fonimi) kha maipfi.

### U ḫanganyisa na u khethekanya (madungo)

- 1 Kha vha vhee garaṭa dza zwifanyiso kana zwithu nga ngomu ha bege kana kha philamusiamelo.
- 2 Kha vha thome mushumo nga u dzenisa tshanda tshavho begeni, vha nange tshithu nahone vha itele vtagudi mubvumo uri vha humbulele. Sa tsumbo: "Ndi na b-o-l-a tshandani tshanga. Ndi tshi mini?"
- 3 Mugudi wa u thoma u humbulela a nga lingeda vha tshi khou mu thusa, u nanga garaṭa kana tshifanyiso tshi tevhelaho uri mudededzi vha ite mubvumo.
- 4 Musi who no fhedza u bvisa garaṭa kana zwithu dza malo, kha vha nambatedze dzigarata kha luvhondo kana vha dzi vhea kha metse u itela uri vtagudi vha kone u dzi vhona: "U bva afho kha vha ambe uri: "Ndi khou ḫodana na b-o-l-a uri ndi tshi vhetshale kule. Ndi nnyi ane a nga nngwanela tshone?"
- 5 Kha vha vhuedzedze garaṭa kana tshithu tshiñwe na tshiñwe begeni. Vha vhudzise vtagudi arali hu na muñwe ane a nga takalela u lingeda u nanga tshiñwe tshithu nahone a ambe mibvumo i re kha ipfi u itela uri vhañwe vha kone humbulela uri vha na mini zwandani zwavho.



### Mishumo ya tshigwada tshit̄uku

Kha vha humbudze vtagudi mishumo ya tshigwada tshit̄uku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Playdough or clay for each learner to make three medals (gold, silver and bronze), jam jar lid, drinking straw, paint (gold, silver and bronze), ribbon or string
- Picture cards
- Bag or pillowcase, objects used in different sports or pictures of people doing different sports

## Week 1 Day 5

### Whole class activities

#### Make, draw and write

- 1 Each learner will need a ball of Playdough or clay. Explain that they are going to make medals out of Playdough or clay.
- 2 They must begin by rolling the Playdough or clay flat. They can use the jam jar lid to cut out circles and the straw to make a hole at the top of the medal.
- 3 The medals can be left in the sun to dry and then learners can paint the medals and thread the ribbon or string through the holes.



#### Stella says:



Learners might struggle with this at first as it is difficult to hear the individual sounds (phonemes) in words.

#### Blending and segmenting (syllables and phonemes)

- 1 Put the picture cards or objects into a bag or pillowcase.
- 2 Start the activity by putting your hand in the bag, choosing something and sounding out for the learners to guess. For example: "I have a '**b-o-l-a**' (**ball**) in my hand. What is it?"
- 3 The first learner to guess can then have a go and with your help, choose the next card or object for the teacher to sound out.
- 4 Once you have taken out eight cards or objects, stick the cards on the wall or put them on the mat so that learners can see them. Then say: "I am looking for the '**b-o-l-a**' to put away. Who can find it for me?"
- 5 Put each card or object back in the bag. Then ask learners if anyone would like to try choosing something and saying the sounds in the word so that others can guess what they have in their hand.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





# Mishumo ya tshigwada tshituku ya Vhege ya 1

Zwine vha do ḥoda	Mishumo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Siaṭari ḥi si naho tshithu ja A4 ja mugudi muṇwe na muṇwe</li> <li>Khirayoni dza pfuranotshi khulwane</li> </ul> <p><b>Zanele's story</b>      <b>Prisha</b></p>  <p><i>Kha tshifhinga itshi tsha ḥwaha, vhagudi vha nga kha ḥi vha na vhudzihinduleli vhunzhi ha u lingedza u ḥwala nga vhone vhaŋe. Vha songo vhlæla arali vhaṇwe vhagudi vha tshi ḥwala maledere malapfu hu si na tshikhala.</i></p>	<p><b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u ḥwala ha vhana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha ḥwale ḥohoho ya nganea nga n̄ha ha siaṭari ḥi si naho tshithu ja mugudi muṇwe na muṇwe hu sa athu thoma ngudo.</li> <li>Kha vha humbele vhagudi uri vha sumbe maipfi a ḥohoho musi vha tshi a vhala o ḥangana.</li> <li>Kha vha vhudzise vhagudi uri ndi tshipiḍa tshifhio tsha nganea tshe vha tshi takalela lwa khwinesa. Kha vha nee dziṇwe khumbudzo.</li> <li>Kha vha ḥutuwedze vhagudi u ola tshipiḍa tshavho tsha nganea tshire vha tshi funesa.</li> <li>Kha vha ambe vhupiwa kana vha humbele mugudi muṇwe na muṇwe uri a vha vhudze nga nyolo yawe.</li> <li>Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi nga tama u ḥwala zwiṇwe zwithu nga tshifanyiso tshavho kana arali vha tshi nga tama uri vhone vha ḥwalele.</li> <li>Arali vhagudi vha tshi nga tama uri vhone vha ḥwalele, kha vha ite uri vha shele mulenzhe nga u vha humbela uri vha ambe maipfi nga u ongolowa musi tshi khou a ḥwala phasi. Kha vha shumise muhumbulo musi vha tshi ḥwala fhungo.</li> <li>Kha vha ḥwale zwenezwo zwine vhagudi vha vha vhudza zwone, ipfi nga ipfi, kana vha vhudzise vhagudi arali vha tshi tendelana nazwo hu sa athu itwa tshanduko iṇwe na iṇwe kha maipfi. Kha vha humbule u ḥwala nga vhudele na nga n̄dila i vhonalo.</li> <li>Musi vho no fhedza u ḥwala, kha vha ḥutuwedze vhagudi uri vha vhale fhungo na vhone. Kha vha sumbe ipfi ḥiṇwe na ḥiṇwe musi vha tshi ḥi vhala na u dzhiela n̄ha u ḥidina havho.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Garaṭa dza zwifanyiso zwa maledere, maledere a u fananyisa a tshifanyiso tshiṇwe na tshiṇwe o ḥwaliwaho nga ngomu ha mitibo ya dzidzhege kana ya mabodelo a mielo yo fhambanaho</li> <li>Tshipiḍa tshihulwane tsha garaṭa i re na mitalo ya zwivhumbeo zwa mitibo ya mabodelo yo ḥwaliwaho kha garaṭa</li> </ul>	<p><b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vha tea u doba mutibo, vha ambe mubvumo wa ḥedere vha dovhe vha sedze arali vha tshi nga kona u wana tshifanyiso kha tshitendeledzi tsha u fananyisa tshi re kha garata.</li> <li>Musi vha tshi wana tshifanyiso tshi no elana, vha tea u vhea mutibo n̄ha ha tshifanyiso u swikela zwifanyiso zwoṭhe zwi tshi tibiwa.</li> </ol> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzibugu, mimazini, zwibugu zwituku zwo petwaho, Dzibugu Khulu na mabammbiri a khungedzelo</li> </ul> 	<p><b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muṇe</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kha vha range phanda tshigwada u ya khoneni ya bugu kana vha nee tshigwada thuli ya dzibugu.</li> <li>Kha vha sumbedze kuvulele kwa bugu na u fhenda masiatari khayo. Kha vha sumbedze vhagudi zwiṇwe zwa zwifanyiso u bva afho vha ḥutuwedze vhagudi uri muṇwe na muṇwe a nange tshithu tshire a ḥifhelwa ngatsho a tshi tshi vhala.</li> <li>Zwine vha nga thoma ngazwo, vha nga tewa nga u thusa vhagudi u nanga bugu, magazini kana kubugwana kwune vha nga kwu takalela u kwu vhala.</li> <li>Kha vha dalele khone u itela u lavhelesa na u ḥutuwedza u vhala ha vhagudi.</li> </ol>





★ a ★ b ★ c

## Small group activities for Week 1

You will need	Activities
<ul style="list-style-type: none"><li>• A blank A4 page for each learner</li><li>• Jumbo wax crayons</li></ul>  <p>Zanele's story Prisha</p> <p>At this time of the year, learners might be more confident to try to write themselves. Don't worry if some learners write a long string of letters without spaces.</p>	<p><b>Activity 1: Drawing and emergent writing</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Write the title of the story at the top of each learner's blank page before the lesson.</li><li>2 Ask learners to point to the words of the title as you read them together.</li><li>3 Ask learners what part of the story they liked best.</li><li>4 Encourage learners to draw their favourite part of the story.</li><li>5 Make a comment or ask each learner to tell you about their drawing.</li><li>6 Ask learners if they would like to write something about their picture or if they would like you to write for them.</li><li>7 If learners would like you to write for them, keep them involved by asking them to say the words slowly as you write them down. Think aloud as you write their sentence.</li><li>8 Write exactly what learners tell you, word for word, or ask learners if they agree before making any changes to their wording. Remember to write neatly and clearly.</li><li>9 When you have finished writing, encourage learners to read the sentence with you. Point to each word as you read and acknowledge their efforts.</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Letter picture cards, matching letters for each picture written inside different sized lids of jars or bottles</li><li>• Large piece of card with outlines of the bottle lids drawn on the card</li></ul>	<p><b>Activity 2: Puzzles and games</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Explain to learners that they must pick up a lid, say the sound of the letter and then see if they can find the picture in the matching circle on the card.</li><li>2 Once they find the matching picture, they must put the lid over the picture until all the pictures are covered.</li></ol> 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Books, magazines, folded little books, Big Books and leaflets</li></ul> 	<p><b>Activity 3: Independent reading</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Lead the group to the book corner or give the group a pile of books.</li><li>2 Open a book and page through it while demonstrating to learners how to handle the pages and the book carefully. Show learners some of the pictures and then encourage them to each choose something to enjoy reading.</li><li>3 To begin with, you may need to help learners to choose a book, magazine or leaflet that they would like to read.</li><li>4 Visit the corner to observe and encourage the learners' reading.</li></ol>





## Zwine vha do t̄oda

- Rinngi dza Dziołimpiki dzo geriwaho kha garaña kana kha phuleithi dza mabammbiri, guļuu na tshigero
- Mabammbiri a mivhala (mutswu, mutswuku, mudala, ṭađa, lutombo) ane vhagudi vha nga a gera vha a tambatedza n̄tha ha dzirinni



Rinngi dza Dziołimpiki  
dzo imelaho madzhango  
matanu a lifhasi: Yuropa,  
Asia, Afurika, Amerika na  
Oceania.

- Dzisifhereswenda: thelefounu, thiļi, zwishumiswa zwa mitambo yo fhambanaho zwi fanaho na bola, zwiambaro, zwienda, dzirakhethet/ dzibethe kana thanda dza hoki, mimagazini ya zwa mitambo (i anzela u netshedzwa nga mahala), zwifanyiso zwa zwishumiswa zwa mitambo na zwiambaro

## Mishumo

### **Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha Misipha havhuđi na muñwalo**

- Kha vha netshedze mugudi muñwe na muñwe rinngi na bammbiri ja muvhala. Kha vha vha ḥalutshedze uri vha tea u gera bammbiri vha ji nambatedze n̄tha ha rinngi ya Dziołimpiki.
- Musi vho no fhedza, vha nga dzi vhekanya dza vha rinngi thanu dza mivhala ya Dziołimpiki vha nambatedza tshiga tsha rinngi dza Dziołimpiki kha luvhondo nga ngomu kilasirumuni.



### **Mushumo wa 5: U shumiswa ha zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana**

- Kha vha range phanda tshigwada tshi ye kha khone uri tshi shumise zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana vha vha sumbedze dzisifhereswenda ntswa.
- Kha vha vha ḥalutshedze uri vha khou ya u diita u nga vha shuma kha kana vha khou ya u dalela vhengele ja zwa mitambo vha rengise kana vha renge zwishumiswa zwa mitambo. Kha vha dalele khone luthihi lwa fhasisa u lavhelesa na u ṭuṭuwedza mutambo wa vhagudi.





★ a ★ b ★ c

## You will need

- Olympic rings cut out of card or paper plates, glue and scissors
- Coloured paper (black, red, green, yellow, blue) that learners can tear and stick onto the rings



*The Olympic rings stand for the five continents of the world: Europe, Asia, Africa, the Americas and Oceania.*

## Activities

### Activity 4: Fine motor skills and handwriting


- 1 Give each learner a ring and a sheet of coloured paper. Explain that they must tear the paper and stick it onto the Olympic ring.
- 2 Once they are finished, they can sort into the five Olympic ring colours and stick the Olympic ring symbol on the wall in the classroom.



- Props: telephone, till, different sports items such as balls, clothes, shoes, rackets/bats or hockey sticks, sports magazines (often given free), pictures of sports items and clothes

### Activity 5: Pretend play

- 1 Lead the group to the pretend play corner and show them the new props.
- 2 Explain to them that they are going to pretend to work at or visit a sports shop and sell or buy sports equipment. Visit the corner at least once to observe and encourage learners' pretend play.





### Zwine vha do ṭoda:

- Thevhекано khulu ya zwifanyiso
- Khophi dza zwibugwana na dza zwibugwana zwo petwaho zwa mugudi muñwe na muñwe
- Khophi ntswu na tshena ya thevhекано ya zwifanyiso** ya mugudi muñwe na muñwe
- Bammbiri ḥa A4 ḥi si na tshithu ḥa mugudi muñwe na muñwe, zwigero, gułuu

## Vhege ya 2 Duvha ḥa 1

### Mishumo ya kiłasi yothe


#### Huñwe u vhekanya zwifanyiso



- Kha vha thome nga vhagudi vho dzulaho metheni. Kha vha nange vhagudi vhane vha do ima phanda ha kiłasi, muñwe na muñwe o fara nthihi ya thevhекано ya zwifanyiso ya muvhala (zwi siho kha thevhекано kwayo).
- Kha vha vhudzise vhagudi arali zwifanyiso zwi kha thevhекано kwayo. Kha vha vha humbele u sumba tshifanyiso tshine tsha fanelu u vha mathomoni a nganea.
- Vho ḥangana sa tshigwada, kha vha humbele vhagudi vhane vho fara zwifanyiso uri vha zwi tshimbidze u swikela nganea tshi pfala. Kha vha vhudzise mbudziso dzi fanaho na: "Ndi nnyi ane a nga humbula uri hu do itea mini?"
- Nga murahu ha musi vho ita uri nganea vhe kha thevhекано, vhagudi vha tea u ya ḥafulani dzavho.
- Vha humbele vhagudi vha gere zwifanyiso zwitshena na zwitswu, vhone vha zwi dzudzanye nga thevhекано i re yone khathihi na u zwi nambatedza kha siatari ḥi si na tshithu. Vha monemone kiłasini nahone vha thuso ho teaho. Mushumo uyu u a shuma kha u linga vhukoni ha vhagudi ha u vhea zwiwo zwihiwlwane zwa nganea nga thevhекано i re yone.
- Musi vhagudi vho no ḥaphudza thevhекано ya zwifanyiso zwavho, vha fhe mugudi muñwe na muñwe kubugu kułuku. Arali hu na tshifhinga, vhagudi vha nga "vhalela" kubugwana kwavho mushumisani kiłasini.
- Kha vha ḥutuwedze vhagudi u ḥuwa na dzibugo hayani uri vha dzi vhale na miña yavho.



### U ḥivhadza mubvumo u bva kha nganea



- Kha vha humbele vhagudi vha dzule metheni vha vha thetshelene nga vhuronwane. Kha vha ambe maipfi aya a bvaho kha nganea: "sudzuluwa, sa, si, songa, sedza, Situ. Ni a kona u pfa mubvumo wo sedzwaho: songa, sedza, Situ naa? Ee, ni khou amba zwone! Yothe i na mubvumo wa /s/."
- "Thetshelanesi nga vhuronwane, aya ndi mañwe a maipfi manzhi a thomaho nga /s/: sosara, sea, saha, sefo, siliga, siatari, sale, sibadela, sunzi, sila." (Kha vha ombedzele mubvumo wa mathomoni musi vha tshi amba maipfi aya).
- Kha vha ambe mubvumo wa /s/ nga ndila i pfalaho vha vhudze vhagudi uri vha sedze mulomo wavho nga vhuronwane.
- Kha vha humbele vhagudi uri vha ambe mubvumo wa /s/: "s-s-s". Kha vha ite uri izwi zwi takadze: Kha vha zwi ambele fhasi, zwi pfalese, kha luhondo, kha silini na kha vhone vhane.

### Mishumo ya tshigwada zwiłuku

Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vha do vha vha tshi khou shuma nga zwigwada zwiłuku ḥuvha ḥinwe na ḥinwe. Kha vha ḥalutshedze na u sumbedza uri mushumo muñwe na muñwe u itiswa hani na u ḥalutshedza u sielisana ḥuvha ḥinwe na ḥinwe. Kha vha ḥalutshedze kuitele kwa u khwinisa.





\* a \* b \* c

#### You will need:

- Big sequence pictures
- Photocopied and folded little book for each learner
- A photocopy of the **Black and white sequence pictures** for each learner
- A blank A4 paper for each learner, scissors, glue

## Week 2 Day 1

### Whole class activities


#### More sequencing pictures



- 1 Begin with learners sitting on the mat. Choose learners to stand in front of the class, each holding one of the colour sequence pictures (not in the correct order).
- 2 Ask learners if the pictures are in the correct order. Ask them to point out the picture which should be at the beginning of the story.
- 3 Together as a group, ask learners who are holding the pictures to move around until the story makes sense. Ask questions such as: "Who can remember what happened next?"
- 4 Once you have sequenced the story, learners must move to their tables.
- 5 Ask learners to cut out the black and white pictures, arrange them in the correct order and then glue them on a blank page. Walk around the class and assist where necessary. This activity is useful for assessing the learners' ability to put the main events of the story in the correct order.
- 6 Once learners have completed their sequence pictures, give each learner a little book. If there is time, they should "read" their little book to a partner in the class.
- 7 Learners can take the books or sequence pictures home to read with their families.



#### Introducing a sound from the story




- 1 Ask learners to sit on the mat and listen carefully. Say these words from the story: "sudzuluwa, sa, si, songa, sedza, Situ. Can you hear the focus sound: **songa**, **sedza**, **Situ**? Yes, you are right! They all have the sound /s/."
- 2 "Listen carefully, here are some more words with /s/: sosara, sea, saha, sefo, siliga, siatari, sale, sibadela, sunzi, sila." (Emphasise the focus sound as you say these words.)
- 3 Say the sound /s/ clearly and tell learners to watch your mouth carefully.
- 4 Ask learners to say the sound /s/: "s-s-s". Make this fun: Say it softly, loudly, to the wall, to the ceiling and to each other.

### Small group activities

Explain that learners will be working in small groups each day. Explain and show how each activity is done and explain the daily rotation. Explain the tidy-up process.





### Zwine vha do ḥoda:

- Bugu Khulu: Nganea ya Zanele
- Thempleithi ya ḥedere ja "s" ya mugudi muñwe na muñwe

## Vhege ya 2 Duvha ḥa 2


### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U vhala nga u sielisana – Bugu Khulu

- Kha vha ḥuṭuwedze vhagudi u sedza tshifanyiso tshihulwane vha ambe nga zwine vha vhona na zwine vha zwi ḥivha.
- Kha vha vhalele kiłasi ḥoho ya nganea. Kha vha sumbe ipfi ḥiñwe na ḥiñwe musi vha tshi ḥiñwe. Kha vha i vhale hafhu vha humbele vhagudi uri vha vhale na vhone.
- Kha vha dzhie vhagudi vha fhende zwifanyiso zwa bugu, vha rere nga zwifanyiso na u ḥuṭuwedza vhagudi u vhudzisa dzimbudziso.
- Kha vha sumbe nomboro dza masią̄arı vha ambe uri ndi ifhio nomboro ine ya do tevhela.
- Musi vho no 'fhenda' bugu yothe, kha vha humele mathomoni vha vhale ḥoho hafhu. Kha vha vule masią̄arı vha vhale fhungo ḥiñwe na ḥiñwe nga ipfi ḥiñwe pfalaho. Kha vha sumbe ipfi ḥiñwe na ḥiñwe musi vha tshi ḥiñwe vhala.
- Kha vha vhale bugu hafhu vha ḥuṭuwedze vhagudi uri vha 'vhale' na vhone.



#### U vhumba ḥedere



- Kha vha humbudze vhagudi mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali hu na dzina ḥa muñwe line ḥa thoma nga /s/ kana arali vha tshi nga humbula mañwe maipfi ane a thoma nga mubvumo wa /s/.
- Kha vha funze vhagudi nyito i ḥumaniwaho na mubvumo. Sa tsumbo: Vhagudi vha nga edza u nga vha khou shumisa saha u gera muri musi vha tshi amba: "**sa-ha, sa-ha, sa-ha**".
- Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi zwi humbula uri ḥedere ḥa **s** ḥiñwe ḥwaliswa hani. Kha vha khode u lingedza havho, u bva afho vha ḥwale ḥedere ḥihulwane bodoni kana tuyani musi vha tshi khou amba zwi tevhelaho: "*Thomani kha tshithoma, ni ye fhasi.*"
- Kha vha tendele vhagudi vha gude mbumbo ya ḥedere tuyani, khaphetheni, miñanani yavho kana zwandani zwavho. Vha nga dovha vha lingedza u shumisa muvhili wavho u vhumba ḥedere.
- Nga murahu ha musi vho no sumbedza uri ḥedere ḥiñwe ḥwaliswa hani, kha vha ye nn̄da vha nee mugudi muñwe na muñwe mudzio u re na mađi na bulatsho ya u pennda. Vhagudi vha nga pennda ḥedere lunzhilunzhi nga mađi kha phevimennde.
- Kha vha ḥuṭuwedze vhagudi u amba mubvumo une ḥedere ḥa u ita musi vha tshi ḥwala ḥedere.

### Mishumo ya tshigwada tshituku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshituku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.



★ a ★ b ★ c

#### You will need:

- Big Book: Zanele's story
- Letter template "s" for each learner

## Week 2 Day 2


### Whole class activities

#### Shared reading – Big Book

- 1 Encourage learners to look at the cover picture and talk about what they see and recognise.
- 2 Read the title of the story to the class. Point to each word as you read. Read it again and ask learners to read with you.
- 3 Take learners on a picture walk through the book, discussing the pictures and encouraging learners to ask questions.
- 4 Point out the page numbers and talk about what number will come next.
- 5 When you have "walked" through the whole book, go back to the beginning and read the title again. Then turn the pages and read each sentence in a clear and natural voice. Point to each word as you read.
- 6 Read the book again and encourage learners to "read" with you.




#### Forming the letter



- 1 Remind learners of the focus sound. Ask learners if anyone's name starts with /s/ or if they can think of any other words that start with the sound /s/.
- 2 Teach learners an action associated with the sound. For example: Learners can pretend to use a saw to cut down a tree while saying: "**sa-ha, sa-ha, sa-ha**".
- 3 Show learners how to write the letter **s**. Praise their attempts, then write a large letter on the board or in the air while saying the following: "*Start at the dot, over the top, turn, across the middle, turn and go back.*"
- 4 Let learners practise the letter formation in the air, on the mat, on each other's backs or on their hands. They can also try using their bodies to make the letter.
- 5 Once you have modelled how to write the letter, go outside and encourage learners to use a stick to write the letter in the sand and walk on it.
- 6 Encourage learners to say the sound the letter makes as they write the letter.

### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.



### Zwine vha do ṭoda:

- Rekhodo ndapfu ya nganea ya Zanele tshi vhaliwaho nga Simpiwe Magona (vha nga wana kha <https://www.youtube.com/watch?v=xioDIWKHFJs>)
- Bogisi ḥa maledere ji re na zwithu kana zwifanyiso zwine zwa thoma nga **s**: sosara, saha, sefo, siliga, siačari, sunzi, sila, sambelo, sangwedzhi, sekwa, sirili, sili

## Vhege ya 2 Duvha ḥa 3


### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U guda u thetshelesa

- Kha vha dzudze vhagudi nga tshitendeledzi vha vha humbele vha vale maṭo vha thetshelesa nga vhulondi mibvumo ire nga tsini. Vha vha vhudze vhagudi uri vha sikiṭedze ndevhe uri vha q̄i lugisele u thetshelesa zwavhudzi.
- Kha vha vha ṭalutshedze uri vha khou ya u vha tambela rekhodo ya nganea ndapfu ya Zanele nga luisimane. Vha tea u thetshelesa nga vhuronwane u itela u vhona uri ndi zwifhio zwine vha nga humbula zwi bvaho kha nganea ye vha vhudzwa.
- Kha vha tambe rekhodo vha k̄hōde vhagudi vho konaho u thetshelesa zwavhudzi.
- Musi tshiṭori tshi tshi fhela, kha vha vhudzise vhagudi uri ndi zwifhio zwe vha zwi takalela kha nganea iyi ndapfu.
- Kha vha vhudze vhagudi zwauri vha nga humbula vhabebi uri vha daunułouda nganea vha swike vha thetshelesa hayani.

#### Mabogisi a maledere

- Kha vha humbele vhagudi uri vha dzule metheni vha vha sumbedze zwithu na zwifanyiso zwi re kha bogisi ḥa maledere. Kha vha vha vhudzise madzina a zwithu. Arali hu na vhagudi vha ambaño nyambo dzo fhambanaho, kha vha vha humbele uri vha vhudze kiłasi uri tshithu itsho vha tshi vhidza u ri mini nga luambo lwavho lwa q̄amuni. U bva afho vha nee ipfi nga luambo lwa u funza. Kha vha vha tendele vha fare zwithu kana zwifanyiso vha zwi fhirise zwi tshi mona na kiłasi.
- Kha vha vhudzise dzimbudziso nga zwithu: "No no vhona tshiñwe tsha izwi naa? Itshi ri tshi shumisa u ita mini? Ndi muvhala munzani? Zwi pfalisa hani?"
- Kha vha ambe madzina a zwithu musi vha tshi khou ombedzela mubvumo wo sedzwaho. Kha vha vhudzise vhagudi arali vha tshi kona u pfa mubvumo wo sedzwaho.
- Kha vha humbele vhagudi u amba dzina ḥa tshithu tshiñwe na tshiñwe vha ombedzela mubvumo wo sedzwaho musi vha tshi amba maipfi.
- Nga murahu ha musi vho no guda mubvumo muswa, kha vha vha sumbedze ḥedere kha bogisi ḥa maledere vha ri: "Iyi ndi yone ndila ine ra ḥwala ngayo ḥedere ḥa **s**?" Kha vha tendele vhañwe vhagudi vha tshi oledzela nt̄ha ha ḥedere kha mutibo nga minwe yavho.



### Mishumo ya tshigwada tshiṭuku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiṭuku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





★ a ★ b ★ c

### You will need:

- A recording of the long version of Zanele's story read by Sindiwe Magona (you can download it here: <https://www.youtube.com/watch?v=xioDIWKHFJs>)
- A letter box containing objects or pictures of objects that start with **s**: sosara, saha, sefo, siliga, si<sup>ə</sup>tari, sunzi, sila, sambelo, sangwedzhi, sekwa, sirili, sili

## Week 2 Day 3


### Whole class activities

#### Learning to listen

- 1 Seat learners in a circle and ask them to close their eyes and listen carefully to the sounds around them. Tell learners to rub their ears to get ready for careful listening.
- 2 Explain that you are going to play them a recording of a long version of Zanele's story in English. They must listen carefully and see how much they remember from the story you told them.
- 3 Play the recording and praise learners for good listening.
- 4 When the story is finished, ask learners what they liked most about the long version of the story.
- 5 Tell learners that they can ask their parents to download the story and listen at home.

#### Letter boxes

- 1 Ask learners to sit on the mat and show them the objects and pictures in the letter box one at a time. Ask them for the names of the objects. If there are learners who speak different languages, ask them to tell the class what they call the object in their home language. Then give the word in the language of instruction. Let them hold the objects or pictures and pass them around.
- 2 Ask questions about the objects: "Have you seen one of these? What do we use this for? What colour is it? How does it feel?"
- 3 Say the names of the objects while emphasising the focus sound. Ask learners if they can hear the focus sound.
- 4 Ask learners to say the name of each object and emphasise the focus sound when they say the words.
- 5 Once learners have practised the new sound, show them the letter on the letter box and say: "This letter is how we write **s**." Let some learners trace over the letter on the lid with their fingers.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.



### Zwine vha do ṭoda:

- Khophi ya **Siaṭari ḥa mushumo wa u vhala na u ita** ḥa mugudi muñwe na muñwe
- Khirayoni dza pfuraṇotshi khulwane
- Garaṭa dza zwifanyiso
- Rinngi dza Dziołimpiki ḥthanu dzo itiwhaho nga zwitsimbi zwo puteliwa nga mabambiri a mivhala (Mivhala ya Dziołimpiki: mutswu, mutswuku, mudala, wa ṭaḍa, wa lutombo) i re na ḥedere na tshifanyiso tsha garaṭa zwo nambatedzwaho nga phanda ha tshitsimbi tshiñwe na tshiñwe

### Stella u ri:



Arali vha na vhagudi vho no bva nn̄da ha liñwe shango kijasini yavho, kha vha vha vhudzise arali vha na fulaha ya lushaka ine vha nga i ḥisa kijasini, kana u wana tshifanyiso tsha fulaha u sumbedza vhañwe vhagudi kijasini.





## Vhege ya 2 Duvha ḥa 4

### Mishumo ya kijasi yoṭhe

#### U vhala na u ita

- Vha vhudzise vhagudi arali vha tshi vhone tshifanyiso tshi re kha **siaṭari ḥa mushumo wa u Vhala na u Ita** mushumo. Ndi tshifanyiso tsha fuļaha ya Afurika Tshipembe nahone vha khou ya u tshi khajara. Kha vha vhudze vhagudi uri vha lavhelese mutevhe kha siaṭari ḥa mushumo vha ambe nga zwine vha vhone (dzinomboro, zwifanyiso na maipfi).
- Vha humbudze vhagudi uri vha khou ya u "vhala" bułoko iñwe na iñwe, vha ita zwine ya amba.
- Uyu ndi mushumo wa u "khajara nga nomboro". Vha vhale bułoko ya u thoma na vhagudi, vha vha humbele u khajara tshitendeledzi nga ntswu. Nga murahu vha sedze bułoko ya vhuvhili, vha khajare tshitendeledzi nga ṭaḍa. Vha ise vhagudi kha bułoko iñwe na iñwe vha tshi khou vha humbeli vha khajare zwitendeledzi. Musi vho no ita izwo, vha ḥalutshedze uri musi vha tshi vhone nomboro ya 1 kha fuļaga, vha khajare nga ntswu, musi vha tshi vhone nomboro 2, vha khajare nga ṭaḍa. Vhagudi vha bvele phanda u swikela vha tshi fhedza u khajara fuļaha.
- Vha monemone musi vhagudi vha tshi khou shuma na u fha thikhedzo ho teaho.
- Vha humbudze vhagudi u sedza ḥafhu musi vho no fhedza u "vhala" na u khajara, na u vheye thiki kha bułoko iñwe na iñwe vho no fhedza u ita mushumo.



#### U thetshesela mibvumo yo sedzwaho

- Kha vha ḥetshedze mugudi muñwe na muñwe garaṭa ya zwifanyiso. U bva afho vha ha tea u rina madzina zwifanyiso zwavho nahone vha ambe ipfi nga u ongolowa. Vhañwe vhagudi vha tea u lingedza u topola mubvumo ha ipfi. Sa tsumbo: ipfi "forogo" li na mubvumo wa /f/.
- Musi mugudi muñwe na muñwe o no wana tshikhala tsha u rina tshifanyiso nahone mubvumo wo no topolwa, kha vha sumbedze vhagudi zwitsimbi zwa rinngi dza Dziołimpiki. Kha vha ḥalutshedze uri vha tea u sedza kha ḥedere yo ḥwaliwaho kha tshitsimbi tshiñwe na tshiñwe nahone vha dzhie tsheo ya uri garaṭa ya tshifanyiso vha i vhea ngafhi. Sa tsumbo: Arali vha na tshifanyiso tsha "forogo", vha tea u tshi vhea kha tshitsimbi tshi re na mubvumo wa "f".

### Mishumo ya tshigwada tshiṭuku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiṭuku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.



★ a ★ b ★ c

### You will need:

- A photocopy of the **Read and do activity page** for each learner
- Jumbo wax crayons
- Picture cards
- Five Olympic rings made from tins covered with coloured paper (Olympic colours: black, red, green, yellow, blue) with a letter and picture card stuck on the front of each tin

### Stella says:

If you have learners from other countries in your class, ask them if they have a national flag that they can bring to class, or find a picture of the flag to show the other learners in the class.





## Week 2 Day 4

### Whole class activities

#### Read and do

- 1 Ask learners if they recognize the picture on their **Read and Do activity page**. It is a picture of the South African flag and they are going to colour it in. Ask them to look at the table at the bottom of the page and talk about what they see (numbers, pictures and words).
- 2 Remind learners that they are going to "read" each block and then do what it says.
- 3 This is a "colour by number" activity. Read the first block with learners and ask them to colour the circle in black. Then look at the second block and colour the circle in yellow. Take learners through each block and ask them to colour in the circles. Once they have done that, explain that wherever they see the number 1 on the flag, they must colour in black, wherever they see a number 2, they must colour in yellow. The learners must continue until the whole flag has been coloured in.
- 4 Walk around as learners are working and give support where necessary.
- 5 Remind learners to check the table again after they have finished "reading" and colouring in, and to put a tick in each block when they have done that task.



### Listening for focus sounds


- 1 Give each learner a picture card. They must name their picture and then say the word very slowly. The other learners must try to identify the focus sound in the middle of the word. For example: The word "forogo" has the focus sound /f/.
- 2 When each learner has had a turn to say the name of a picture and the focus sound has been identified, show learners the Olympic ring tins. Explain that they must look at the letter written on each tin and decide where to put their picture card. For example: If they have a picture of a "forogo", they would need to place it in the tin with the "f" sound.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.





### Zwine vha do toda:

- Tshipida tsha bammbiri ja filipitshati, peni ya u swaya bodo, kana khokhi ndenya
- Zwifanyiso kana kilipi ya vidio ya vhathu vha tshi khou tambo mitambo yo fhambanaho
- Khirayoni dza pfuraoñotshi khulwane
- Bege kana philamusiamelo, zwithu zwi shumiswaho kha mitambo yo fhambanaho kana zwifanyiso zwa vhathu vha tshi khou tambo mitambo yo fhambanaho

### Stella u ri:



Vhagudi vha nga kha di kondelewa nga izwi mathomoni saizwo zwi tshi kondja u pfa mubvumo muñwe na muñwe (fonimi) kha maipfi.

## Vhege ya 2 Duvha la 5

### Mishumo ya kiłasi yothe

#### U ita, u ola na u ñwala

- 1 Kha vha sumbedze vhagudi zwifanyiso kana kilipi ya vidio ya vhathu vha tshi khou ita/ tambo mitambo yo fhambanaho. Vha vha vhudzise uri ndi mutambo ufhio we vha u takalela u talela kana ndi mutambo ufhio une vha nga tama u u guda.
- 2 Kha vha ambe nga ha miñatisano ya zwa mitambo ine vha nga vha nayo tshikoloni tshavho. Kha vha haseledza nga uri ndi mitambo ifhio ine vha nga i ita na zwauri ndi mini tshine vha nga tshi toda u itela muñatisano. Miñwe ya mihibumbulo kheyi: u posa bege ya ñawa kha bakete, u tshimbila kha bulannga, u vhona uri vha nga fhufha u guma ngafhi.
- 3 Kha vha humbele vhagudi uri vha vha thuse u ñwala luñwalo lwa u ramba ñhoho ya tshikolo uri vha de kha muñatisano na u ñetshedza mimendele. Kha vha thome nga u amba uri vhurifhi kana luñwalo lwa u ramba lwu thomisa hani: "Vho ... Ri humbelo uri vha de kha muñatisano wa zwa mitambo." Kha vha haseledza nga zwine vha toda u ñwala kha luñwalo lwa u ramba: dzina ja dikita, datumu, tshifhinga na fhethu.
- 4 Kha vha nange vhagudi vhavhili uri vha ñuwise vhurifhi vha vha humbele uri vha humbele ñhoho ya tshikolo uri vha vhuise phindulo nga u tou ñwala. Kha vha vhale phindulo kiłasini.
- 5 Kha vha vhekanye ñuvha la mitambo vha humbele ñhoho ya tshikolo vha ñetshedze mugudi muñwe na muñwe mendele. (Vha nga shumisa suko ja u tambo u ita mendele ya mugudi muñwe na muñwe).

### U ñanganyisa na u khethekanya (madungo)

- 1 Kha vha vhee garaña dza zwifanyiso kana zwithu nga ngomu ha bege kana kha philamusiamelo.
- 2 Kha vha thome mushumo nga u dzhenisa tshanda tshavho begeni, vha nange tshithu nahone vha itele vhagudi mubvumo uri vha humbulele. Sa tsumbo: "Ndi na b-o-l-a tshandani tshanga. Ndi tshi mini?"
- 3 Mugudi wa u thoma u humbulela a nga lingedza vha tshi khou mu thusa, u nanga garaña kana tshifanyiso tshi tevhelaho uri mudededzi vha ite mubvumo.
- 4 Musi vho no fhedza u bvisa garaña kana zwithu zwa malo, kha vha nambatedze dzigaraña kha luvhondo kana vha dzi vhea kha metse u itela uri vhagudi vha kone u dzi vhona: "U bva afho kha vha ambe uri: "Ndi khou todana na b-o-l-a uri ndi tshi vhetshole kule. Ndi nnyi ane a nga nngwanelo tshone?"
- 5 Kha vha vhuedzedze garaña kana tshithu tshiñwe na tshiñwe begeni. Vha vhudzise vhagudi arali hu na muñwe ane a nga takalela u lingedza u nanga tshiñwe tshithu nahone a ambe mibvumo i re kha ipfi u itela uri vhañwe vha kone humbulela uri vha na mini zwandani zwavho.



### Mishumo ya tshigwada tshiñuku

Kha vha humbudze vhagudi mishumo ya tshigwada tshiñuku, milayo ya mushumo muñwe na muñwe na kuitele kwa u khwinisa.





\* a \* b \* c

#### You will need:

- A piece of flipchart paper, whiteboard marker or a thick koki
- Pictures or video clips of people doing different types of sport
- Jumbo wax crayons
- Bag or pillowcase, objects used in different sports or pictures of people doing different sports

## Week 2 Day 5

### Whole class activities

#### Make, draw and write

- 1 Show learners pictures or video clips of people doing different types of sport. Ask them which sport they enjoy watching or which sport they would like to learn.
- 2 Talk about a sporting competition that you could have at your school. Discuss which sport you could do and what you would need for the competition. Here are some ideas: throwing bean bags into a bucket, walking across a plank, seeing how far you can jump.
- 3 Ask learners to help you write an invitation to the principal to come to the competition and present the medals. Talk about how you start a letter or invitation: "Dear .... Please come to our sporting competition." Discuss what you need to write on the invitation: name of event, date, time and place.
- 4 Choose two learners to deliver the letter and ask the principal to respond in writing. Read her response to the class.
- 5 Make arrangements for the sports day and ask the principal to present each learner with a medal. (You can use the playdough medals each learner made.)

#### Stella says:



Learners might struggle with this at first as it is difficult to hear the individual sounds (phonemes) in words.

### Blending and segmenting (syllables and phonemes)

- 1 Put the picture cards or objects into a bag or pillowcase.
- 2 Start the activity by putting your hand in the bag, choosing something and sounding out for the learners to guess. For example: "I have a 'b-o-l-a' in my hand. What is it?"
- 3 The first learner to guess can then have a go and with your help, choose the next card or object for the teacher to sound out.
- 4 Once you have taken out eight cards or objects, stick the cards on the wall or put them on the mat so that learners can see them. Then say: "I am looking for the 'b-o-l-a' to put away. Who can find it for me?"
- 5 Put each card or object back in the bag. Then ask learners if anyone would like to try choosing something and saying the sounds in the word so that others can guess what they have in their hand.



### Small group activities

Remind learners about the small group activities, the rules for each activity and the tidy-up process.



## Mishumo ya tshigwada tshituku ya Vhege ya 2

Zwine vha do ṭoda	Mishumo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Siaṭari ji si naho tshithu ja A4 ja mugudi muňwe na muňwe</li> <li>Khirayoni dza pfuraqotshi khulwane</li> <li>Zwifanyiso zwa mitambo yo fhambanaho ine vha do haseledza ngayo (kana kiliipi ya video arali zwi tshi nga konadzea), sa tsumbo: nyonyoloso, u bambela, bola ya milenzhe, ragabi, hoki, dzhavelina, u gidimisa baisigira, mugidimo, u namela bere, thenisi</li> </ul>	<p><b>Mushumo wa 1: U ola na ndivho i rangelaho u ḥwala ha vhana</b></p> <p>1 Vhagudi vha tea u lavhelesa zwifanyiso zwa mitambo yo fhambanaho vha dzhie tsheo yauri ndi ufhio mutambo une vha nga takalela u u guda.</p> <p>2 Vha tea u ola tshifanyiso tsha vhone vhaqne vha tshi khou tamba wonoyo mutambo vha lingedze u ḥwala dzina ja mutambo nga fhasi ha tshifanyiso.</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Garaṭa dza zwifanyiso zwa maledere, maledere a u fananyisa a tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe o ḥwaliwaho nga ngomu ha mitibo ya dzidzhege kana ya mabodelo a mielo yo fhambanaho</li> <li>Tshipiđa tshihulwane tsha garaṭa i re na mitalo ya zwivhumbeo zwa mitibo ya mabodelo yo ḥwaliwaho kha garaṭa</li> </ul>	<p><b>Mushumo wa 2: Khanganyiso na mitambo</b></p> <p>1 Kha vha ḥalutshedze vhagudi uri vha tea u doba mutibo, vha ambe mubvumo wa ḥedere vha dovhe vha sedze arali vha tshi nga kona u wana tshifanyiso kha tshitendeledzi tsha u fananyisa tshi re kha garaṭa.</p> <p>2 Musi vha tshi wana tshifanyiso tshi no elana, vha tea u vhea mutibo n̄tha ha tshifanyiso u swikela zwifanyiso zwot̄he zwi tshi tibiwa.</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzibugu, mimazini, zwibugu zwiṭuku zwo petwaho, Dzibugu Khulu na mabammbari a khungedzelo</li> </ul> 	<p><b>Mushumo wa 3: U vhala nga iwe muṇe</b></p> <p>1 Kha vha range phanda tshigwada u ya fhethu hu re na dzibugu kana vha nee tshigwada thuli ya dzibugu.</p> <p>2 Zwine vha nga thoma ngazwo, vha nga tewa nga u thusa vhagudi u nanga bugu, magazini kana bammbiri ja khungedzelo line vha takalela u ji vhala.</p> <p>3 Kha vha sumbedze kuvulele kwa bugu na u fhenda masiaṭari khayo. Kha vha sumbedze vhagudi zwiřwe zwa zwifanyiso u bva afho vha ḥuṭuwedze vhagudi uri muňwe na muňwe a nange tshithu tshire a ḥifelwa ngatsho a tshi tshi vhala.</p> <p>4 Kha vha dalele khone u itela u lavhelesa na u ḥuṭuwedza u vhala ha vhagudi.</p>



★ a ★ b ★ c

## Small group activities for Week 2

You will need	Activities
<ul style="list-style-type: none"><li>• A blank A4 page for each learner</li><li>• Jumbo wax crayons</li><li>• Pictures of different types of sport to discuss (or video clips if possible), for example: gymnastics, swimming, soccer, rugby, hockey, javelin, cycling, running, horse riding, tennis</li></ul>	<p><b>Activity 1: Drawing and emergent writing</b></p> <p>1 Learners must look at the pictures of different sports and decide which sport they would like to learn.</p> <p>2 They must draw a picture of themselves doing that sport and try to write the name of the sport underneath their picture.</p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Letter picture cards, matching letters for each picture written inside lids of jars or bottles</li><li>• Large piece of card with outlines of the bottle lids drawn on the card</li></ul>	<p><b>Activity 2: Puzzles and games</b></p> <p>1 Explain to learners that they must pick up a lid, say the sound of the letter and then see if they can find the picture in the matching circle on the card.</p> <p>2 Once they find the matching picture, they must put the lid over the picture until all the pictures are covered.</p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Books, magazines, folded little books, Big Books and leaflets</li></ul> 	<p><b>Activity 3: Independent reading</b></p> <p>1 Lead the group to the book corner or give the group a pile of books.</p> <p>2 To begin with, you may need to help learners to choose a book, magazine or leaflet that they would like to read.</p> <p>3 Open a book and page through it while demonstrating to learners how to handle the pages and the book carefully. Show learners some of the pictures and then encourage them to each choose something to enjoy reading.</p> <p>4 Visit the corner to observe and encourage the learners' reading.</p>



## Zwine vha do t̄oda

- Rinngi dza Dziołimpiki dzo geriwaho kha garača kana kha phuleithi dza mabammbiri, guļuu na tshigero wuļu ya mivhala ya rinngi dza Dziołimpiki

## Mishumo

### ***Mushumo wa 4: Zwikili zwa u sudzuluwa ha Misipha havhudī na muñwalo***

- Kha vha ɳee mugudi muñwe na muñwe a re kha tshigwada tsha u thoma rinngi vha vha ʈalutshedze zwauri vha tea u panga wuļu nga vhukati ha buli na u mona na rinngi. Kha vha ise phanda na u ita izwi u swikela tshifhinga tsha mushumo wa tshigwada tshiṭuku u tshi fhela. Duvha li tevhelaho, vhagudi vha re kha tshigwada tshi tevhelaho kha vha ise phanda na u longela wuļu u mona na dzirinngi.
- Mafheloni a vhege, rinngi dzo fhelaho u itiwa dzi nga vhekanyiwa nga zwiga zwa Dziołimpiki, vha zwi nambatedze kha luhondo nga ngomu kīlasini.



- Dzisifhereswenda: thelefounu, thili, zwishumiswa zwa mitambo yo fhambanaho zwi fanaho na bola, zwiābaro, zwienda, dzirakhethe/ dzibethe kana thanda dza hoki, mimagazini ya zwa mitambo (i anzela u netshedzwa nga mahala), zwifanyiso zwa zwishumiswa zwa mitambo na zwiābaro

### ***Mushumo wa 5: U shumiswa ha zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana***

- Kha vha humbudze vhagudi nga dzisifhereswenda dici re kha khone ya u shumiswa ha zwitambiswa zwi tshi edza nyito dza vhukuma nga vhana vha vha ʈuṭuwedze u isa phanda u bva kha Vhege ya 1 musi vha tshi edza u shuma kana u dalela vhengele ja zwa mitambo u renga zwishumiswa na zwiābaro zwa mitambo.
- Kha vha dalele khone luthihi lwa phasisa u lavhelesa na u ʈuṭuwedza mutambo wa nga vhagudi.





★ a ★ b ★ c

You will need	Activities
<ul style="list-style-type: none"><li>Olympic rings cut out of card, glue and scissors, wool in the colours of the Olympic rings</li></ul>	<p><b>Activity 4: Fine motor skills and handwriting</b></p> <p>1 Give each learner in the first group a ring and explain that they must wind the wool through the hole in the centre and around the ring. They continue doing this until the time for small group activities is up. The next day, the learners in the next group continue winding wool around the same rings.</p> <p>2 At the end of the week, the completed rings can be arranged in the Olympic symbol and stuck on the wall in the classroom.</p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>Props: telephone, till, different sports items such as balls, clothes, shoes, rackets/bats or hockey sticks, sports magazines (often given free), pictures of sports items and clothes</li></ul>	<p><b>Activity 5: Pretend play</b></p> <p>1 Remind learners about the props in the pretend play corner and encourage them to continue from Week 1 when they pretended to be working at or visiting a sportshop to buy and sell sporting equipment and clothes.</p> <p>2 Visit the corner at least once to observe and encourage the learners' game.</p> 



# ★ Lunwalo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## ★ Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# Themo ya 4: Rekhodo ya tshiedziso ya u linga ha tshifhinga tshothe (mutevhe wa zwine zwa fanelu sedzwa)

✓ U swikelela	• Ha athu swikelela	U thetshelesa nadeala dzi leluwaho na u ita nyito khadzo	U thetshelesa zwitior zwilapfu na sumbedza u plesesa ngaga u fhindula mbudziso dzi no tutshelana ya/lela na nganee	U imba dzinyimbo na zwidide na u ita nyito ngaga vhudifhulifhe li ha ene mune	U vhudzisa mbudziso na u vhudzisa thalutschedzo kana u sedza thalutschedzo kha bugu	U shumisa lumbo u humbula na amba zwilapfu: u fananyisa zwithu zwine zwa tshimbileana na u vhambedza zwithu zwi sa fanli.	U khetshelena mafifi a madungo manzhia vha madungo mibvumo mivhilli gonya- u ita ngaga u thetshelosa Malaeđere a mibvumo i yelenaho na mafifi na u plesesa ur mafifi a na yone. U amba/ U haseleda ngaga u fara bugu zwavudzi na u i thogomela.	U tamba tshipida tsha nganee, limbo kana zwidide.	U thoma u vhalo mafifi a ntha o vhoniwaho klasini, tshikoloni kana tshitschavhani.	U valedza nadango ya u sudziluwa ha misipha havhudi a tshi khou shumisa tsigero u gera zwifanlyiso zwa mutalo mudenya, zwivuhmbeo na zwinwe	U fara khirayoni nigra ndilla dzo fhambanaho a tshi khou shumisa nyolo kwu tangnenedzeho, u sumbedzela tsahanda tsha ulatshandza tsha monde tscho bvesaho na u vhalo a tshi khou tevela sia lone ya minwe, bulasho dza u peninda, khirayoni dza furarotschi na zwinwe.	U thoma kha tsahula a tshi khou tevela sia lone tevedzela mudededi musi a tshi vhalo.	U ola tshifanyiso u fhrisa mulledza nigra ha zwithu zwe a tangana nazwo vhu tschilioni na shumisa izwi sa matthomo a u vhalo.
	✗ U tsini na swikelela												

# ★ Term 4: Exemplar record of continuous assessment (checklist)

		<b>Achieved</b>	<b>Almost</b>	<b>Not yet</b>	Date	Names
<b>Handwriting and Emergent writing</b>						
<b>Phonics, Reading and Viewing</b>						
<b>Listening and Speaking</b>						

## ★ Themo ya 4: Rubiriki ya 1 na 2 ya U thetshelesa na u amba

Ndila dza u linga	1. U sa swikelela (0 – 29%)	2. U swikelela ha vhukati (30 – 49%)	3. U swikelela ho eđanaho (50 – 74%)	4. U swikelela lwa nt̄hesa (75 – 100%)
<b>1 U ḥalutshedza zwit̄ori na u ḥalutshedza hafhu zwit̄ori ngamaīfī awe</b>	Ha koni u ḥalutshedza zwit̄ori na u ḥalutshedza hafhu zwit̄ori; O kona u amba maīfī a si gāthi fhedzi	U ḥalutshedza hafhu ho pimeaho; hu katela zwīnwe zwiwo fhedzi; thevhekano i nga vha yo khakhea; u shumisa mafhungo mapfufhi na nd̄ivho ya maīfī yo leluwaho	U kona u ḥalutshedza hafhu vhunzhi ha zwiwo kha nganea u bva mathomoni, vhukati na magumo; vhaanewa na fhethuyhupo zwe buletschedzwa nga vhudalo, ndivho na zwipfi zwa vhaanewa zwe buletschedzwa; u shumisa mafhungo malapfu na manzhi a tserakano na u t̄anganya maīfī a fanaho na 'nga murahu nyana...'; 'ho itea mini zwi tevhelaho?; u thoma u shumisa mafhungo malapfu.	nganea i tevhela ḥandulukano kwayo na u vha na mathomo, vhukati na magumo; vhaanewa na fhethuyhupo zwe buletschedzwa nga vhudalo, ndivho na zwipfi zwa vhaanewa zwe buletschedzwa; u shumisa mafhungo malapfu na manzhi a tserakano na u t̄anganya maīfī a fanaho na 'nga murahu nyana'; 'nga murahu ha izwo'; u shumisa nd̄ivho ya maīfī maswa a bvaho kha nganea.
<b>2 U dzudzanya sethe dza zwifanyiso nga nd̄ila ine dza vhumba nganea na ḥandulukano kwayo ya zwiwo musi zwi tshi ambiwa na u zwi tumana na nganea tsho sikwaho</b>	Ha koni u dzudzanya sethe dza garata ngā thevhekano yone na u koni u ḥalutshedza nganea.	Ha koni u dzudzanya sethe dza garata ngā thevhekano yone na u koni u dzū tumana na nganea i leluwaho.	U dzudzanya sethe dza garata ngā thevhekano yone na u koni u dzū tumana na nganea i leluwaho.	U dzudzanya sethe dza garata ngā thevhekano yone na u koni u dzū tumana na nganea i leluwaho.

## ★ Term 4: Listening and speaking rubric 1 and 2

Assessment criteria	1. Not achieved (0 – 29%)	2. Moderate achievement (30 – 49%)	3. Adequate achievement (50 – 74%)	4. Outstanding achievement (75 – 100%)
<b>1 Tells stories and retells stories in own words</b>	Unable to tell stories and retell stories; only able to say a few words.	Limited retelling; only includes some events; order might not be correct; uses short sentences and simple vocabulary.	Able to retell most events in story with beginning, middle and end but very few details; needs prompts such as: "and then"; "what happened next?"; starting to use longer sentences.	Story follows logical sequence and has a beginning, middle and end; characters and setting described in detail; intentions and feelings of characters are described; uses longer and more complex sentences and joining words such as "and then"; "after that"; uses new vocabulary from the story.
<b>2 Arranges a set of pictures in such a way that they form a story and logical sequence of events when verbalised and relates the story created</b>	Unable to arrange a set of cards in a correct sequence.	Arranges a set of cards in the correct sequence, but not able to tell story.	Arranges a set of cards in the correct sequence and able to relate a simple story.	Arranges a set of cards in the correct sequence and able to relate a story with relevant details.

## ★ Themo ya 4: Rubiriki ya 1-3 ya Mibvumo, u Vhala na utalela

Ndila dza u linga	1. U sa swikelela (0 – 29%)	2. U swikelela ha vhuakati (30 – 49%)	3. U swikelela ho eđanaho (50 – 74%)	4. U swikelela lwa nt̄hesa (75 – 100%)	Umgangatho abakuwo abafundi
<b>1 U q̄ivha nga ndila ya u thetshesesa na nga u vhona dzīiwe dzithemba na dzipfalandot̄he</b>	U a kona u q̄ivha maleđere a 0-5 na u amba mibvumo ine maleđere aya a i ita	U a kona u q̄ivha maleđere a 6-9 na u amba mibvumo ine maleđere aya a i ita	U a kona u q̄ivha maleđere a 10-17 na u amba mibvumo ine maleđere aya a i ita	U a kona u q̄ivha maleđere a 18 kana zwinzhi na u amba mibvumo ine maleđere aya a i ita	
<b>2 U thoma u q̄ivha uri maipfi o vhumbiwa nga mibvumo: u letshedza mubvumo wa u thoma wa dzina lawe na man̄we maipfi</b>	Ha koni u q̄ivha uri maipfi o vhumbiwa nga mibvumo; ha koni u letshedza mubvumo wa u thoma wa dzina lawe kana man̄we maipfi.	U a kona u letshedza mubvumo wa u thoma wa dzina lawe; u a koni u letshedza mubvumo wa u thoma wa man̄we maipfi.	U a kona u letshedza mubvumo wa u thoma wa dzina lawe; u a koni u letshedza mubvumo wa u thoma wa man̄we maipfi.	Tshiffinga tshot̄he u kona u netshedza mubvumo wa u thoma wa dzina lawe na man̄we maipfi.	
<b>3 U ita nganea yawé nga u vhala zwifanyiso</b>	Ha koni u shumisa zwifanyiso u bula zwi daho zwauri nganea i amba nga ha mini; u buletschedza zwifanyiso a tshi khou shumisa luambo lwo pimeaho.	U shumisa zwifanyiso u bula zwi daho na u buletschedza nganea fhedzi a tshi khou thusedza.	U shumisa zwifanyiso u bula zwi daho na u buletschedza nganea fhedzi a tshi khou thusedza.	U shumisa zwifanyiso u bula zwi daho zwauri nganea i amba nga ha mini; a nga shumisa 'ipfi la u vhala'.	

## ★ Term 4: Phonics, reading and viewing rubric 1 to 3

Assessment criteria	1. Not achieved (0 – 29%)	2. Moderate achievement (30 – 49%)	3. Adequate achievement (50 – 74%)	4. Outstanding achievement (75 – 100%)
<b>1 Recognises aurally and visually some consonants and vowels</b>	Is able to recognise 0 – 5 letters and say the sounds that these letters make.	Is able to recognise 6 – 9 letters and say the sounds that these letters make.	Is able to recognise 10 – 17 letters and say the sounds that these letters make.	Is able to recognise 18 or more letters and say the sounds that these letters make.
<b>2 Begins to recognise that words are made up of sounds; gives the beginning sound of own name and other words</b>	Does not recognise that words are made up of sounds; unable to give the beginning sound of own name or other words.	Able to give beginning sound of own name, but struggles when asked for beginning sound of other words.	Able to give the beginning sound of own name; able to give the beginning sound of some other words.	Consistently able to give the beginning sound of own name and other words.
<b>3 Makes up own story by reading the pictures</b>	Not able to use pictures to predict what the story is about; describes pictures using very limited language.	Uses pictures to predict and describe the story, but with assistance.	Uses pictures to predict what the story is about; might adopt a "reading voice".	Uses pictures to predict what the story is about; shows an understanding that pictures and words are related, but different; adopts a "reading voice"; points to text when "reading".

# Themo ya 4: Rubiriki ya 1-3 ya N̄diho i Rangela ho u ñwala na Mun̄walo



N̄dila dza u linga	1. U sa swikelela (0 – 29%)	2. U swikelela ha vhukati (30 – 49%)	3. U swikelela ho eðanaaho (50 – 74%)	4. U swikelela lwa n̄thesa (75 – 100%)	Umgangatho abakuwo abafundi
<b>1 U bveledza zwikili zwa misipha mituku na zwikili zwa u sudzuluwa ha misipha havhuði.</b>	U kundelwa u fhedzisa mishumo ya u sudzuluwa ha misipha havhuði; u a tinya mishumo kana u a hanganea vha zwi si zwa vhukuma.	U a kona u fhedzisa mishumo ya u sudzuluwa ha misipha havhuði fhedzi zwi a dzhia tshifhingga; zwibveledzwa zwi vha zwi si zwa vhukumi.	U a kona u fhedzisa vhunzhi ha mishumo ya u sudzuluwa ha misipha havhuði; u vha na vhuronwane vhuhulwane na u shuma nga ndila ya vhukoni.	U a kona u fhedzisa mishumo ya u sudzuluwa ha misipha havhuði a na vhudífulufeli, vhuronwane na vhudígedi.	
<b>2 U ola zwifanyiso a tshi tshi khou dzha muhumbulo muhulwane wa nganea</b>	Nyolo a i vhonali kana i katela u ñwalatadza fhedzi kana zwitendeledzi zwi re na mitalo.	Nyolo i a vhonala fhedzi a i t̄umani na tshitor, luimbo kana pfanapheledzo.	U ola tshifanyiso tshi re na mivhala tshi elanaho na tshitor; nyolo dza vhaanewa vhahulwane dici na zwiñwe zwa zwi tevhelaho: zwirumbi, zwishasha, zwanda, milenzhe, maþo, ningó, mulomo, dzindevhe.	U ola tshifanyiso tshi re na mivhala tshi elanaho na tshitor; nyolo dza vhaanewa vhahulwane vha re na zwiddombedzwa zwi fanaho na zviambaro.	
<b>3 U a pñesesa uri u ñwala na u ola zwe fhambana:</b> <b>u ñita u ngau khou ñwala hu sumbedzwa nga u shumisa masongesonge</b>	Ha koni u sumbedza mihumbulu nga kha nyolo ha u ñwala	U sumbedza mihumbulu nga kha nyolo fhedzi a ha u vhuñanzi ha u ñita u ngau khou ñwala kana u ñwataladza	U pñesesa uri u ñwala na u ola zwe fhambana: u ñita u ngau khou ñwala hu sumbedzwa nga u shumisa masongesonge	U pñesesa uri u ñwala na u ola zwe fhambana: u ñita u ngau khou ñwala u thoma 'u ñwala' a tshi khou shumisa muvango wa maledere o kopiwaho na masongesonge; a nga kopa maledere na dzinomboro ubva kha vhupo ha kijasirumu a tshi khou lingedza muñwalo wawe	



## ★ Term 4: Emergent writing and handwriting rubric 1 to 3

Assessment criteria	1. Not achieved (0 – 29%)	2. Moderate achievement (30 – 49%)	3. Adequate achievement (50 – 74%)	4. Outstanding achievement (75 – 100%)
<b>1 Develops small muscle skills and fine motor skills</b>	Struggles to complete fine motor activities; avoids tasks or becomes frustrated.	Able to complete some fine motor activities, but takes time; output is inaccurate.	Able to complete most fine motor activities; becoming more accurate and working more efficiently.	Completes fine motor activities with confidence, accuracy and ease.
<b>2 Draws pictures capturing main idea of a story</b>	Drawing is not recognisable or only includes scribbles or circles with lines.	Drawing is recognisable, but not related to the story, song or rhyme.	Draws a colourful picture related to a story; drawings of main characters have some of the following: legs, arms, hands, feet, eyes, nose, mouth, ears.	Draws a colourful, detailed picture related to a story; includes main characters with details such as clothes.
<b>3 Understands that writing and drawing are different: pretend writing represented using squiggles</b>	Not able to represent ideas through drawing or writing.	Represents ideas through drawing, but no evidence of pretend writing or scribbles.	Understands that writing and drawing are different: pretends to write using squiggles.	Understands that writing and drawing are different and begins to "write" using a mixture of copied letters and squiggles; may copy letters and numbers from the classroom environment in own writing attempts.



# ★ Kha vha ite suko ḥa u tamba

## Zwine vha do ṭoda

- ★ khaphu nthihi ya fułauru
- ★ kota ya khaphu ya muño
- ★ hafu ya khaphu ya mađi a u dudela
- ★ marotha mađanu a tshiñeamuvhala tsha zwiliwa



## Maga



- 1 Kha vha ḥanganyise fułauru na muño.
- 2 Kha vha ḥanganyise hafu ya khaphu ya mađi a u dudela na marotha a si gathi a tshiñeamuvhala tsha zwiliwa.
- 3 Kha vha shele mađi nga u ongolowa nga ngomu ha muvango wa fułauru, kha vha rithelele musi vha tshi shela. Kha vha rithelele u swikela zwi tshi ḥangana, u bva afho kha suke nga zwanda zwavho u swikela fułauru i tshi ḥangana yothe. Arali suko ḥi tshi khou nambatelesa, kha vha engedze iñwe fułauru u swikela ḥi si tsha nambatela na luthihi.
- 4 Kha vha dovholare maga aya kha muvhala muñwe na muñwe une vha ṭoda u u ita.

**Tsivhudzo:** Kha vha dudedze suko ḥa u tamba nga u ḥi hamula nga zwanda zwavho. ḥi ndi nyonyoloso yavhuđi kha misipha ya zwandani ya vhana. Kha vha pange suko ḥa u tamba nga ngomu ha bege ya pułasitiki u itela uri ḥi dzule ḥi liswa vha ḥi vhulunge kha tshirothodzi, arali zwi tshi konadzea, kana fhethu hu rotholelalo.

# ★ U ita kubugu kułuku

## Maga

- 1 Kha vha ite khophi dza kubugu kułuku kwune vha kwu ṭoda.
- 2 Nga zwifanyiso zwo sedzaho nthā, kha vha pete siatari ḥi vhe na zwipiđa zwa malo. Kha vha ḥi petulule.
- 3 Kha vha pete siatari ḥi vhe hafu, u tsela vhukati.
- 4 Kha vha gere vhukati ha lupeto, sa zwo sumbedzwaho kha tshifanyiso heneffo tsini na mitalo ya zwithomathoma kha siatari.
- 5 Kha vha fare siatari ḥi vhe vhukati ha munwe na gunwe ḥavho kha masia othe a siatari.
- 6 Kha vha ise zwanda zwavho fhasi zwi ḥangane.
- 7 Kha vha ite ḥaiburari ya zwibugu zwitku nga u vhulunga bugu dzavho kha kubogisi kułuku – bogisi ḥa dzhelj ḥi shuma zwavhuđi!





# ★ How to make playdough

## You will need

- ★ 1 cup flour
- ★  $\frac{1}{4}$  cup salt
- ★  $\frac{1}{2}$  cup warm water
- ★ 5 drops food colouring



## Steps

- 1 Mix together the flour and salt.
- 2 Mix together  $\frac{1}{2}$  cup warm water and a few drops of food colouring.
- 3 Slowly pour the water in the flour mixture, stirring as you pour. Stir until combined, then knead with your hands until the flour is completely mixed in. If the dough is too sticky, add more flour until it doesn't stick at all.
- 4 Repeat these steps for whatever colour you want to make.



*Warm up the playdough by squeezing it in your hands. This is a good exercise for learners' hand muscles. Pack the playdough into plastic bags to keep it fresh and store it in the refrigerator, if possible, or in a cool place.*







# ★ How to make a little book



## Steps



- 1 Make photocopies of the little book you need.
- 2 With the pictures facing up, fold the page into eight sections. Unfold.
- 3 Fold the page in half, down the centre.
- 4 Cut on the middle fold, as indicated on the illustration alongside and by the dotted lines on the page.
- 5 Hold the page between your finger and your thumb on both sides of the page.
- 6 Bring your hands down and together.
- 7 Make a Little book library by storing all your books in a small box – a jelly box works well!















3




4



5



6




2



1


Dina na zwipuka  
zwave




Bugu iyi ndi ya:




3




2



4




1



5



Mueni wa  
Mibavhala






9




Bugu iyi ndi ya:


.....



Muthogomeli na  
ndelazwixele yawe




Wordworks  
Changing lives through literacy




Bugu iyi ndi ya:




3




2




4



1



5



Nganea ya  
Zanele




9








Bugu iyi ndi ya:

.....




Dina na zwipuka zwave: Sītarî la mushumo wa muthenga




Dina na zwipuka zwawe: Ntswu na tshena ya thevhokano ya zwifanyiso







Dina na zwipuka zwawe: Siatari la mushumo wa u Vhalala na u ita




khonani	zwiṇoni	muṇadzi	dembelēla	phambo/khuhu
				
2	3	1	-	2
				



Dina na zwipuka zwawe: Siatari la mushumo wa tshivhumbeo tsha tshinoni





Mueni wa Mbavala: Siyatari ja mushumo wa Nqou



**Mueni wa Mbavala:** Siaŋari ja u vhala na u ita 1




5 zwilazwimela  







5 zwilaŋama 





**Mueni wa Mbavala: Siatari ja u vhala na u ita 2**











**Muthogomeli na ndelazwixele yawe:** Siatari la mushumo wa u Vhala na u ita






**Mu<sup>č</sup>hogomeli na ndelazwixele yawe:** Ntswu na tshena ya thevhekano ya zwifanyiso











*Nganea ya Zanele: Siatari ja mushumo wa u vhala na u ita*



1 mutswu <input type="radio"/>	2 wa ḫaqā <input type="radio"/>	3 mudala <input type="radio"/>	4 mutswuku <input type="radio"/>	5 wa lutombo <input type="radio"/>
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------



**Nganea ya Zanele:** Ntswu na tshena ya thevhekano ya zwifanyiso